



PRIJEVOD - VERZIJA 2.0

Za korištenje ovog prijevoda izvan potreba projekta "Pilot plan upravljanja rijekom Savom" potrebno je dobiti prethodnu saglasnost konsultantskog tima (info@savariver.net)

ZAJEDNICKA STRATEGIJA IMPLEMENTACIJE ZA OKVIRNU DIREKTIVU O VODAMA (2000/60/EC)

Vodic - Dokument Br. 3

Analiza Pritisaka i Uticaja

Izradila Radna Grupa 2.1 - IMPRESS

Iskljucenje odgovornosti:

Ovaj tehnicki dokument je produkt programa saradnje Evropske komisije, svih država clanica, država kandidata, Norveške, nevladinih organizacija i drugih stejkholdera. Dokument treba posmatrati u svjetlu postignutog neformalnog konsenzusa o najboljim iskustvima dogovorenim od strane svih partnera. Ipak, dokument ne mora nužno predstavljati zvanicni, formalni stav bilo kojeg od partnera. Dakle, stanovišta izražena u dokumentu ne moraju nužno predstavljati stanovište Evropske komisije.

Europe Direct je služba koja vam pomaže da nadete odgovore na vaša pitanja o Evropskoj Zajednici

**Novi besplatni telefonski broj:
00 800 6 7 8 9 10 11**

Veliki dio dodatnih informacija o Evropskoj Zajednici dostupan je na Internetu.
Može se pristupiti preko Europa servera (<http://europa.eu.int>).

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003

ISBN 92-894-5614-0
ISSN 1725-1087

© European Communities, 2003
Reprodukcia je dozvoljena pod uslovom da je izvor priznat.

Predgovor

EU države Clanice, Norveška i Evropska Komisija su zajednicki razvile zajednicku strategiju za podršku implementaciji Direktive 2000/60/EC uspostavljajući okvir za akcije u Zajednici u oblasti politike voda ([Okvirna Direktiva o Vodama](#)). Glavni cilj ove strategije je da se dozvoli koherentna i uskladena implementacija ove Direktive. Fokus je na metodološkim pitanjima koja se odnose na zajednicko razumijevanje tehnickih i naucnih implikacija [Okvirne Direktive o Vodama](#).

Jedan od glavnih kratkotrajnih ciljeva strategije je razvoj zakonski neobavezujucih i praktičnih Vodica Dokumenata o razlicitim tehnickim pitanjima Direktive. Ovi Vodici Dokumenti su usmjereni na one strucnjake koji direktno ili indirektno implementiraju [Okvirnu Direktivu o Vodama](#) u riječnim slivovima. Struktura, prezentacija i terminologija je stoga usvojena za potrebe ovih strucnjaka i formalni, pravnicki jezik je izbjegnut gdje god je to bilo moguce.

U kontekstu gore pomenute strategije, neformalna radna grupa posvećena identifikaciji pritisaka i procjeni uticaja unutar karakterizacije vodnih tijela u skladu sa Clanom 5 Direktive uspostavljena je oktobru 2001 i nazvana IMPRESS. Njemacka i UK imaju zajednicku odgovornost za upravljanje projektom i sekretarijatom radne grupe, koja je sastavljena od tehnickih strucnjaka iz vladinih i nevladinih organizacija.

Sadašnji Vodic Dokument je ishod ove radne grupe. On sadrži sintezu učinaka aktivnosti i diskusija IMPRESS grupe koje su se desile od zvanicnog pokretanja IMPRESS-a u oktobru 2001. On se gradi na inputima i povratnim informacijama od šireg opsega strucnjaka i stakeholder-a koji su uključeni kroz proces razvoja Vodica kroz sastanke, radionice ili medije elektronske komunikacije, bez obavezivanja njih na bilo koji nacin prema njihovom sadržaju.

Mi, direktori voda Evropske Zajednice, Norveške, Švicarske i zemalja koje su se prijavile za pristup Evropskoj Zajednici, smo pregledali i odobrili ovaj Vodic tokom našeg neformalnog sastanka pod predsjedanjem Danske u Kopenhagenu (21/22 novembar 2002). Željeli bi da se zahvalimo učesnicima Radne Grupe i narocito, vodama, Isobel-i Austin i Volker-u Mohaupt, za pripremu ovog visoko kvalitetnog dokumenta.

Mi jako vjerujemo da će ovaj i drugi Vodici Dokumenti razvijeni unutar Zajednicke Strategije Implementacije imati ključnu ulogu u procesu implementiranja [Okvirne Direktive o Vodama](#).

Ovaj Vodic Dokument je živi dokument kome će trebati kontinuirani input i poboljšanja kako se budu nadogradivale aplikacije i iskustvo u svim zemljama Evropske Zajednice i šire. Mi se slažemo, međutim, da će ovaj dokument biti dostupan javnosti u svojoj sadašnjog formi kako bi se prezentirao široj javnosti kao osnova za obavljanje tekuceg posla implementacije.

Štaviše, mi pozdravljamo to što se više volontera obavezalo da ispita i validira ovaj i druge dokumente u tzv. pilot riječnim slivovima širom Evrope tokom 2003 i 2004 kako bi se osiguralo da je Vodic primjenjiv u praksi.

Mi se također obavezujemo da procijenimo i odlucimo o neophodnosti ponovnog pregleda ovog dokumenta nakon provedenja pilot ispitivanja i prvih iskustava prikupljenih u inicijalnim fazama implementacije.

Sadržaj

PREDGOVOR.....	I
SADRŽAJ.....	III
PREGLED / IZVRŠNI SAŽETAK	1
1. IMPLEMENTIRANJE DIREKTIVE: POSTAVLJANJE SCENE	3
1.1 DECEMBAR 2000: PREKRETNICA ZA POLITIKU VODA	3
1.2 OKVIRNA DIREKTIVA O VODAMA: NOVI IZAZOVI U EU POLITICI VODA.....	3
1.3 ŠTA JE URAĐENO DA SE PODRŽI IMPLEMENTACIJ A?	6
2. ANALIZA PRITISAKA I UTICAJA U OKVIRNOJ DIREKTIVI O VODI – ZAJEDNICKO RAZUMIJEVANJE.....	8
2.1 PODSJECANJE NA WFD ZAHTIJEVE.....	8
2.1.1 ZAHTIJEVI U VEZI SA ANALIZOM PRITISAKA I UTICAJA.....	8
2.1.2 VEZE SA DRUGIM RELEVANTNIM ZAHTIJEVIMA I VEZANOM VREMENSKOM SKALOM....	10
2.2 KLJUCNI TERMINI.....	13
2.3 RELEVANTNA RAZMATRANJA.....	15
2.3.1 DEFINICIJA VODNOG TIJELA.....	15
2.3.2 PITANJA RAZMJERA.....	15
2.3.3 RAZLICITE POLAZNE TACKE	16
2.3.4 GRUPISANJE VODNIH TIJELA.....	17
2.3.5 VOĐENJE RACUNA O NEIZVJESNOSTI.....	17
2.3.6 RAZUMIJEVANJE CILJEVA	17
2.3.7 MOCVARE	22
2.4 REZIME POTREBNIH PROCESA I AKCIJA.....	23
3. OPŠTI PRISTUP ZA ANALIZU PRITISAKA I UTICAJA.....	25
3.1 UVOD.....	25
3.1.1 KO SE TREBA UKLJUCITI U PROVOĐENJE I KORIŠTENJE ANALIZE PRITISAKA I UTICAJA.	26
3.2 IDENTIFIKOVANJE VODECIH SILA I PRITISAKA	27
3.3 IDENTIFIKOVANJE ZNACAJNIH PRITISAKA.....	28
3.3.1 UVOD	28
3.3.2 METODE	31
3.3.3 VARIJACIJE U PRITISCIMA I UTICAJIMA	32
3.4 PROCJENJIVANJE UTICAJA.....	33
3.5 ODABIRANJE RELEVANTNIH ZAGAĐIVACA NA NIVOUI RIJECHNOG SLIVA	37
3.5.1 UVOD	37
3.5.2 GENERICKI PRISTUP	39
3.6 PROCJENJIVANJE RIZIKA NEISPUNJENJA CILJEVA	41
3.7 KONCEPTUALNI PRISTUP MODELU.....	43
3.8 KORIŠTENJE ANALOGNIH VODNIH TIJELA	43
3.9 SPECIFICNA RAZMATRANJA ZA KARAKTERIZACIJU TIJELA PODZEMNE VODE.....	44
3.10 PREPORUKE O IZVJEŠTAVANJU O ANALIZI PRITISAKA I UTICAJA	46
3.11 PREGLED ZA POVRŠINSKU VODU	48
3.12 PREGLED ZA PODZEMNU VODU.....	50

4. ALATI ZA POMOC U ANALIZI PRITISAKA I UTICAJA	51
4.1 PREDGOVOR I PREGLED	51
4.2 CEK-LISTA PRITISAKA	52
4.3 PROSPEKCIJSKI PRISTUP UNUTAR OPŠTEG PRISTUPA	55
4.4 OSNOVNA RAZMATRANJA O KORIŠTENJU NUMERCKIH MODELA.....	57
4.5 IDENTIFIKACIJA ALATA: POREĐENJE POTREBE SA POSTOJECIM I PRIMJERI.....	58
4.5.1 ALATI ZA RIJEKE.....	59
4.5.2 ALATI ZA JEZERA I RIBNJAKE.....	62
4.5.3 ALATI ZA PODZEMNU VODU	63
4.5.4 ALATI ZA TRANZICIJSKE VODE.....	65
4.5 REZIME ZAKLJUCAKA.....	67
5. INFORMACIJSKE POTREBE I IZVORI PODATAKA.....	68
5.1 OPŠTE INFORMACIJE	69
5.1.1 OPISNE INFORMACIJE RELEVANTNE ZA VODNA TIJELA	69
5.1.2 KLJUCNI STAKEHOLDER-I KOJI MOGU BITI UKLJUCENI U IMPRESS ANALIZU.....	70
5.2 INFORMACIJE O PRITISCIMA	70
5.2.1 INFORMACIJE O TACKASTIM IZVORIMA ZAGAĐENJA.....	70
5.2.2 INFORMACIJE O DIFUZNIM IZVORIMA ZAGAĐENJA.....	72
5.2.3 INFORMACIJE O ZAHVATANJU VODE.....	73
5.2.4 INFORMACIJE O REGULACIJI TOKA VODE.....	73
5.2.5 INFORMACIJE O MORFOLOŠKIM PRITISCIMA.....	74
5.2.6 INFORMACIJE O PRITISCIMA IZ OBRAZACA KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA	74
5.2.7 INFORMACIJE O OSTALIM PRITISCIMA.....	74
5.3 INFORMACIJE O UTICAJIMA.....	74
5.3.1 INFORMACIJE O OSJETLJIVOSTI / RANJVOSTI VODNIH TIJELA	74
5.3.2 PODACI O OKOLISU	75
6. PRIMJERI TRENTUTNE PRAKSE RELEVANTNE ZA WFD ANALIZU PRITISAKA I UTICAJA.....	77
7. ZAKLJUCNE PRIMJEDBE.....	79
8. REFERENCE (RADI LAKŠEG SNALAŽENJA NASLOVI U ORIGINALU).....	80
ANEKS I - ZAJEDNICKA STRATEGIJA IMPLEMENTACIJE I NJENE RADNE GRUPE	83
ANEKS II - GLOSAR (RIJECNIK TERMINA).....	84
ANEKS III - UCESNICI U IMPRESS RADNOJ GRUPI I OSTALI KORISNI KONTAKTI	85
ANEKS IV - PREZENTACIJA PRIMJERA ZA ALATE (ANEKS ZA POGLAVLJE 4)	88
ANEKS V - STUDIJE SLUCAJA.....	102

Pregled / Izvršni Sažetak

KOJA JE SVRHA OVOG VODICA - DOKUMENTA?

Ovaj dokument cilja na vodece strucnjake i stakeholder-e u implementaciji Direktive 2000/60/EC uspostavljajući okvir za aktivnosti Zajednice u oblasti politike voda ([Okvirna Direktiva o Vodama](#) – “Direktiva”). On se fokusira na analizu pritisaka i uticaja unutar karakterizacije vodnih tijela u skladu sa Članom 5 u širem kontekstu razvoja integrisanih planova upravljanja riječnim slivovima kako zahtjeva Direktiva.

KOME SE OVAJ VODIC DOKUMENT OBRACA?

Ako je ovo vaš zadatak, mi vjerujemo da će vam Vodic pomoci u obavljanju posla bilo da vie:

- Sami poduzimate analizu pritisaka i uticaja;
- Vodite i rukovodite strucnjacima koji poduzimaju analizu pritisaka i uticaja;
- Ucestvujete kao stakeholder u procesu procjene;
- Koristite rezultate analize pritisaka i uticaja za pomaganje u donošenju odluka i podržavanju razvoja planova upravljanja riječnim slivom; ili
- Izvještavate o analizi pritisaka i uticaja Evropskoj Komisiji kako se traži u Direktivi.

ŠTA MOŽETE NACI U OVOM VODICU DOKUMENTU?

Opšte razumijevanje o pritiscima i uticajima u Okvirnoj Direktivi o Vodama (Poglavlje 2)

- Koja je uloga analize pritisaka i uticaja unutar procesa implementacije direktive?
- Kako analiza doprinosi karakterizaciji vodnih tijela, koja mora biti ispunjena u skladu sa Članom 5 Direktive, i kako se analiza uklapa u razvoj monitoring programa, planova upravljanja riječnim slivom i programa mjera;
- Kojui su ključni termini analize (npr. znacajni pritisci, vodna tijela u riziku neispunjjenja ciljeva Direktive)?
- Koji su ciljevi Direktive?

Opšti pristup za analizu pritisaka i uticaja (Poglavlje 3)

- Šta je sveukupni pristup i koji su ključni radni koraci predloženi da se preduzme analiza?
- Koje su predložene metode za površinske vode da se:
 - Identifikuju vodeće sile, pritisci i znacajni pritisci?
 - Procijeni osjetljivost vodnih tijela na pritiske i jacinu uticaja?
 - Evaluira rizik neispunjjenja ciljeva?
- Koje su metode predložene za podzemne vode da se:
 - Preduzme pocetna karakterizacija?
 - Preduzme dalja karakterizacija za tijela podzemne vode 'u riziku' i tijela koja prelaze granice država članica?

Set Alata (Poglavlje 4)

- Koji specificni alati, kao što su podaci, sistemi klasifikacije i modeli, su dostupni da se pomogne analizi pritisaka i uticaja?

Izvori podataka i informacija (Poglavlje 5)


- Gdje nalazite informacije i podatke koji će biti potrebni da se preduzme analiza opisana u Odjeljku 3 ili da se podrže alati pomenuti u Odjeljku 4?

Primjeri trenutne prakse (Poglavlje 6)

- Koji su primjeri dostupni o trenutnoj dobroj praksi u pogledu najmanje jednog aspekta analize?

Metodologija iz ovog Vodica Dokumenta mora biti adaptirana na regionalne i nacionalne okolnosti

Vodic Dokument predlaže sveukupni proces i pripadajuće ključne korake. Zbog raznolikosti okolnosti unutar Evropske Zajednice, nacin da se preduzme analiza ce varirati od jednog riječnog sliva do drugog. Ova predložena metodologija ce stoga morati biti prilagodena specifnim okolnostima.



Pazite!

Šta necete naci u ovom Vodicu Dokumentu

Vodic Dokument se fokusira na "pregled uticaja ljudskih aktivnosti na status površinskih voda i podzemnih voda" u skladu sa Članom 5 i Aneksom II (1.4, 1.5 i 2.). ovo onda pomaže da se razviju Planovi Upravljanja Riječnim Slivom i Programi Mjera. Vodic se fokusira posebno na 2004 zahtjeve Direktive. Vodic se ne fokusira na:

- Kako da se odrede jako izmijenjena vodna tijela (vidi [WFD CIS Vodic Dokument Br. 4 o Identifikaciji i Odredivanju Vještackih i Jako Izmijenjenih Vodnih Tijela](#));
- Kako da se izrade monitoring programi (vidi [WFD CIS Vodic Dokument Br. 7 o Monitoringu](#));
- Kako da se razvije bilo koja mjera potrebna da se postignu ciljevi Direktive (vidi [WFD CIS Vodic Dokument Br. 9 o Najboljim Praksama u Planiranju Riječnog Sliva](#)).

1. Implementiranje Direktive: Postavljanje scene

Ovaj Odjeljak uvodi sveukupni kontekst za implementaciju Okvirne Direktive o Vodama (WFD) i inicijativa koje vode do izrade ovog Vodica Dokumenta.

1.1 Decembar 2000: Prekretnica za Politiku Voda

Dugi proces pregovora

Dan 22. decembar 2000, ostace prekretnica u istoriji politika voda u Evropi: na taj datum, WFD (ili Direktiva 2000/60/EC Evropskog Parlamenta i Vijeca od 23. oktobra 2000 uspostavljajući okvir za aktivnosti zajednice u oblasti politike voda) objavljena je u Službenom Listu Evropskih Zajednica i time stupila na snagu.

WFD je rezultat procesa od više od pet godina diskusija i pregovora između velikog broja strucnjaka, stakeholder-a i onih koji kreiraju politiku. Ovaj proces je istakao široko rasprostranjeni sporazum o ključnim principima savremenog upravljanja vodom koji cini današnje temelje WFD.

1.2 Okvirna Direktiva o Vodama: novi izazovi u EU politici voda

Koja je svrha Direktive?

WFD uspostavlja okvir za zaštitu svih voda (uključujući površinske vode u unutrašnjosti zemlje, tranzicijske vode, priobalne vode i podzemne vode) koja, u skladu sa Članom 1:

- Sprjecava dalje pogoršanje, štiti i poboljšava status vodnih resursa;
- Promoviše održivo korištenje vode koje se zasniva na dugoročnoj zaštiti vodnih resursa;
- Cilja na poboljšanje zaštite i poboljšanje akvatickog okoliša kroz specifcne mјere za progresivno smanjenje ispuštanja, emisija i gubitaka prioritetnih supstanci i ukidanje ili postupno smanjenje ispuštanja, emisija i gubitaka prioritetnih opasnih supstanci;
- Osigurava progresivno smanjenje zagadenja podzemne vode i sprjecava njen dalje zagadenje; i
- Doprinosi ublažavanju efekata poplava i suša.

...i šta je ključni cilj?

Sveukupno, Direktiva cilja na postizanje *dobrog statusa vode* za sve vode do 2015.

Koje su ključne aktivnosti koje Države Članice trebaju poduzeti?

- Da se identifikuju individualni riječni slivovi koji leže unutar njihovih nacionalnih teritorija i da se dodijele individualnim Oblasnim Riječnim Slivovima (RBDs) i identifikuju kompetentne vlasti do 2003 ([Član 3](#), [Član 24](#));
- Da se karakteriziraju oblasni riječni slivovi u pogledu pritisaka, uticaja i ekonomike korištenja vode, uključujući registar zaštićenih područja koja leže unutar oblasnog riječnog sliva, do 2004 ([Član 5](#), [Član 6](#), [Aneks II](#), [Aneks III](#));
- Da se provede, zajedno i skupa sa Evropskom Komisijom, interkalibracija sistema klasifikacije ekološkog statusa do 2006 ([Član 2 \(22\)](#), [Aneks V](#));
- Da postanu operativne monitoring mreže do 2006 ([Član 8](#));
- Na osnovu zdravog monitoringa i analize karakteristika riječnog sliva, da se identificuje do 2009 program mjera za postizanje okolišnih ciljeva WFD na isplativ nacin ([Član 11](#), [Aneks III](#));

- Da se izrade i objave Planovi Upravljanja Rijecnim Slivom (RBMPs) za svaki RBD uključujući odredenje jako izmijenjenih vodnih tijela, do 2009 ([Clan 13](#), [Clan 4.3](#));
- Da se implementiraju politike formiranja cijena vode koje pospješuju održivost vodnih resursa do 2010 ([Clan 9](#));
- Da mjere programa budu operativne do 2012 ([clan 11](#));
- Da se implementiraju programi mjera i postignu okolišni ciljevi do 2015 ([Clan 4](#)).

Države Clanice ne mogu uvijek biti u mogucnosti da postignu dobar status vode za sva vodna tijela unutar RBD do 2015, iz razloga tehnische izvodivosti, disproportionalnih troškova ili prirodnih uslova. Pod takvim uslovima, koji moraju biti posebno objašnjeni u relevantnim RBMP, WFD nudi mogucnost da se Države Clanice angažuju u dva naredna šestogodišnja ciklusa planiranja i implementacije mjera (tj. do 2027). Gdje je neuspjeh u postizanju ciljeva ogranicen prirodnim uslovima, period može biti produžen nakon 2027.

Mijenjanje procesa upravljanja – informacije, konsultacije i učešće

[Clan 14](#) Direktive specificira da će Države Clanice potaci aktivno učešće svih zainteresovanih strana u implementaciji Direktive i razvoju planova upravljanja rijecnim slivom. Takoder, Države clanice će informisati i konsultovati javnost, uključujući korisnike, narocito za:

- Vremenski raspored i program rada za izradu planova upravljanja rijecnim slivom i uloga konsultacija najkasnije do 2006;
- Pregled znacajnih pitanja iz upravljanja vodom u rijecnom slivu najkasnije do 2007;
- Nacrt plana upravljanja rijecnim slivom, najkasnije do 2008.

Integracija: ključni koncept koji potcrtava Okvirnu Direktivu o Vodama

Centralni koncept Okvirne Direktive o Vodi je koncept *integracije* koji se vidi kao ključni za upravljanje zaštitom vode unutar oblasnog riječnog sliva:

- **Integracija okolišnih ciljeva**, kombinujući kvalitativne, ekološke i kvantitativne ciljeve za zaštitu visoko vrijednih akvatickih ekosistema i osiguravajući općenito dobar status ostalih voda;
- **Integracija svih vodnih resursa**, kombinujući slatke površinske vode i tijela podzemne vode, moci vare, priobalne vodne resurse **na skali riječnog sliva**;
- **Integracija svih upotreba vode, funkcija i vrijednosti** u jedan zajednicki okvir politike, tj. istraživanje vode za okoliš, vode za zdravlje i ljudsku potrošnju, vode za ekonomski sektore, transport, rekreativnu vodu kao socijalnog dobra;
- **Integracija disciplina, analiza i ekspertize**, kombinujući hidrologiju, hidrauliku, ekologiju, hemiju, nauke o tlu, tehnologiju, inženjeringu i ekonomiju da se procijene trenutni pritisci i uticaji na vodne resurse i da se identifikuju mjeru za postizanje okolišnih ciljeva Direktive na najisplativiji način;
- **Integracija vodne legislative u zajednicki i koherentan okvir**. Zahtjevi nekih starih vodnih legislativa (npr. Direktiva o Vodama za Ribe) su reformulisane u Okvirnu Direktivu o Vodama da bi se zadovoljilo savremeno ekološko razmišljanje. Nakon prelaznog perioda, ove stare Direktive bice povucene. Ostali dijelovi legislative (npr. Direktiva o Nitratima i Direktiva o Preciščavanju Urbane Otpadne Vode) moraju biti koordinirani u planovima upravljanja riječnim slivom gdje oni čine osnovu programa mjer;
- **Integracija svih značajnih upravljackih i ekoloških aspekata** relevantnih za održivo planiranje riječnog sliva uključujući one koji su izvan djelokruga Okvirne Direktive o Vodi kao što je zaštita od poplava i prevencija;
- **Integracija velikog opsega mjera, uključujući formiranje cijena i ekonomске i finansijske instrumente**, u jedan zajednicki upravljacki pristup za postizanje okolišnih ciljeva Direktive. Programi mjeru su definisani u **Planovima Upravljanja Riječnim Slivom** razvijenim za svaki oblasni riječni sliv;
- **Integracija stakeholder-a i gradanskog društva u donošenju odluka**, pomoći promovisanju transparentnosti i informacija za javnost, i nuditi jedinstvene prilike za uključivanje stakeholder-a u razvoj planova upravljanja riječnim slivom;
- **Integracija razlicitih nivoa donošenja odluka koji uticu na vodne resurse i status vode**, lokalni, regionalni ili nacionalni, za efektivno upravljanje svim vodama;
- **Integracija upravljanja vodom iz razlicitih Država Clanica**, za riječne slivove koje dijeli nekoliko zemalja, postojeće i/ili buduće Države Clanice Evropske Zajednice.

1.3 Šta je uradeno da se podrži implementacija?

Aktivnosti da se podrži implementacija WFD su u toku u Zemljama Clanicama i u zemljama kandidatima za pristupanje Evropskoj Zajednici. Primjeri aktivnosti uključuju konsultacije javnosti, razvoj nacionalnih smjernica, pilot aktivnosti za ispitivanje specifičnih elemenata Direktive ili sveukupnih procesa planiranja, diskusije o institucionalnom okviru ili pokretanje istraživačkih programa posvećenih WFD.

Maj 2001 – Švedska: Države Clanice, Norveška i Evropska Komisija su usvojile Zajednicku Strategiju Implementacije (CIS).

Glavni cilj ove strategije je da se pruži podrška implementaciji WFD razvijanjem koherentnog i zajednickog razumijevanja i smjernica za ključne elemente ove Direktive. Ključni principi u ovoj zajednickoj strategiji uključuju dijeljenje informacija i iskustava, razvijajući zajednicke metodologije i pristupe, uključujući strucnjake iz zemalja kandidata i uključujući stakeholder-e iz zajednice voda.

U kontekstu ove zajednicke strategije implementacije, serija radnih grupa i zajednickih aktivnosti je pokrenuta za razvoj i ispitivanje zakonski neobavezujceg Vodica (vidi Aneks I). Strateška koordinaciona grupa nadzire ove radne grupe i izvještava direktorno direktorima voda Evropske Zajednice i Komisiji koja ima ulogu sveukupnog tijela za donošenje odluka za CIS.

IMPRESS radna grupa

U kontekstu ove strategije, uspostavljena je radna grupa posvećena identifikaciji pritisaka i procjeni uticaja unutar karakterizacije vodnih tijela u skladu sa Clanom 5 Direktive. Glavni (kratkorocni) cilj ove radne grupe je, pokrenute u oktobru 2001 i nazvane IMPRESS, bio je razvoj zakonski neobavezujuceg i praktičnog Vodica Dokumenta o ovoj temi unutar WFD. Njemacka i UK imaju zajednicku odgovornost za upravljanje projektom i sekretarijat radne grupe, koja je sastavljena od tehničkih strucnjaka iz vladinih i nevladinih organizacija.

Da bi se osigurao adekvatan input i povratne informacije tokom faze razvoja Vodica od šire publike, i da se evaluiraju ranije verzije Vodica Dokumenta, IMPRESS grupa je organizovala nekoliko diskusija i događaja za skupljanje povratnih informacija kao što su sastanci i radionice.

Razvijanje Vodica Dokumenta: interaktivni proces

Unutar vrlo kratkog vremenskog perioda, veliki broj strucnjaka i stakeholder-a bili su uključeni u razlicitim stepenima u razvoju ovog Vodica Dokumenta. Proces za njihov angažman uključio je slijedeće aktivnosti:

- **Redovni sastanci** 40-plus strucnjaka i stakeholder-a članova IMPRESS-a;
- **Redovne interakcije** sa strucnjacima iz drugih radnih grupa zajednickice Strategije Implementacije uglavnom onih koji se bave ekonomskim analizama, određivanjem jako izmijenjenih vodnih tijela, referentnim uslovima, i monitoringom.

Možete kontaktirati strucnjake ukljucene u IMPRESS aktivnosti

Lista clanova IMPRESS-a sa punim kontaktnim detaljima može se naci u Aneksu III ovog vodica. Ako vam treba pomoc u vašim vlastitim aktivnostima, kontaktirajte clana iz IMPRESS-a u vašoj zemlji.

2. Analiza Pritisaka i Uticaja u Okvirnoj Direktivi o Vodama – Zajednicko Razumijevanje

2.1 Podsjecanje na WFD zahtjeve

2.1.1 Zahtijevi u vezi sa analizom pritisaka i uticaja

Prethodno Poglavlje je učinilo jasnom svrhu WFD, i važnost *integracije* u postizanju njenih ciljeva. Neophodnost da se analiziraju pritisci i uticaji je navedena u Clanu 5 WFD koji zahtijeva, za svaki oblasni riječni sliv:

- Analizu njegovih karakteristika;
- Pregled uticaja ljudskih aktivnosti na status površinskih voda i podzemnih voda; i,
- Ekonomsku analizu korištenja vode.

Ovaj Vodic se bavi drugim od ovih zahtijeva, ali mora biti potpuno integriran sa ekonomskom analizom, za koju je Vodic pripremljen od strane radne grupe za Ekonomsku Analizu (WATECO) (odnosi se na WFD CIS Vodic Dokument Br. 1). WFD zahtijeva zadatke specificirane unutar Clana 5 da budu završeni do 2004. Oni će onda biti pregledani do 2013, i nakon toga svakih 6 godina (2019, 2025...). Uzveši sveukupnu svrhu WFD, analiza preduzeta u 2004 mora razmotriti trenutno stanje za svako vodno tijelo, i prgnozu za period do 2015. Stoga WFD inicira tekuci proces procjenjivanja, integracije i dotjerivanja.

Specifikacija za pregled uticaja je sadržana u WFD Aneks II, Odjeljak 1 za površinske vode, i Aneks II, Odjeljak 2 za podzemne vode (Slika 2.1).

Površinske vode

Proces pregleda je opisan u pet dijelova koji odgovaraju pod-odjeljcima unutar WFD Aneks II, Odjeljak 1, a to su:

1. Karakterizacija tipova tijela površinske vode;
2. Ekoregioni i tipovi tijela površinske vode;
3. Uspostavljanje specificnih tipova referentnih uslova za tipove tijela površinske vode;
4. **Identifikacija Pritisaka;** i,
5. **Procjena Uticaja**

Ovaj Vodic Dokument bavi se sa konacna dva dijela ovog procesa, ali je jasno da je blisko vezan sa karakterizacijom i uspostavljanjem referentnih uslova. Postoje dvije zasebne radne grupe CIS-a koje obezbjeduju Vodic o Referentnim Uslovima za Površinske Vode u Unutrašnjosti Zemlje (REFCOND) i Tipologiji i Sistemima Klasifikacije Tranzicijskih i Priobalnih Voda (COAST) (odnosi se na [WFD CIS Vodic Dokument Br. 10 i 5.](#)).

WFD zahtijeva da se prikupe informacije i održavaju o tipu i magnitudi znacajnih antropogenih pritisaka, i pokazuju široku kategorizaciju pritisaka u:

- Tackastim izvorima zagadenja;
- Difuznim izvorima zagadenja;
- Efektima izmjena režima proticaja kroz zahvatanje ili regulaciju, i,

- Morfološkim izmjenama.

Bilo koji drugi pritisci, tj. oni koji ne potпадaju pod ove kategorije, moraju također biti identifikovani. Dalje, postoji zahtjev da se razmotre obrasci korištenja zemljišta (npr. urbano, industrijsko, poljoprivredno, šumarsko itd) buduci da bi oni mogli biti korisni da se pokažu područja u kojima su locirani specifični pritisci.

Procjena uticaja treba koristiti informacije iz pregleda pritisaka, i bilo koje druge informacije, na primjer okolišne monitoring podatke, da se odredi vjerovatnoca da tijelo površinske vode neće uspjeti da ispunji svoje okolišne kvalitativne ciljeve. Za tijela u riziku da ne ispune svoje specifičirane ciljeve, bice neophodno razmotriti implementaciju dodatnog monitoringa i programa mjera.


Podzemne vode

Razlicit proces je opisan unutar WFD Aneks II, Odjeljak 2, ali ovo ponovo ima pet dijelova (Slika 2.1), a to su:

1. **Inicijalna/pocetna karakterizacija**, uključujući identifikaciju pritisaka i rizika nepostizanja ciljeva;
2. **Dalja karakterizacija** za tijela podzemne vode u riziku;
3. **Pregled uticaja ljudskih aktivnosti na podzemne vode** za prekogranična i tijela podzemne vode u riziku;
4. **Pregled uticaja promjena u nivoima podzemnih voda** za tijela podzemne vode za koja trebaju biti uspostavljeni niži ciljevi u skladu sa Članom 4.5; i,
5. **Pregled uticaja zagadenja na kvalitet podzemne vode** za koja će biti uspostavljeni niži ciljevi.

Ovaj Vodic se bavi svim dijelovima ovog procesa. Pritisci identifikovani u WFD Aneks II, Pod-odjeljak 2.1 odgovaraju prvim trima kategorijama identifikovanim za površinske vode, a to su:


- Tackasti izvori zagadenja;
- Difuzni izvori zagadenja; i,
- Promjene u nivoima vode i proticaju uzrokovane zahvatanjem ili prihranjivanjem.



Slika 2.1 WFD specificira zahtjeve za analizu uticaja zasebno, i razlicito, za površinske i podzemne vode.

2.1.2 Veze sa drugim relevantnim zahtijevima i vezanom vremenskom skalom
Pregled pritisaka i uticaja je samo jedan element procesa planiranja, sa drugim elementima koji se uklapaju u pregled, ili su zavisni od njegovog ishoda (Slika 2.2).

Slika 2.2 Elementi procesa planiranja.



Jedan od najfundamentalnijih elemenata ovog veceg procesa je uspostavljanje okolišnih ciljeva (Clan 4) buduci da pregled pritisaka i uticaja mora identificirati vodna tijela koja nisu uspjela ispuniti, ili su u riziku da ne ispune, navedeni cilj. Ciljevi zavise od sveukupnog cilja da se postigne dobar status do 2015., i mogucih dodatnih specifičnih ciljeva koji se primjenjuju na zaštitena područja kako je definisano kroz druge legislative. Ciljevi također mogu zavisiti o trenutnom statusu

vodnog tijela, buduci da države clanice moraju, opcenito, sprijeciti bilo kakvo pogoršanje u statusu. Ciljevi su dalje razmatrani u Odjeljku 2.3.

Dugorocno, postizanje ciljeva bice procijenjeno kroz monitoring hemijskog i ekološkog stanja vodnih tijela. Najvažnij cilj prvog pregleda, traženog u 2004, je da se razumiju znacajna pitanja upravljanja vodom unutar svakog riječnog sliva i kako ona pogadaju svako individualno vodno tijelo. Ovo se može razmatrati kao prospekcijski korak prije dodatnog opisa i analize u kasnijoj fazi. Ova prospekcija treba identifikovati pitanja kojima se treba baviti u izradi nacrta plana upravljanja riječnim slivom (RBMP), i to također može otkriti jedan broj praznina u podacima ili znanju koje trebaju biti popunjene tokom procesa izrade nacrta RBMP i monitoring programa.

Faktor koji može pogoditi uspostavljanje ciljeva tice se određivanja vodnog tijela kao vještackog ili jako izmijenjenog (Clan 4). Vodic o takvom određivanju je dostupan u [WFD CIS Vodic Dokument Br. 4](#). Međutim, buduci da određivanje HMWBs neće biti završeno do 2009, principi HMWB Vodica trebaju biti razmotreni u preduzimaju prve analize pritisaka i uticaja. Zaista, dva procesa se trebaju gledati kao dva blisko interaktivna paralelna procesa, a ne kao nezavisne aktivnosti.

WFD uspostavlja jedan broj ciljeva za površinske vode i podzemne vode, i analize pritisaka i uticaja moraju procijeniti rizike nepostizanja svakog od njih. Ciljevi uključuju nove ekološke ciljeve, cije postizanje može biti kompromitovano vrlo širokim opsegom pritisaka, uključujući ispuštanja tlačastih izvora, ispuštanja difuznih izvora, zahvatanja vode, regulaciju proticaja vode, morfološke izmjene i vještacko prihranjivanje podzemne vode. Ovi i drugi pritisci koji mogu uticati na status akvatickih ekosistema moraju biti razmotreni u analizama.

WFD zahtijeva postizanje svojih glavnih ciljeva; dobrog statusa površinske vode i dobrog statusa podzemne vode, do kraja 2015 najkasnije, ukoliko Clanovi 4.3 – 4.7 ne budu primjenjivi. U skladu s tim, analize pritisaka i uticaja moraju razmotriti kako će se pritisci vjerovatno razvijati prije 2015 na način da će staviti vodna tijela u rizik od nepostizanja dobrog statusa ako prikladni programi mjera ne budu izrađeni i implementirani. To će zahtijevati razmatranje efekata postojeće legislative i prognoze kako će ključni ekonomski faktori koji uticaju na korištenja vode evoluirati tokom vremena, i kako te promjene mogu pogoditi pritiske na vodni okoliš (odnosi se na [WFD CIS Vodic Dokument Br. 3](#)). Takve prognoze trebaju biti obezbijedene putem ekonomskih analiza korištenja vode traženih unutar Clana 5. Analize pritisaka i uticaja će također morati identifikovati za koje od rizika za ciljeve WFD se očekuje da će biti razmotreni implementacijom mjera specificiranih unutar ostale legislative Zajednice. Ova informacija će omogućiti ekonomске analize da procijene, i obezbijede savjet za, najsplativije kombinacije mjera koje se mogu koristiti da se razmotre ostali rizici za postizanje ciljeva WFD.

Cilj WFD-e o sprjecavanju ili ogranicavanju unosa zagadivaca u podzemnu vodu [Clan 4.1(b)(i)] ne specificira unos kojih zagadivaca treba biti sprijecen i do kojeg obima ostali trebaju biti ograniceni. Stoga nije jasno kako da se procijene rizici neuspjeha u postizanju ovog cilja dok ne bude dato pojašnjenje njegovih svrha. Takvo pojašnjenje može biti obezbijedeno u kcerki direktivi koja će biti uspostavljena unutar Clana 17. Od ove kcerke direktive se također očekuje da uspostavi kriterije za identifikaciju znacajnih i održivih rastucih trendova [Clan 4.1(b)(iii)]. Dok se ovi

kriteriji ne uspostave, Države Clanice ce morati da odluce šta sacinjava znacajan i održivi rastuci trend u skladu sa njihovim vlastitim kriterijima.

Pregled pritisaka i uticaja je potreban u izradi monitoring programa koji moraju biti operativni do 2006 (Clan 8), i također da se pomogne razvijanju programa mjera koji moraju biti uspostavljeni do 2009, i postati operativni do 2012 (Clan 11). Clan 14 potice aktivno učešće svih zainteresiranih strana u implementaciji WFD i zahtijeva od Država Clanica da *informišu i konsultuju javnost*. Stoga, vodne agencije i vlasti trebaju uciniti ovaj pregled što je moguce transparentnijim. Ovaj clan posebno zahtijeva javne konsultacije u izradi RBMP, za koji znacajan doprinos daju analize pritisaka i uticaja.

Dijeljenje informacija, konsultacije i učešće javnosti su zahtijevi direktive, i također će uciniti implementaciju efektivnijom. Vodic Dokument o "Učešcu Javnosti" daje dalje informacije o ovim oblicima učešća (WFD CIS Vodic Dokument Br. 8).

Učešće stakeholder-a je važno jer ono može ispuniti mnoge funkcije, uključujući:

- Razvijanje procesa dogovreno od strane svih povecace legitimitet njegovog ishoda te stoga olakšati efikasan i efektivan nastavak;
- Stakeholder-i mogu biti koristan izvor informacija i imati ekspertizu o direktnoj upotrebi za analizu pritisaka i uticaja (vidi Tabele u Poglavlju 5);
- Anketa javnosti može biti korisna da se razumije kako ljudi vrednuju poboljšanja u okolišu i kvalitetu naših voda, i koliko su spremni platiti za poboljšanja u okolišu;
- Uključivanje javnosti i mreža partnera razvijeni kroz učešće mogu biti korisni da se razvije osjecaj vlasništva nad Planovima Upravljanja Riječnim Slivom i može povecati efektivnost mjera poduzetih da se zadovolje ciljevi Direktive.

Direktiva samo navodi ključne datume za konsultacije, ali s pravom ne navodi datume za proces ucestvovanja, budući da će to zavisiti od lokalnih institucija i uspostave socio-referentnih uslova. Međutim, preporuceno je da se ranije pocne sa procesom učešća (npr. kao dio karakterizacije riječnog sliva prije 2004) da se poboljša njegova efektivnost.

Vidi također Poglavlje 5 ovog dokumenta koji pokazuje ko se treba ukljuciti u provodenje i korištenje IMPRESS analize.

Clan 15 specificira zahtjeve izvještavanja pregleda preduzetog unutar Clana 5. Od Država clanica se traži da obezbijede zbirne izvještaje o pregledima u periodu od tri mjeseca po njihovom završetku (tj. do marta 2005 najkasnije za prvi pregled). Nakon toga, izvještavanje o ovim pregledima će biti sadržano u RBMP-ima, koji moraju biti objavljeni prvo u 2009, i nakon toga svakih šest godina (2015, 2021...). Stoga, od 2009 raspored sa šestogodišnjim ciklusom bice uspostavljen, sa pregledom pritisaka i uticaja koji se javljaju dvije godine prije objavljivanja RBMP.

Clan 6 zahtijeva da registar *zaštićenih područja* bude uspostavljen do 2004, ali ova informacija je potrebna ranije da bi se omogucio pregled pritisaka i uticaja. Vremenski rasporedi i pripadajuće veze su rezimirane u Tabeli 2.1

Tabela 2.1 Aktivnosti i datumi do kojih one moraju biti postignute (napomena da u praksi mnoge aktivnosti moraju biti završene unutar fiksног perioda za završavanje zadatka koji je preduslov).

Aktivnost	Datum
Pregled uticaja završen od strane država clanica (Clan 5, Clan 15, Aneks II)	2004
Registar zaštitenih područja uspostavljen (Clan 6)	2004
Zbirni izvještaj o pregledu uticaja podnesen Komisiji (Clan 15)	2005
Monitoring program operativan (Clan 8)	2006
Prvi Plan Upravljanja Rijecnim Slivom završen (Clan 15)	2009
Program mjera uspostavljen (Clan 11)	2009
Program mjera operativan (Clan 11)	2012


2.2 Kljucni termini

Dok je jasno iz WFD da su uticaji rezultat pritisaka, nijedan od termina nije eksplisitno definisan. Iz ovog razloga jedno opšte razumijevanje termina i najefektivniji pristup trebaju biti razvijeni. U ovom Vodicu široko korišteni "Driver, Pressure, State, Impact, Response" (DPSIR) analitički okvir je usvojen sa definicijama kao u Tabeli 2.2, i ilustrovan koristeci primjer na Slici 2.3.

Tabela 2.2 DPSIR okvir kako je korišten u analizi pritisaka i uticaja.

Termin	Definicija
Vodeća Sila	antropogena aktivnost koja može imati okolišni efekt (npr. poljoprivreda, industrija)
Pritisak	direktni efekt vodeće sile (na primjer, efekt koji uzrokuje promjenu u proticaju ili promjenu u hemiji vode)
Stanje	stanje vodnog tijela koje rezultira iz prirodnih i antropogenih faktora (tj. fizicke, hemijske i biološke karakteristike)
Uticaj	okolišni efekt pritsiska (npr. ubijena riba, izmijenjen ekosistem)
Odgovor	mjere poduzete da se poboljša stanje vodnog tijela (npr. ogranicavanje zahvatanja, limitiranje ispuštanja na tlačastim izvorima, razvijanje Vodica najboljih praksi u poljoprivredi)

Jasno je iz ovih definicija da je u analizi *pritisaka i uticaja*, neophodno ukljuciti informacije o *vodećim silama*, i promjenama u *stanju*, ali da *odgovori* ne trebaju biti razmatrani. Ovdje provedena distinkcija između stanja i uticaja razdvaja efekte koji su ponekad kombinovani, ili konfuzni. Jedna razlog za to je da je to zbog toga što mnogi uticaji nisu lako mjerljivi, stanje se cesto koristi kao indikator, ili surrogat za uticaj. Ovo je videno u mnogim postojećim metodologijama (npr. ciljevi kvaliteta i sistemi klasifikacije) u kojem su korišteni fizicko-hemijski parametri da se kvantificiše ekološki status. Dok takve metode podrazumijevaju dobro razumljive odnose između stanja i uticaja, u praksi ovo nije slučaj, i to je predmet tekuciih naučnih istraživanja. Dalje na ovu neizvjesnost, parametri koji definišu ekološki status neće biti konacno uspostavljeni sve dok ne bude gotov prvi pregled pritsaka i uticaja. Pristup usvojen u ovom vodicu, stoga, obezbjeduje okvir za analizu koja odražava trenutno razumijevanje kako akvaticki ekosistemi funkcionišu, i omogućuje buducu integraciju specificnih ekoloških kriterija.



Slika 2.3 Ilustracija DPSIR analitickog okvira (napomena da reakcija nije razmotrena u analizi pritisaka i uticaja opisanih u ovom vodicu).

Ne vrijedi ništa u kontekstu DPSIR okvira kako je gore opisano, da se ciljevi definisani od strane WFD odnose na stanje i na uticaj, buduci da se, standardi iz drugih evropskih legislativa koje se odnose na ciljeve kvaliteta vode odnose na koncentracije zagadivaca u vodnom tijelu (tj. njegovo stanje), dok biološki elementi iz WFD jasno pokazuju uticaje.

Unatoc ovom problemu nomenklature, znanje WFD je jasno. Ako vodno tijelo ne ispuni svoj cilj, ili je u riziku da ne ispuni svoj cilj, onda uzrok tog neuspjeha (tj. pritisak ili kombinacija pritisaka) mora biti istražen. Stoga *kada Direktiva tvrdi da znacajni pritisici moraju biti identifikovani, to se može tumaciti da znaci bilo koji pritisak koji sam za sebe, ili u kombinaciji sa drugim pritiscima, može dovesti do neuspjeha u postizanju specificiranog cilja*. Takvo tumacenje uvodi zavisnost od skale, što je razmotreno u Odjeljku 2.3.2. Također ništa ne vrijedi da stvarni kriterij korišten da se procijene znacajni pritisici za površinske i podzemne vode bude da su one *u riziku da neće uspjeti* da ispune ciljeve. Proces analiziranja pritsaka i njihovih uticaja je proces "procjene rizika" ali se u ovim Vodicima uvijek prema njemu odnosimo kao analizi pritsaka i uticaja.

Ostali termini su definisani u glosaru/rjecniku termina, u Aneksu II.

2.3 Relevantna razmatranja

2.3.1 Definicija Vodnog Tijela

Gore opisani zahtijevi se svi odnose na *tijelo površinske vode*, ili *tijelo podzemne vode*. WFD definiše oba ova termina, i kao dio definicije napominje da tijela površinske vode trebaju biti *diskretna* ali ne trebaju, na primjer, biti cijela rijeka, dok tijela podzemne vode trebaju biti *odredena/jasna*. Nacrt Vodica je pripremljen unutar CIS o identifikaciji diskretnih i odredenih/jasnih vodnih tijela: *Horizontalni Vodic o primjeni termina "vodno tijelo" u kontekstu Okvirne Direktive o Vodi* ([WFD Vodic Dokument Br. 2](#)). On se bavi pitanjima razmjera i znacaja definisanja vodnih tijela u odnosu ne samo na tip vodnog tijela i morfološku promjenu, vec također na pritiske i uticaje. U odsustvu finaliziranih definicija vodnih tijela, ovaj Vodic se bavi *procesom* analize pritisaka i uticaja koji treba biti nezavisan od bilo kakvih neriješenih pitanja koja se odnose na definiciju vodnog tijela.

2.3.2 Pitanja Razmjera

Razlicite vrste pritisaka ne uticu na razlicita vodna tijela u istim prostornim i vremenskim razmjerima/skalama. Stoga analiza pritisaka mora biti provedena da se osigura da a) konacno izvještavanje koje je proizvedeno pomocu prikupljenih informacija bude konzistentno sa WFD ciljevima i b) da prikupljanje podataka bude dugorocno izvodljivo.

Vecina uticaja ne može se pratiti ili cak procijeniti direktno. U mnogim slucajevima, njihova identifikacija je izvedena iz posmatranja promjena u stanju i vjerovatnoce tih promjena da budu uzrokovane poznatim pritiscima. Ispravne vremenske i prostorne razmjere/skale prikupljanja podataka za pritiske i stanja su najvažnije tacke koje cine mogucim da se uspostave zdravi (stoga priznati kao tacni) odnosi, i shodno tome prikladni programi mjera. Procjena relevantnih prostornih i vremenskih razmjera/skala je postala lakša kada se razmotri da rezultati pritisaka iz opterecenja upotrebljavaju uticaje tokom odredenog vremena na određeni cilj, koji imaju odredenu velicinu. Na primjer, zahvatanje odredene zapremine vode može da nema nikakav uticaj ako je ispumpano tokom godine ali može biti znacajan pritisak ako je uzeto iz rijeke samo tokom ljetnih mjeseci.

Pravilna identifikacija pritisaka zahtijeva konzistentnu identifikaciju relevantnih ciljeva, njihovu velicinu i osjetljivost na uticaje. Prostorna razmjera je izvedena iz ove identifikacije. U prakticne svrhe, moraju biti ucinjeni kompromisi da se minimizira teret prikupljanja podataka. Za razmatranje mnogih izvora podataka za koje je vjerovatno da ce obezbijediti ad-hoc podatke za procjenu pritiska, koja se može koristiti bilo za analizu uticaja na površinsku ili podzemnu vodu, predložena su neka opšta pravila.

Što se tice vremenske skale, važno je usvojiti prikladne vremenske skale u analizi pritisaka i uticaja buduci da neki pritisci mogu rezultirati uticajima nakon mnogo godina u buducnosti, i neki buduci uticaji ce biti u vezi sa prošlim pritiscima koji više ne postoje. Međutima, vecina izvora podataka daju godišnje podatke. Ova skala može cesto biti zadovoljavajuća za bavljenje dugorocnim uticajima. Na primjer, velika jezera ili tijela podzemne vode su pod uticajima kumulativnih unosa koji traju više desetaka godina. Suprotno tome, zagadenje rijeke ili morske obale, uticaji turizma ili zahvatanja za poljoprivredu rezultiraju iz najvecih zajtijeva na ogranicene

ressurse. U drugom slučaju, godišnji podaci ne obezbjeduju informacije o znacajnim pritiscima tokom krace vremenske skale.

Pravilno obracanje svim uticajima zahtjeva, u pogledu vremenske skale:


- Podatke unutar godine, koji pokazuju godišnji uzorak, da najmanje sadrže srednju vrijednost, najvišu vrijednost i njeno trajanje, optimum bi bila mjesecna vrijednost,
- Dugorocne (izmedu-godina) podatke, ako je relevantno, uključujući difuzne izvore za rijeke (npr., oslobadanje toksičnih supstanci iz sedimenata koje su ispuštene kroz bivše industrijske aktivnosti).

Što se tice prostornih razmjera/skala, važne osobine podataka su lokacija, naročito ako vodno tijelo obuhvata vrlo različite komponente (npr. Glavni rijecni kanal i njegove pritoke, područje prihranjivanja granične podzemne vode itd.) koje razlicito odgovaraju na pritisak. Lokacija pritiska može biti analizirana kao precizna informacija ili kao informacija o gustoci. U prvom slučaju, relevantna komponenta vodnog tijela je identifikovana. U drugom slučaju, područje na koje pritisak ima uticaj mora biti identifikovano i dovoljno malo da bude moguce vezati pritisak za njegovu metu/cilj. Na primjer, razmatrajući graničnu podzemnu vodu, važni podaci su emisije samo u područje prihranjivanja, ne preko ukupnog obima vodnog tijela.

Ovi principi su dalje pojašnjeni u narednim Poglavlјima.

2.3.3 Razlicite polazne tacke

Vremenski raspored za završavanje ovih prvih analiza pritisaka i uticaja i izvještavanja o njihovim rezultatima je veoma kratak. Prve analize će se stoga jako oslanjati na postojeće informacije o pritiscima i uticajima i postojeće metode procjene. Zbog toga što je pretodna legislativa Zajednice o vodi bila fokusirana na zagadenje, informacije i ekspertiza o ostalim pritiscima i njihovim uticajima je vrlo varijabilna između i cak unutar Država Članica, zaviseci od nacionalne legislative i politika.



Slika 2.1 Analize pritisaka i uticaja trebaju se fokusirati na takav nacin da poduzeti napor u procjenjivanju da li je bilo koje tijelo, ili grupa tijela , u riziku da ne uspije postići svoje okolišne ciljeve budu proporcionalni teškocama koje prate davanje takve ocjene.

2.3.4 Grupisanje vodnih tijela

Grupisanje vodnih tijela, pod uslovom da je ovo uradeno na zdravoj naucnoj osnovi, bice također važno u osiguravanju najisplativijeg pristupa analizama pritisaka i uticaja. Sposobnost da se grupišu tijela zavisice od karakteristika oblasnog riječnog sliva i tipa i obima pritisaka na njega.

2.3.5 Vodenje racuna o neizvjesnosti

Prve analize pritisaka i uticaja moraju biti završene do kraja 2004. Medutim, okolišni uslovi potrebni za zadovoljenje vecine ciljeva Direktive neće biti cvrsto definisani do tog datuma. Na primjer, za vrijednosti za granice između klasa ekološkog statusa za površinske vode se ne očekuje da budu konacno odredene sve dok se ne završi interkalibracija (WFD AneksV 1.4) i ne pocnu monitoring programi u 2006 (Clan 8). Standardi okolišnog kvaliteta za prioritetne supstance, koji cine dio definicije dobrog hemijskog statusa površinske vode, neće biti finalizirani do sporazuma o Clanu 16 "kcerke direktive". Elementi ciljeva podzemne vode također cekaju pojašnjenje u Clanu 17 "kcerke direktive". Pouzdanost i preciznost u procijenjenim okolišnim efektima razlicitih tipova pritisaka će također biti vrlo varijabilna, zaviseci u velikoj mjeri od kvaliteta nacionalnih i lokalnih informacija i ekspertize procjene. Ovo je zbog razmatranja mnogih pritisaka i uticaja relevantnih unutar [Okvirne Direktive o Vodama](#) što nije bilo ranije traženo od strane ostale legislative Zajednice, o vodi.

Države clanice će morati da završe prve analize koristeci prikladne procjene, za pritiske i uticaje ali one bi trebale biti svjesne, i uzeti u obzir, neizvjesnosti u okolišnim uslovima traženim da se zadovolje ciljevi Direktive i neizvjesnosti u procijenjenim uticajima.

Posljedica ovih neizvjesnosti je da će ocjene Država Clanica o tome koja su tijela u riziku, a koja nisu, vjerovatno sadržavati više grešaka u prvom izvještaju o pritiscima i uticajima ('IMPRESS' izvještaj) nego što će to biti slučaj u narednim ciklusima planiranja. Bice važno za Države Clanice da budu svjesne neizvjesnosti tako da njihovi monitoring programi mogu biti projektovani i ciljani da obezbijede potrebne informacije da se poboljša povjerenje u procjene. Gdje procjena sadrži znacajnu neizvjesnost, takva vodna tijela trebaju biti kategorizirana kao u riziku od neispunjena svojih ciljeva. Ocito izostajanje pritisaka nije neizvjesnost.

2.3.6 Razumijevanje ciljeva

Do sada je navedeno da su pritisci koji će biti uključeni u analizu oni koji, sami ili u kombinaciji, uzrokuju uticaje koji sprjecavaju da ciljevi budu postignuti. Da bi se to uradilo, jasno je da je potrebno određeno razumijevanje ciljeva a time se bavimo u ovom Odjeljku.

Da rezimiramo, pregled uticaja ljudskih aktivnosti mora ukljuciti sve okolišne ciljeve iz Clana 4 WFD, koji su:

- Postizanje dobrog ekološkog statusa i dobrog hemijskog statusa površinske vode;
- Postizanje dobrog ekološkog potencijala i dobrog hemijskog statusa površinske vode za vještacka vodna tijela;

- Postizanje dobrog statusa podzemne vode (tj. dobrog hemijskog statusa podzemne vode i dobrog kvantitativnog statusa podzemne vode);
i, ako oni vode do uvjerljivijih ciljeva:
 - Sprjecavanje pogoršanja u statusu površinskih i podzemnih voda;
 - Postizanje ciljeva i standarda za Zaštitena Područja;
 - Vraćanje bilo kakvih znacajnih i održivih rastućih trendova u koncentracijama zagadivaca u podzemnoj vodi; i
 - Ukinjanje ispuštanja Prioritetnih Opasnih Supstanci u površinske vode;
- i, za drugi pregled u 2013 i bilo koji slijedeci:
 - Postizanje dobrog ekološkog potencijala i dobrog hemijskog statusa površinskih voda za jako izmijenjena vodna tijela (HMWBs).

WFD definiše cetiri tipa ciljeva; ekološki status, ekološki potencijal, hemijski status i kvantitativni status, ali nisu svi ovi primjenjivi na sva vodna tijela (vidi Tabelu 2.3). Podzemne vode jasno imaju razlike ciljeve; nema koncepta ekološkog statusa, definicija hemijskog statusa je prilично razlicita od definicije za površinske vode, i što je jedinstveno za podzemne vode, postoji zasebna procjena kvantitativnog statusa. Međutim, kako je navedeno dole za površinske vode, kvantitativne informacije su potrebne kao dio hidromorfološke procjene. Ekološki potencijal je jedino primjenjiv na tijela površinske vode odredena kao vještacka ili jako izmijenjena. Prije takvog određenja, koje ne treba biti završeno do 2009, analiza pritisaka i uticaja će najčešće prepostaviti kriterij za prirodno vodno tijelo (tj. ekološki status).

Prirode ciljeva su razmotrone zasebno za površinske i podzemne vode u slijedecim Odjeljcima. Jedan broj opštih tacaka koji se primjenjuje na sva vodna tijela može biti dat:

- I. Za svaki od primjenjivih ciljeva, cilj je da, općenito, postignu "dobar status" do 2015. Odgovarajući na pitanje da li je vodno tijelo u riziku da ne ispuni ovaj cilj stoga uključuje dva odredenja; incijalno, trenutno stanje tijela treba se evaluirati, nakon cega slijedi procjena da li je vjerovalno da će postići svoje ciljeve do 2015. Za površinske vode, period do 2015 daje priliku da se identifikuju pritisci, uvedu mјere da se postigne cilj, i da se provede monitoring kako bi se demonstriralo da je to postignuto. Ali, to također znači da se moraju uzeti u obzir neke promjene pritisaka koje se javljaju tokom tog perioda. Dok je to također tacno za podzemne vode, duga vremena zadržavanja vode unutar mnogih akvifera znači da analiza pritisaka i uticaja mora uzeti u obzir današnje pritiske koji mogu da uzrokuju probleme u nekoj buducnosti. Ovo pitanje je posebno obradeno unutar Odjeljka o podzemnoj vodi dole.
- II. Dodatni ciljevi mogu biti primjenjivi ako ostala legislativa zajednice određuje da vodno tijelo spada u zaštiteno područje; o ovome je također raspravljanje dalje dole.
- III. Numerički limiti još nisu uspostavljeni da se definišu granice u svakom od razlicitih elemenata statusa, mada će ovi biti eventualno uspostavljeni na osnovu Vodica radne grupe za Referentne Uslove i studije o Interkalibraciji ([WFD CIS Vodici Dokumenti Br. 10](#) i [6](#)). U međuvremenu strucna ocjena unutar kompetentnih vlasti mora se koristiti da se uspostave privremene vrijednosti za upotrebu u prvom krugu procjena. Preporучeno je da, gdje je moguce, privremene vrijednosti budu razumne procjene konacnih vrijednosti. Usvajanje vrijednosti koje su previše striktne može dovesti do nepotrebnog monitoringa i mјera, dok ce usvajanje vrijednosti koje su previše neodredene odgoditi

potrebne aktivnosti. Gdje se koristi strucna ocjena, ona treba biti otvorena i transparentna.

- IV. Dok ovaj Vodic opisuje proces analize pritisaka i uticaja nasuprot ovih ciljeva, treba napomenuti da WFD to također obezbjeduje za okolnosti gdje mogu postojati izuzeci ili ublažavanje odredbi (Clan 4, dijelovi 6 i 7). U pregledu, ovi se odnose na privremeno pogoršanje u statusu, i pogoršanje uzrokovano novim održivim razvojem, u tom pogledu. Međutim, takve okolnosti trebaju biti identifikovane kao dio analize pritisaka i uticaja, i ne uzete kao *a priori* argumentacija za zaobilaznje analize.

Tabela 2.3 Ciljevi primjenjivi na razlicite tipove vodenih tijela.

	Rijeka	Jezero	Tranzicijska voda	Priobalna voda	Jako izmijenjena ili vještacka	Podzemne vode
Ekološki status	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Ekološki potencijal	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Povr. voda hemijski status	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podz. voda hemijski status	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Podz. voda kvantitativni status	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Ciljevi za površinske vode

Ekološki status i ekološki potencijal skupa sadrže tri elementa; to su biološki, hemijski i fizicki (ili fizicko-hemijski), i hidromorfološki. Sveukupni ekološki status je određen nižim od bioloških i hemijskih komponenata. Napominjemo da cilj za površinske vode nije samo da se postigne dobar status, već također da ne dode ni do kakvog pogoršanja kvaliteta. Stoga, ako je ekološki status vodnog tijela trenutno procijenjen kao "visok", on se ne smije pogoršati na "dobar" u buducnosti.

Biološki elementi

Ovo je ponovo dalje podijeljeno u tri komponente; flora, benticki beskicmenjaci, i riblja fauna (ova komponenta je isključena u priobalnim vodama). Zajedno ove se koriste da se postavi vodno tijelo u jednu od pet klase; visoka, dobra, umjerena, slaba i loša. Proces pomocu kojega je ova klasifikacija postignuta je razmotren od strane REFCOND radne grupe (odnosi se na [WFD CIS Vodic Dokument Br. 10](#)) i radne grupe za Interkalibraciju (odnosi se na [WFD CIS Vodic Dokument Br. 6](#)) CIS-a. Opcenito visoka je "neporemecena" ili "gotovo neporemecena", dobra pokazuje "mali poremecaj", umjerena pokazuje "umjereni poremecaj", slaba pokazuje "veće izmjene", i loša pokazuje "jake izmjene".

Kada proces bude definisan, analiza pracenih podataka će dozvoliti klasifikaciju vodnog tijela, i može pokrenuti zahtijev da se istraži zašto vodno tijelo ne može da ispuni svoj cilj. Dok je ovo vjerovatno moguce postići, obratno je daleko problematicnije, tj. vjerovatno će biti mnogo teže reci da li će promjena u hemijskom ili hidromorfološkom statusu prouzrokovati opadanje biološkog statusa (na primjer, veza između statusa nutrijenata i obilja ribe opcenito nije dobro razumljiva). Jedan

izuzetak u vezi s ovim je za masivno prekoracenje (tj. daleko preko ugradenih sigurnosnih faktora) limita za prioritetne supstance koji ima direktni toksicni efekt na vrste pokazatelje korištene u biološkoj procjeni.

Hemijski i fizicko-hemijski elementi

Dvije komponente, opšti i specificni zagadivaci, su (priznate) prepoznate (vidi Tabelu 2.4). Dok za specificne zagadivace, okolišni standardi kvaliteta mogu biti uspostavljeni (WFD daje smjernice), numericki limiti ne postoje za opšte komponente. Kao je navedeno za biološke elemente, odnos izmedu ovih opštih aspekata kvaliteta vode i biološkog statusa se slabo razumije.

Tabela 2.4 Komponente hemijskog i fizicko-hemijskog elementa ekološke procjene

Komponenta	Pod-komponente	Klasa	Definicija
Opšti	Termalni Uslovi Uslovi Kisika Salinitet Status Acidifikacije Status Nutrijenata Providnost (samo jezera)	Visoka Dobra Umjerena	Potpuno ili gotovo potpuno neporemećeni. Sa nivoima uspostavljenim da se osigura funkcionisanje ekosistema da se postignu biološki elementi. Uslovi konzistentni sa postignucem specifciranim za biološke elemente.
Specificni zagadivaci (prioritetne supstance i ostale supstance identificirane da se ispuštaju u znacajnim kolicinama)	Sinteticke	Visoka Dobra Umjerena	Ispod granice detekcije. Unutar EQS limita. Uslovi konzistentni sa postignucem specifciranim za biološke elemente.
	Ne-sinteticke	Visoka Dobra Umjerena	Ispod normalnog osnovnog nivoa. Unutar EQS limita. Uslovi konzistentni sa postignucem specifciranim za biološke elemente.

Hidromorfološki elementi

Komponente korištene u ovoj procjeni variraju izmedu tipa vodnog tijela, ali klasifikacija je kao za opšte hemijske elemente (tj. visok, dobar i umjereno) sa slicnim definicijama klase (Tabela 2.4). Hidromorfološki elementi nisu korišteni u određivanju ekološkog statusa, ali mogu biti uzrok neuspjeha u postizanju dobrog ili visokog ekološkog statusa.

Implikacije za analizu pritisaka i uticaja za površinske vode

Dok je potrebno za analizu da se razmotre efekti pritisaka na biološke elemente, bice neizvjesnoti u vezama izmedu biologije, hemije i hidromorfologije. Države Clanice trebaju uzeti u obzir ove neizvjesnosti u preduzimaju procjena. Buduci da je klasifikacija hemijskih i hidromorfoloških elemenata povezana sa biološkim uslovima (vidi Tabelu 2.4), ali bez definisanja kritičnih vrijednosti. Ono što će biti traženo, barem kratkorocno, je niz numerickih vrijednosti za opšte hemijske komponente koje se smatraju zadovoljavajućim prema strucnoj ocjeni, narocito region ili eko-region, da se pokažu rizici nepostizanja dobrog ekološkog statusa. Ovaj Vodic neće predložiti takve vrijednosti, ali pretpostavljajući da one postoje, može opisati metode analize, i skrenuti pažnju na postojeće primjere takvih klasifikacija.

Jako izmijenjena vodna tijela i vremenski raspored

Za vodna tijela odredena kao vještacka ili jako izmijenjena, glavni cilj je da se postigne dobar ekološki potencijal radije nego dobar ekološki status. Vodna tijela koja se namjeravaju odrediti kao jako izmijenjena moraju biti predmetom dvije

procjene rizika: (1) procjena rizika nedostizanja dobrog ekološkog statusa zbog fizickih izmjena, i (2) procjena rizika nedostizanja dobrog ekološkog potencijala. Medutim, postoje ozbiljne prakticne teškoce u kompletiranju obje ove procjene za sva potencijalno jako izmijenjena vodna tijela prije kraja 2004. Napominjemo da samo vodna tijela koja nisu dosegla dobar ekološki status zbog znatnih fizickih izmjena mogu biti razmatrana za određivanje kao jako izmijenjena vodna tijela unutar Clana 4.3. Prve analize pritisaka i uticaja ce stoga identifikovati potencijalno jako izmijenjena vodna tijela.

Ciljevi za podzemne vode.

Za podzemne vode ciljevi su suštinski:

1. Da se implementiraju mjere da se sprijeci ili ogranici unos zagadivaca u podzemnu vodu i da se sprijeci pogoršanje statusa tijela podzemne vode (status podzemne vode sastoji se od dva dijela; kvantitativni status i hemijski status i sveukupni status podzemne vode se uzima da bude onaj slabiji od ova dva);
2. Da se zaštite, poboljšaju i obnove sve tijela podzemne vode, i da se osigura ravnoteža izmedu zahvatanja i prihranjivanja podzemne vode, sa ciljem postizanja dobrog statusa podzemne vode do 2015 u skladu sa odredbama navedenim u Aneksu V;
3. Da se povrati znacajan i održiv rastuci trend u koncentraciji bilo kojeg zagadivaca koji rezultira iz uticaja ljudske aktivnosti kako bi se progresivno smanjilo zagadenje podzemne vode.

Ako tijelo podzemne vode trenutno ima dobar status ali se misli da pritisci mogu uzrokovati da se njegov status ocijeni kao slab do 2015, onda je tijelo "u riziku" i zahtijevace dalju karakterizaciju. Trebalo bi napomenuti da ce tijelo koje je trenutno određeno da ima slab status automatski biti "u riziku".

Clan 17 WFD zahtijeva da Komisija predloži "kcerku direktivu" o podzemnoj vodi, od koje se očekuje da uspostavi kriterije za definisanje znacajnih trendova u koncentracijama zagadivaca, i dodatne kriterije za definisanje dobrog hemijskog statusa podzemne vode. "Kcerka direktiva" ce također pojasniti znacenje zahtijeva da se "sprijece ili ogranice unosi zagadivaca u podzemnu vodu" (1 gore).

Ciljevi za zašticena područja.

Dodatno na ove ciljeve u Tabeli 2.3, traži se da ciljevi za zašticena područja uspostavljeni unutar legislative Zajednice trebaju također biti zadovoljeni. Na primjer, ako vodno tijelo potпадa pod Zonu Osjetljivu na Nitrate onda ciljevi Direktive o Nitratima (1991/676/EEC) moraju biti zadovoljeni. Na ovoj instanci, za podzemne vode Direktiva o Nitratima daje kriterij kao $< 50 \text{ mg/l } \text{NO}_3$, i za površinske vode, kriteriji su izvedeni iz Direktive o Pitkoj Vodi (75/440/EEC), koja daje iste obavezne gornje granice vrijednosti od $50 \text{ mg/l } \text{NO}_3$. Stoga dok WFD uvodi novi koncept dobrog ekološkog statusa, ona također inkorporira numericke granice ranije legislative (Tabela 2.5).

Clan 7 WFD zahtijeva od Država Clanica da uspostave zašticena područja pitke vode za tijela podzemne vode i površinske vode okoja obezbjeduvi više od 10m^3 dnevno kao prosjek ili da zadovoljavaju potrebe više od 50 osoba, ili tijela koja su

namijenjena za tu upotrebu u buducnosti. Cilj za ta područja je da se izbjegne pogoršanje u kvalitetu kako bi se smanjio nivo tretmana pročišćavanja.

Tabela 2.5 Postojeca legislativa zajednice koja odreduje zaštitena područja.

Direktiva	Razlog za zaštitu voda
2000/60/EC (Okvirna Direktiva o Vodi)	Zaštitena područja pitke vode.
76/160/EEC (Direktiva o Vodi za kupanje)	Vode za kupanje
78/659/EEC (Direktiva o Slatokovodnoj ribi)	Slatke vode kojima je potrebna zaštita kako bi se podržao ribljji život.
79/923/EEC (Direktiva o Vodi za uzgoj školjki)	Vode za uzgoj školjki
79/409/EEC (Direktiva o Pticama)	Da se zaštiti život ptica
92/43/EEC (Direktiva o Staništima)	Prirodna staništa divlje faune i flore
91/271/EEC (Direktiva o Tretmanu Urbane Otpadne vode)	Područja osjetljiva na nutrijente
91/676/EEC (Direktiva o Nitratima)	Sprječavanje zagadenja nitratima

Prva faza u preduzimanju ovog elementa procjene tražene od strane WFD je direktna buduci da je jedina tražena informacija da li se ili ne vodno tijelo nalazi u zaštitrenom području. Ako jeste, tražena analiza će biti provedena i podnesen izvještaj. Ako nije, nije potrebna nikakva aktivnost. Postojeca legislativa koja može definisati zaštitena područja je navedena u Tabeli 2.5. vec je navedeno da je kompiliranje registra takvih zaštitenih područja traženo od strane WFD.

Medutim, za neka zaštitena područja, prevashodno ona odredena kao Natura 2000 mjesta unutar Direktive o Staništima, zahtjev je da se zadovolje biološki kriteriji koji se odnose na vodu za određeno stanište. Ovo je jasno složenje preduzimanje nego poređenje sa pragovima vrijednosti, kako je islustrovano gore za Direktivu o Nitratima, ali opet, postojeci izvještaji unutar uslova Direktive trebaju obezbijediti osnovu za traženu analizu.

Rekapitulacija ciljeva

Okolišni uslovi potrebni da se zadovolje ciljevi primjenjivi na vodno tijelo zavise od tipa vodnog tijela, i izvedeni su iz jednog broja izvora. Ciljevi mogu biti postojeći fiksni numericki limiti, ili izvedeni iz koncepta "dobar status" koji zahtjeva eksplicitniju definiciju. Za svaku odredenu analizu pritisaka i uticaja bice neophodno imati takve numericke limite za opšte hemijske elemente (npr. rastvoreni kisik) mada se nijedan ne sadrži u WFD. Takve vrijednosti će trebati da se odrede kroz strucnu ocjenu unutar kompetentnih vlasti. Preporučuje se da takve ocjene pokušaju da predvide vrijednosti koje će vjerovatno biti usvojene u dugorocnjem periodu.

2.3.7 Mocvare

Mocvarni ekosistemi su ekološki i funkcionalno dio vodnog okoliša, sa potencijalno važnom ulogom koju imaju u pomaganju da se postigne održivo upravljanje riječnim slivom. [Okvirna Direktiva o Vodama](#) ne uspostavlja okolišne ciljeve za mocvare. Medutim, mocvare koje su zavisne od tijela podzemne vode, cine dio površinskog vodnog tijela, ili su Zaštitena Područja, imaju koristi od WFD obaveza da se zaštiti i obnovi status vode. Relevantne definicije su razvijene u CIS horizontalnim Vodicima Dokumentima o vodnim tijelima (WFD Vodic Dokument Br. 2) i dalje razmatrane u Vodicu o mocvarama, koji se trenutno razvija.

Pritisci na mocvare (na primjer fizicka izmjena ili zagadenje) mogu rezultirati uticajima na ekološki status vodnih tijela. Stoga može biti potrebo da se razmotre mjere da se izade na kraj sa takvim pritiscima kao dio planova upravljanja riječnim slivovima, gdje su one neophodne kako bi se ispunili okolišni ciljevi Direktive.

Stvaranja i poboljšanje mocvara može u odgovarajućim okolnostima ponuditi održive, isplative i društveno prihvatljive mehanizme za pomoc u postizanju okolišnih ciljeva Direktive. Posebice, mocvare mogu pomoci da se smanje uticaji zagadenja, doprinijeti ublažavanju efekata suša i poplava, pomoci da se postigne održivo priobalno upravljanje i da se promoviše prihranjivanje podzemne vode. Relevantnost mocvara unutar programa mera je dalje istražena u posebnom Vodicu o mocvarama koji se trenutno razvija.

2.4 Rezime potrebnih procesa i akcija

Idealno, procjena pritisaka i uticaja bice proces u cetiri koraka;

1. opisivanje "vodečih sila", narocito korištenja zemljišta, urbanog razvoja, industrije, poljoprivrede i drugih aktivnosti koje vode do pritisaka, bez obzira na njihove stvarne uticaje;
2. identifikovanje pritisaka sa mogucim uticajima na vodno tijelo i na upotrebe vode, razmatrajuci magnitude pritisaka i osjetljivost vodnog tijela;
3. procjenjivanje uticaja koji rezultiraju iz pritiska; i,
4. evaluacija vjerovatno neispunjavanja cilja.

U prvoj instanci (tj. za 2004) lista pritisaka i procjena uticaja na vodno tijelo, i moguce na uz- ili nizvodno situirana vodna tijela, osigurace identifikaciju svih potencijalno važnih problema. Procjenjivanje vjerovatnih uticaja koji poticu iz svakog od pritisaka proizveće listu koja se može koristiti da se identifikuju tacke gdje je potreban monitoring da bi se bolje razumjelo da li je vodno tijelo u riziku nepostizanja dobrog statusa. Lista onda postaje osnova za razvijanje programa mera koje mogu biti preduzete kako bi se postigao dobar status.

Za prvu fazu, (tj. za 2004) prospektijski pristup ce vjerovatno pojednostaviti zadatke, buduci da to znaci fokusiranje na potragu za pritiscima na ona područja i tipove pritisaka za koje je vjerovatno da ce sprjeciti ispunjavanje ciljeva. Medutim, ovo je obiman zadatak za prvi pregled uticaja ljudskih aktivnosti, i Države Clanice trebaju težiti da postignu najbolju procjenu znacajnih pritisaka u raspoloživom vremenu. Da bi se poboljšalo povjerenje, procjene tipa i magnitude pritisaka trebaju biti unakrsno provjerene, gdje je to moguce, sa monitoring podaciam i sa informacijama o kljucnim vodečim silama za pritiske. Na primjer, procjene tackastih izvora unosa organskih materija iz sistema za preciščavanje urbanih otpadnih voda izvršena koristeci informacije o ispuštanjima mogla bi se unakrsno provjeriti sa informacijama o velicinama populacija i prosjecnim unosima po glavi stanovnika da se procijeni da li je identifikovana vecina relvantnih ispuštanja.

Identifikacija znacajnih pritisaka moglka bi ukljuciti kombinovani pristup procjenjivanja monitoring podataka, korištenja modela i strucne ocjene. Ovi pritisci i štaviše ona vodna tijela u riziku neispunjavanja ciljeva bice identifiovana i za njih podnesen izvještaj. Ovaj proces izvještavanja mora biti izvodljiv za Države Clanice,

ali također demonstrirati transparentnost procesa donošenja odluka od strane Zemalja Clanica (npr. u provodenju njihovih strucnih ocjena).

3. Opšti pristup za analizu pritisaka i uticaja

3.1 Uvod


Prethodna poglavlja su opisala djelokrug i svrhu WFD, i riješila pitanja koja se odnose na opšte zahtjeve da se preduzme analiza pritisaka i uticaja. Ostatak Vodica daje savjet o tome kako se ovo može implementirati. Ovo Poglavlje objašnjava opšte pristupe koji se mogu uzeti u skladu sa tipom vodnog tijela i dostupnošću podataka. Radeci tako ono cilja da pokaže gdje su process i zahtjevi podataka zajednicki za razlicita vodna tijela unutar riječnog sliva.

Klucne faze opšteg pristupa kako je navedeno u WFD su:

- Identifikovanje vodečih sila i pritisaka;
- Identifikovanje znacajnih pritisaka;
- Procjenjivanje uticaja; i,
- Procjenjivanje vjerovatnoce neuspjeha u ispunjenju ciljeva.

Ovo je zastupljeno u slijedecim Odjeljcima (3.2 do 3.6), i vizualizirano u Slici 3.1. DA bi se poduzele cetiri klucne faze, tri podržavajuca elementa moraju biti razmotrena (pokazano na lijevoj strani Slike 3.1). Opis vodnog tijela i njegovog slivnog područja će dati detalje o analizi pritisaka i uticaja, i postoji mnogo tipova informacija koje mogu biti korisne, npr. klima, geologija, tlo i korištenje zemljišta. Tokom procesa, monitoring podaci relevantni za vodno tijelo mogu također biti uvedeni, i o tome kako će se to koristiti bice raspravljano u Odjeljku o procjenjivanju uticaja (Odjeljak 3.4). Poređenje monitoring podataka sa vodećim silama može također pomoci da se obavi prospektacija gdje će pritisci vjerovatno uzrokovati neuspjeh u ispunjenju ciljeva. Također je neophodno razumjeti ciljeve nasuprot kojih će se porebiti stvarno stanje (vidi Odjeljak 2.3.6).

Bice mnogo instanci u kojima se ove klucne faze neće trebati poduzeti kao jedan linearni niz. Primjer takvog slučaja bi bio gdje se praci podaci iz vodnog tijela, koji definisu uticaj, mogu koristiti da se dotjera identifikacija znacajnih pritisaka. Dok može biti prikladno da se usvoji razlicit slijed za analizu, potrebno je da sve klucne faze budu zastupljene.



Slika 3.1 Ključne komponente u analizi pritisaka i uticaja. Ove komponente na plavoj pozadini na desnoj strani su glavne komponente analize, i opisane su detaljno unutar ovog vodica, dok oni elementi na bijeloj pozadini sa lijeve strane su elementi podrške i opisani su samo kratko unutar ovog vodica.

Opcenito ovaj vodic pokušava da primjeni slicna razmatranja na površinske i podzemne vode. Međutim, Odjeljak 3.9 razmatra pitanja koja su tipična za podzemne vode, i Odjeljci 3.11 i 3.12 daju preglede zadataka traženih za analizu površinskih voda i podzemnih voda. Ovi se mogu smatrati kao cek-liste za process sa uklonjenim objašnjenjem, opravdanjem i argumentacijom. Odjeljak 3.10 opisuje zahtjeve izvještavanja koji se odnose na analizu pritisaka i uticaja.

Naredna Poglavlja daju detaljnije informacije o alatima (Poglavlje 4), podacima (Poglavlje 5), i ilustracijama koje se zasnivaju na studijama slučaja (Poglavlje 6).

3.1.1 Ko se treba ukljuciti u provodenje i korištenje analize pritisaka i uticaja

Procjenjivanje "ko se treba ukljuciti" zahtijeva razmatranje nekih od slijedecih pitanja:

- Ko može ili ce obezbijediti osnovne ili dodatne ulazne podatke u IMPRESS analizi?;
- Ko ce koristiti rezultate analize pritisaka i uticaja?; i,
- Na koga ce uticati naredni rezultati IMPRESS analize?

Odgovori na ova "Ko" pitanja ce vjerovatno ukljuciti veliki broj organizacija, stakeholder-a, i pojedinaca što ce varirati u skladu sa pitanjima. Na primjer, strucnjaci iz Ministarstva za Okoliš ili drugih ministarstava (urbanizma, jedinica za zaštitu prirode, GIS jedinica, poljoprivrede, itd.), strucnjaci iz agencija za riječni sliv ili regionalne vlasti, nadležni upravnici za razvijanje planova upravljanja riječnim slivom, šefovi odjela za vode unutar ministarstava, istraživaci i konsultanti, istoricari, javnost i veliki broj stakeholder-a koji imaju interesa i/ili razvijenu ekspertizu u

specificnim oblastima (vidi Tabele u Poglavlju 5) i koji su ukljuceni u upravljanju vodom i koji ce, pretpostavlja se , biti ukljuceni u izradu RBMP.

Razvijajnje analize stakeholder-a sa mogucim ukljucivanjem kljucnih stakeholder-a može biti prikladan korak za nalaženje odgovora na ova pitanja (vidi "javno učešće" WFD CIS Vodic Dokument Br. 8 Aneks I). To također pomaže u identifikovanju kljucnih koraka u analitickom procesu kada je potrebno ukljucivanje ili doprinos od strane specificnih stakeholder-a (razlicito "Ko" za razlicite korake).

Tacke 3.2 i 3.3 ovog Vodica daju detaljniju inventuru odnosa izmedu odredenih vodecih sila i pritisaka dozvoljavajuci stakeholder-ima od interesa da budu identifikovani.

3.2 Identifikovanje vodecih sila i pritisaka

Dodatno na opšti opis vodnog tijela, suštinsko je identifikovati vodece sile koje mogu upotrijebiti pritiske na vodno tijelo. Široka kategorizacija vodecih sila prikazana je u Tabeli 3.1. Ovo je prošireno u kompletnej listu vodecih sila i pritisaka u Poglavlju 4, koje se može koristiti kao cek-lista da se formira inventura relevantnih pritisaka. Kod korištenja ove cek-liste može biti od pomoci da se navedu svi pritisci bez obzira na njihov znacaj.

Tabela 3.1 Široka kategorizacija pomocu vodecih sila pritisaka koji ce se razmotriti (Napomena da je ovo prošireno u kompletnu listu pritisaka u Tabeli 4.1).

DIFUZNI IZVORI	urbana drenaža (uključujući oticanje) poljoprivredni difuzni šumarstvo ostali difuzni
TACKASTI IZVORI	otpadna voda industrija rudarstvo kontaminirano zemljište poljoprivredni tackasti upravljanje otpadom akvakultura
AKTIVNOSTI KOJE KORISTE SPECIFICNE SUPSTANCE	manufakture, upotreba i emisije iz svih industrijskih/poljoprivrednih sektora
ZAHVATANJE	smanjenje proticaja
VJEŠTACKO PRIHRANJIVANJE	prihranjivanje podzemne vode
MORFOLOŠKI (Odnosi se također na WFD CIS Vodic Dokument Br. 4 o HMWB)	regulacija proticaja upravljanje rijekom upravljanje tranzicijskim i priobalnim (vodama) ostali morfološki
OSTALI ANTROPOGENI	razno

Vodece sile (DF) su sektori aktivnosti koji mogu proizvesti miz pritisaka, bilo kao tackasti ili ne-tackasti izvori. Kao prospektijski podaci, DF su kvantificirane objedinjenim podacima, jednostavno da se dobije simple, na primjer: broj hektara obradive zemlje, gustoća populacije, itd., za određenopodručje. Poredeci ove DF podatke sa odgovarajućim objedinjenim monitoring informacijama brzo dozvoljava procjenu vjerovatnoće da se razmatrana DF odnosi na okolišne pritiske. U tom slučaju, samo očekivani pritisci trebaju biti detaljnije istraženi.

Procedura prospekcije nije samo nacin da se ubrza prikupljanje podataka fokusirajuci se na one pritiske koji se sa razlogom ocekaju. Ona obezbjeduje nezavisnu procjenu odnosa pritisaka i uticaja, što je dragocjeno, narocito ako su registri emisije i zahvatanja slabo nasljeni popunjeni.

Informacije koje opisuju vodece sile i pritiske bice tražene za tijela površinske vode i za tijela podzemne vode, buduci da, na primjer poljoprivredne aktivnosti mogu proizvesti pritisak na tijela površinske vode i na tijela podzemne vode. Slicno tome aktivnost može proizvesti pritisak na jedan broj vodnih tijela nizvodno. Iz ovih razloga razumno je grupisati podatke na osnovu riječnih slivova, ili oblasnih riječnih slivova, i onda izdvajiti iz toga odredene informacije relevantne za bilo koje individualno vodno tijelo. Jasno upotreba GIS-a ce olakšati ovaj proces. Medutim, ovaj Vodic se ne obraca upravljanju ovim informacijama buduci da je to prepušteno Radnoj Grupi za Geografski Informacioni Sistem unutar CIS (vidi [WFD CIS Vodic Dokument Br. 9](#)).

3.3 Identifikovanje znacajnih pritisaka

3.3.1 Uvod

Inventura pritisaka ce vjerovatno sadrzati mnoge koji nemaju nimalo, ili malo, uticaja na vodno tijelo. U slučaju površinskih voda, WFD ovo priznaje jedino zahtijevajući da znacajni pritisci budu identifikovani, i unutar ovog Vodica znacajno se tumaci kao da znaci da pritisak doprinosi uticaju koji može rezultirati neispunjavanjem cilja. Za podzemne vode, inicijalna karakterizacija zahtijeva opštu analizu pritisaka, koja odgovara onoj opisanoj u Odjeljku 3.2, ali opet uspostavljeno u kontekstu evaluacije rizika neispunjavanja ciljeva. Stoga, mada su procesi zasebno opisani i razlicito za površinske i podzemne vode, slican opšti pristup identifikaciji pritisaka koji zahtijeva dalje istraživanje može biti usvojen.

Ovo zahtijeva razumijevanje prirode uticaja koji može rezultirati iz pritiska, i prikladne metode da se prate ili procijene odnosi između uticaja i pritiska. Moguci uticaji su razmotreni dole koristeci glavna poglavљa o pritiscima iz Tabele 3.1.

Pritisici zagadenja iz difuznih i tackastih izvora

Pritisak zagadenja rezultira iz aktivnosti koja može direktno uzrokovati pogoršanje statusa vodnog tijela. U vecini slučajeva, takav pritisak se odnosi na dodavanje, ili ispuštanje, supstanci u okolini. To može biti ispuštanje otpadnih materija, ali također može biti popratni efekt ili nus-proizvodneke druge aktivnosti, kao što je sapiranje nutrijenata sa poljoprivrednog zemljišta. Pritisak zagadenja može također biti uzrokovani aktivnošću kao što je promjena u korištenju zemljišta, na primjer kretanja sedimenta su modifikovana urbanizacijom, šumarstvom i promjenom između zimskog i ljetnjeg sadenja usjeva. Najuobičajenija kategorizacija pritisaka zagadenja je da se razlikuju između difuznih i tackastih izvora (vidi Tabele 3.2 i 3.3). Medutim, razlika između tackastih i difuznih izvora nije uvijek jasna, i može se ponovo odnositi na prostornu skalu. Na primjer, područja kontaminiranog zemljišta mogu se smatrati ili kao difuzni ili tackasti izvori zagadenja.

U slučaju difuznog zagadenja vodece sile se obično ne odnose direktno na pritiske, ali zagadenje dopire do vodnih tijela putem hidrološki vodenih prolaza.

Tabela 3.2 Primjeri pritisaka iz difuznih izvora i njihovi uticaji.

Aktivnost ili Vodeca sila	Staza koja uzrokuje Pritisak	Moguća promjena u stanju ili uticaju
Poljoprivreda	Gubitak nutrijenata iz poljoprivrede putem: <ul style="list-style-type: none"> • površinskog oticanja • erozije tla • toka vještacke drenaže • ispiranje (tj. medutok, potocne vode i podzemne vode) (uključuje prekomjerno korištenje dubriva i gnojiva i mineralizaciju ostataka)	Nutrijenti modifikuju ekosistem
	Gubitak pesticida putem gore pomenutih staza/prolaza	Toksicitet, kontaminacija zaliha pitke vode
	Gubitak sedimenta erozijom tla, obale i riječnog korita	Zagladivanje korita, izmjena sakupljanja beskicmenjaka, gubitak tla za mriještenje
Industrijska ispuštanja u atmosferu	Taloženje smjesa azota i sumpora.	Acidifikacija površinskih i podzemnih vodnih tijela. Eutrofikacija
Transport	Proljevanja zagadivaca	Veliko zagadenje vodnih tijela
	Upotreba soli za odleđivanje	Povećana koncentracija klorida
	Upotreba herbicida	
	Izduvni gasovi iz vozila	Povecanje kiselih hemikalija u atmosferi te stoga i taloženje

Tabela 3.3 Primjer pritisaka iz tlačastih izvora i njihovi uticaji.

Aktivnost ili Vodeca sila	Pritisak	Moguća promjena u stanju ili uticaju
Industrijski (IPPC i ne-IPPC)	Širenje otpadne vode po površinskim i podzemnim vodama	Toksичne supstance imaju direktni efekt, povecanje suspendiranih cvrstih cestica, organske materije mijenjaju režim kisika, nutrijenti modifikuju ekosistem
Urbane aktivnosti	Širenje otpadne vode po površinskim i podzemnim vodama	Kao gore
Nasipanje smeca	Kretanja hemikalija u lužini	Kao gore
Jame za zakopavanje uginulih životinja (npr. nakon epidemije)	Kontaminirana lužina	Kao gore
Prethodno korištenje zemljišta	Kontaminirano zemljište	Razlike
Proizvodnja termalne energije	Povrat rashladnih voda uzrokuje izmjenu termalnog režima	Povišene temperature, smanjen rastvoreni kisik, promjene u stopama biogeohemijskih procesa
	Biocidi u rashladnoj vodi	Direktni toksični efekt na vodenu faunu.
Bagerisanje/jaružanje	Nakupljanje sedimenta	Zagladivanje korita, izmjena sakupljanja beskicmenjaka
	Uklanjanje supstrata	Gubitak staništa
Uzgoj ribe	Hranjenje, lijecenje lijekovima, bježanje	Nutrijenti, bolesti, veterinarski proizvodi, vještacka ribljaa populacija, modifikovana hranidbena mreža

Pritisici kvantitativnih resursa

Kvantitativni status se jedino posebno razmatra unutar WFD za tijela podzemne vode, ali kvantitativni pritisici se moraju procijeniti za sva vodna tijela. Za površinske vode ovi pritisici se koriste da se procijeni hidromorfološki status. U svim vodnim tijelima kvantitativni pritisici su također važni jer oni imaju efekta na razblaživanje, vrijeme zadržavanja i kapacitet. Primjeri kvantitativnih pritisaka su sadržani u Tabeli 3.4.

Tabela 3.4 Primjer kvantitativnih pritisaka i njihovih uticaja.

Aktivnost ili Vodeca sila	Pritisak	Moguća promjena u stanju ili uticaju
Promjena poljoprivrede i korištenja zemljišta	Izmjenjeno korištenje vode zbog vegetacije. Zatvaranje zemljišta (da voda ne otice)	Izmjenjeno prihranjivanje tijela podzemne vode
Zahvatanje za navodnjavanje, javno & privatno snabdijevanje	Smanjenje u proticaju ili kapacitetu akvifera	Smanjeno razrjedenje hemijskih fluksova. Smanjen kapacitet. Izmjenjen proticaj i ekološki režimi. Prodiranje slanice. Izmjenjen zavisni zemaljski ekosistem.
Vještacko prihranjivanje	Povecan kapacitet	Povecano oticanje. Kontaminacija podzemne vode.
Transfer vode	Povecan proticaju vodi primatelju	Izmjenjeni termalni, proticajni i ekološki režimi.

Hidromorfološki pritisici

Hidromorfološki pritisici mogu imati direktni uticaj na površinske vode dodatno na uticaj na kvantitativni status. Primjeri su sadržani u Tabeli 3.5.

Tabela 3.5 Primjer hidromorfoloških pritisaka i njihovih uticaja.

Aktivnost ili Vodeca sila	Pritisak	Moguća promjena u stanju ili uticaju
Bagerisanje	Odlaganje sedimenta	Zagladivanje korita, izmjena grupisanja beskicmenjaka
	Uklanjanje supstrata	Gubitak staništa
	Promjena nivoa vode	Promjena nivoa vode, gubitak mocvara, gubitakpodručja za mriještenje.
Fizичke barijere (brane, ustave, itd.)	Varijacije u karakteristikama proticaja (npr. zapremina, brzina, dubina) uzvodno i nizvodno od barijere.	Izmjenjen režim proticaja i stanište.
Izmjene kanala (npr. ispravljanje)	Varijacije u karakteristikama proticaja (npr. zapremina, brzina, dubina)	Izmjenjen režim proticaja i stanište.

Biološki pritisici

Biološki pritisici su oni koji mogu imati direktni uticaj na žive resurse, bilo kvantitativno ili kvalitativno.

Tabela 3.6 Primjer bioloških pritisaka i njihovih uticaja.


Aktivost ili Vodeca snaga	Pritisak	Moguća promjena u stanju ili uticaj
Ribogojilišta	Pecanje	Smanjena ribljá fauna, naročito za migratorne i amfibiske ribe
	Stvaranje zaliha ribe	Genetska kontaminacija populacija divljeg svijeta
Uvodenje stranih vrsta	Nadmetanje sa domaćim vrstama	Zamjena populacija, destrukcija staništa, nadmetanje za hranu

3.3.2 Metode

Procjena da li je pritisak na vodeno tijelo znacajan mora se zasnovati na poznavanju pritisaka unutar slivnog područja, zajedno sa nekim oblikom konceptualnog razumijevanja, toka vode, hemijskih transfera, i biološkog funkcionalisanja vodenog tijela unutar sistema sliva. Drugim riječima mora postojati neko saznanje da pritisak može prouzrokovati uticaj zbog nacina na koji funkcioniše sistem sliva. Ovo razumijevanje Ovo razumijevanje vezano sa listom svih pritisaka i određenih karakteristika sliva cini mogućim identifikovanje znacajnih pritisaka. Međutim, ovaj pristup cesto zahtijeva dvije faze. U prvoj fazi, korelačijska procjena se može obaviti. Ona ima prednost jer koristi procene podatke i ne zahtijeva složene hipoteze. Kada je potrebno i prikladno, može se zahtijevati upotreba striktnje procjene uzročnosti koristeci, na primjer, numeričko modeliranje, koje će simulirati uticaje brojnih pritisaka. Međutim, ovi alati su rijetko pouzdani, buduci da se zasnivaju na hipotezama o funkcionalisanju ekosistema. Neke procjene vjerovatnoce i modeli su razmotreni u Odjeljku o procjenivanju uticaja.

Alternativa je da je konceptualno razumijevanje utemeljeno u nizu jednostavnih pravila koja indiciraju direktno da li je pritisak znacajan. Jedan pristup ovog tipa je da se uporedi magnituda pritiska sa kriterijem, ili pragom vrijednosti, relevantnim za tip vodenog tijela. Takav pristup ne može biti validan koristeci jedan niz pravova vrijednosti širom Evrope buduci da ne bi mogao prepoznati odredene karakteristike vodenog tijela i njegovu osjetljivost (ranjivost) na pritisak. Ovaj pristup efektivno kombinuje identifikaciju pritiska sa analizom uticaja, buduci da, ako se prekoraci bilo koji prag vrijednosti, vodeno tijelo se procjenjuje da vjerovatno neće ispuniti svoje ciljeve. Koliko god jednostavne, ove metode mogu biti jedna efektivna metoda enkapsuliranja strucne ocjene i mogu se zasnivati na zdravim naučnim osnovama. Ove metode su opisane detaljnije i sa primjerima u Odjeljku 4.3. Mogu biti efektivnije ako se upare sa monitoringom stanja, kako je predloženo u primjerima.

Uspješna studija pritisaka i uticaja neće biti ona koja slijedi propisane smjernice. To će biti studija u kojoj postoji odgovarajuće razumijevanje ciljeva, dobar opis vodenog tijela i njegovog slivnog područja (uključujući monitoring podatke), i saznanje o tomea kako funkcioniše sistem sliva (Slika 3.2). Trebamo biti svjesni odnosa između vodenih tijela unutar oblasnog riječnog sliva, npr. Odnosa što se tice zagadenosti nizvodnih jezera i priobalnih voda (eutrofikacija, sedimentno zagadenej, bioakumulacija) ili pitanja uzvodnog kontinuiteta rijeka. U takvim slučajevima pritisci koji jedino uzrokuju uticaje daleko izvan samog vodenog tijela trebaju također biti uključeni u analizu.



Slika 3.2 Tri preduslova za prikladnu i uspješnu analizu pritisaka i uticaja.

3.3.3 Varijacije u pritiscima i uticajima

Po definiciji pritisak iz tackastih izvora ne može biti prostorno uniforman, ali je vjerovatno također tacno da su pritisci iz difuznih izvora, i kvantitativni pritisci, prostorno varijabilni unutar slivnog područja vodenog tijela.

Kao što je već spomenuto, također je slučaj da specifikan pritisak neće uvijek uzrokovati određeni uticaj. Skala, vremenska i prostorna, je jedno od pitanja koje će odrediti uticaj pritiska. Ostale karakteristike slivnog područja vodenog tijela mogu također imati uticaja i naravno određene karakteristike ce se odnositi na prirodu pritiska. Na primjer, uticaj kisele kiše bice veci na slivu lociranom na granitnoj geologiji sa tankim tlom koji ima mali kapacitet neutralizacije kiseline, nego na slivu sa krečnjackom (krečnjak ili kreda) geologijom i tlom sa visokim kapacitetom neutralizacije kiseline. Ovaj efekt je također prepoznat za druge pritiske, na primjer, određeni problemi sa nitratima unutar zona osjetljivih na nitratre, i koncept osjetljivosti podzemnih voda na zagadenje, koji istražuje mnoge karakteristike koje prate podzemne vodene tijela.

Priznavanje ove varijabilnosti vodi do dva zaključka. Kao prvo, lakše je obezbijediti smjernice za identifikaciju svih pritisaka (tj. potencijalnih pritisaka) nego za identifikaciju znacajnih pritisaka (tj. onih koji mogu uzrokovati uticaj koji vjerovatno može uzrokovati neispunjavanje cilja). Ovi drugi će općenito zahtijevati procjenu slučaj-po-slučaju koja razmatra karakteristike određenog vodenog tijela i njegovog sivnog područja.

Drugo, u situacijama gdje varijabilnost u pritiscima i njihovim uticajima može rezultirati da razliciti dijelovi vodenog tijela imaju razlicit status, može biti prikladno da se redefinisuju granice vodenih tijela kako bi se razvio praktični program mera za svako od njih. Gdje je to učinjeno, ponovno određivanje mora slijediti "pravila" za opis vodenog tijela uspostavljena u Vodicu Komisije (d'Eugenio, 2002).

3.4 Procjenjivanje uticaja

Procjenjivanje uticaja na vodeno tijelo zahtijeva neke kvantitativne informacije da se opiše stanje samog vodenog tijela, i/ili pritisaka koji na njega djeluju. Tip analize zavisice od toga koji su podaci dostupni. Bez obzira na određeni process koji se treba usvojiti, i sa identifikacijom znacajnih pritisaka opisanih gore, procjena zahtijeva konceptualno razumijevanje šta uzrokuje uticaje. Na primjer, najjednostavnije to može biti, da ako se otpadne vode ispuštaju u rijeku, jezero ili priobalne vode, vjerovatno je da će se javiti barem lokalne promjene u kvalitetu vode, što se može adekvatno procijeniti konzervativnim modelom miješanja. U mnogim situacijama jednostavan pristup ovog tipa može biti u potpunosti prikladan za procjenu uticaja pritiska. Ipak, u stvarnim situacijama postojace ogromni opseg tipova sliva, tipova vodenih tijela, interaktivnih pritisaka, konceptualizacije procesa, zahtijeva u pogledu podataka i mogućih uticaja, i usvajanje takvog jednostavnog modela u svim slučajevima može biti naivno.

Takoder je slučaj da ono što se u pocetku cini kao jednostavna procjena može imati skrivenih složenosti. Na primjer, uticaj na kvantitativni status podzemnog vodenog tijela iz pritiska od zahvatanja može se proučavati jednostavnim modelom ravnoteže vode u kojem je promjena u kapacitetu razlika između stope punjenja i sume oticanja plus zahvatanje. Jedan kriterij za dobar kvantitativni status je da i oticanje i zahvatanje mogu biti dugorocno održani. Nivo na kojem se oticanje mora održavati je takav da je dobar ekološki status postignut u bilo kojim pridruženim površinskim vodama. Stoga, za ono što se cini da je jednostavna ravnoteža vode podzemnog vodenog tijela u stvari je potrebno poznavanje i razumijevanje ekološkog statusa i zahtijevba ekološkog protoka pridruženog površinskog vodenog tijela.

Za analize pritisaka i uticaja zaključak ne može biti da se ova analiza jedino može postići konstruisanjem jednog detaljnog, na procesu zasnovanog, numerickog kompjuterskog modela cjelokupnog povezanog površinskog i podzemnog sistema voda. Ovaj tip pristupa može biti moguć, u nekim situacijama i primjeri su opisani u Poglavlju o alatima (Odjeljak 4). U praksi, informacija potrebna da se usvoji pristup modeliranja bice rijetko prisutna u sadašnjosti, i vjerovatno ne općenito prisutna u nekoj predvidivoj buducnosti. Implicitira se da će se, inicijalna analiza obično zasnivati na manje zahtjevnim metodama za koje su potrebni podaci dostupni, npr. alati za prospekciju pritisaka (vidi Odjeljke 4.2 i 4.3). Takve analize bice podložne daljoj doradi jer su dalje analize potrebne da se odredi rizik, relevantni podaci su postali dostupni, i upotrebljivi alati su razvijeni.

Korištenje podataka iz posmatranja da se procjeni uticaj

U situacijama gdje su podaci dostupni za samo vodeno tijelo, može biti moguće da se izvrši direktna procjena uticaja. Tipovi podataka koji se mogu koristiti su toliko međusobno razliciti koliko i sami uticaji (vidi Tabelu 3.7).

Sami podaci nisu dovoljni da se procijeni mogući uticaj: mora se konstruisati tacan indikator očekivanog uticaja. Štaviše, mora se imati na umu da većina pritisaka ne stvara goli uticaj, već znatnije mijenja vjerovatnog negativnih uslova. Ovo je, na primjer, slučaj poremećaja hidrološkog režima: prirodni hidrološki režim nije pogodan za ljubljivo život 100% vremena. Procjena uticaja zahtjeva ocjenu koja promjena u vjerovatnoci pojavitovanja pogodnih okolnosti predstavlja prijetnju

ekosistemu. Opšte dostupni hidrološki indikatori nisu od pomoći. Na primjer, prolazi za ribu su efikasni ako je ispuštanje između određenih granica, tokom određenog vremena i u preciznom trenutku u toku godine kada je migratorna riba prisutna. Ovo zahtijeva specificku kalkulaciju, koja se zasniva na dnevnim statistikama o ispuštanju i strucnom mišljenju (tj. koje vrijednosti ispuštanja u koje vrijeme).

Statistički podaci o kvalitetu vode također predstavljaju specifne teškoće. Poredenje stanja (tj. postoji li uticaj?) zahtijeva poređenje između serija podataka. Da bi se provelo smisleno poređenje, interna struktura podataka mora se rezmotriti kako bi se dozvolila normalna varijabilnost. Uklanjanje sezonske i hidrološke komponente iz godišnjih podataka dramaticno smanjuje izracunata neslaganja i dozvoljava da se izvrši poređenje između nizova podataka koji su praci u kratkim vremenskim intervalima. Ove sofisticirane statisticke tehnike možda nisu poznate evropskim strucnjacima za vodu.

Tabela 3.7 *Moguci uticaji ili promjene u stanju koje se mogu identifikovati iz monitoring podataka.*

BIOLOŠKI ELEMENTI KVALITETA	
Makrofite	Sastav Obilje
fitoplankton	sastav obilje biomasa
cvjetanja planktona	Ucestalost intenzitet
benticki beskicmenjaci	Sastav Obilje
Ribe	Sastav obilje starosna struktura
eutrofikacija	koncentracija klorofila
HIDROMORFOLOŠKI ELEMENTI KVALITETA	
hidrološki režim	kvantitet i dinamika toka vode veza sa tijelima podzemne vode vrijeme zadržavanja
plimni režim	tok slatke vode smjer dominantnih struja izloženost talasima
kontinuitet rijeke	
morfologija	varijacija dubine i širine kvantitet, struktura i supstrat korita/dna struktura obalne zone, obale jezera ili meduplimne zone
HEMIJSKI I FIZICKO-HEMIJSKI ELEMENTI KVALITETA	
providnost	koncentracija ukupnih suspendiranih cvrstih cestica zamucenost Secchi disc providnost (m)
termalni uslovi	temperatura (°C)
uslovi oksigenacije	koncentracija
provodljivost	provodljivost pretvorena u koncentraciju ukupnih rastvorenih cvrstih cestica
salinitet	koncentracija
status nutrijenata	koncentracija azota i fosofora, opterecenja u pogledu zaštite mora

HEMIJSKI I FIZICKO-HEMIJSKI ELEMENTI KVALITETA cont'd

status acidifikacije	pH alkalnost kapacitet neutralizacije kiseline (ANC)
prioritetne supstance	koncentracija
ostali zagadivaci (polutanti)	koncentracija

Pristupi Modeliranja

Pristupi modeliranja dozvoljavaju da se procijene uticaji, i stoga trebaju biti razmotreni kao podredeni ili komplementarni pracenim podacima iz vodenog tijela. Za samu rjecnu mrežu brojne tehnike modeliranja su razvijene iz originalnog rada o rastvorenom kisiku i BOD kojeg su 1925 objavili Streeter i Phelps. Jednostavni modeli ovog tipa su široko dostupni ali se razlikuju po opsegu modeliranih hemijskih determinanti, predstavljenim procesima i njihovim numerickim okvirima. Takvi modeli, ako se primijene na odgovarajuci nacin, su uglavnom dobri u predstavljanju kvaliteta vode duž rijeke u koj su dotoci iz pritoka te koncentrisanih (tackastih) izvora dobor poznati ili se mogu pouzdano procijeniti. Primjer primjene je sadržan u poglavlju o alatima.

Ogranicenje takvih rjecnih modela je da oni predstavljaju rasute (difuzne) izvore kao diskretne koncentrisane (tackaste) izvore te da bi se pokrenuo mode ovi moraju biti definisani, ili koristeci podatke ili difuzni (slivni) model. Difuzni model sam po sebi može biti jednostavan, na primjer gubitak nutrijenata može se zasnovati na eksportnim koeficijentima koji predstavljaju aktivnost unutar slivnog područja. Takav model u stvari kvantificira pritiske koji poticu iz difuznih izvora, radije nego uticaj na vodeno tijelo, i opisan je u tom smislu u Poglavlju o alatima (Odjeljak 4). Ovaj Odjeljak također opisuje alate koji mogu procijeniti opterecenja koncentrisanih (tackastih) izvora u vodenim tijelima koja ih primaju.

Jednostavni i pouzdani pristupi modeliranja su dostupni za sve tipove vodenih tijela koji su priznati od strane WFD. Ovi modeli mogu predstavljati jedinstveni domen (tj. rijeku, jezero, tranzicijske vode, priobalne vode, ili podzemne vode), ili okružiti mnoge, ili sve, domene unutar jednog okvira. Ovi modeli mogu predstavljajti razlicite aspekte režima roka, hidromorfologije i hidrohemije vodenog tijela, bilo zasebno ili unutar integrisanog okvira. Primjeri modela vodenih tijela sadržani su u Odjeljku 4.4.

Naravno, složenost modela svih ovih razlicitih domena može se znatno povecati iz relativno jednostavnih implementacija gore opisanih. Međutim, naravno da to nije slučaj da će jedan jednostavan model uvijek biti manje precizan nego složeni model.

Modeli također postoje da karakteriziraju (potocna) rjecna staništa, i mnogi od njih se mogu koristiti da se predvide uslovi staništa na razlicitim uslovima toka. Ocekivani ucinak ovog tipa modela može varirati od cisto opisnog za fizicki uzorak rijeke, do toga da ima primjenu biološke procjene. Fizicki opisni modeli su razvijeni da se procijeni stepen izmjene datog kanala rijeke u odnosu na neke referentne uslove. Biološki zasnovani modeli su razvijeni da se izvede zaključak o postojecem obimu datih vrsta iz fizickih karakteristika date rijeke. No ipak, izmedu ova dva ekstrema postoji jedan opseg modela staništa kojim se služimo da pribavimo ostale

izlazne informacije kao što su koje vrste koriste stanište, kvalitet staništa (npr. ekološki potencijal za klucne vrste) ili period trajanja prikladnosti staništa.

Korištenje posmatranih podataka za finu procjenu uticaja i pritisaka

Monitoring podaci mogu indicirati da nema trenutnih uticaja. Sama ova informacija otkriva da nijedan od pritisaka identifikovanih u incijalnom procesu prospekcije nije znacajan, ili da traženi vremenski period za pritisak da bi proizveo uticaj još uvijek nije prošao. Za ovo drugo je vjerovatno da će biti od odredene važnosti kada se budu procjenjivala tijela podzemne vode u kojima zagadivaci putuju veoma sporo. Takvi podaci se također mogu koristiti unutar modela kao provjera da unosi u, i procesi unutar modela pravilno reproduciraju posmatrane podatke.

Kada posmatrani podaci za vodno tijelo ne indiciraju da pritisak uzrokuje uticaj, može postojati uzročni odnos sa uticajem na druga vodna tijela unutar istog oblasnog riječnog sliva. Na primjer, samo ispunjavanje okolišnih ciljeva u uzvodnim područjima neće ostaviti prostora za uskladenost sa istim ciljevima u nizvodnim područjima. Ovo zahtijeva komunikaciju i saradnju između nekoliko dijelova oblasnog riječnog sliva.

U situacijama gdje posmatrani podaci pokazuju da postoji uticaj, saznanje o prirodi uticaja trebalo bi biti od pomoći u provođenju analize pritisaka i uticaja. Postoje tri slučaja da se razmotre:

1. Tradicionalna situacija gdje je uticaj kvantificiran u pogledu hemijskih ili fizicko-hemijskih parametara koji prekoracuju pragove vrijednosti. Ovo treba biti relativno direktni nacin da se bavimo ovim problemom koristeci jednostavan konceptualni model poznatih aktivnosti, i pripadajuće pritiske. Analiza je prilично slična pristupima opisanim gore izuzev što je rezultat poznat i u suštini služi da se validiraju razlike pretpostavke koje su date u procesu;
2. Uticaj je kvantificiran u pogledu biološkog efekta, ali fizicko-hemijski ili hidromorfološki pritisak koji ga uzrokuje se ne podrazumijeva. U ovom slučaju analiza pritisaka i uticaja može biti preduzeta u očekivanju da će uzrok biti identifikovan, i možemo se baviti njime cak i ako veza nije razumljiva u potpunosti. Ovo bi vjerovatno bilo praceno daljim biološkim istraživanjem u vjerovatnim uzrocima; i,
3. Između ova dva slučaja bio bi biološki efekt gdje je vjerovatni fizicko-hemijski ili hidromorfološki efekt barem djelimično razumljiv. Na ovoj instanci analiza se može nastaviti kao u 1, ali sa manje robusnim informacijama da se informiše o validnosti procesa.

Razumijevanje zadnje dvije od ovih situacija u velikoj mjeri zavisi od informacija koje dolaze od REFCOND radne grupe i CIS Studije o Interkalibraciji (obratiti se na [WFD CIS Vodic Dokument Br. 10](#) i [6](#), po tom pitanju).

U sve tri od ovih situacija možda je jednostavnije razumjeti kako pritisak zagadenja uzrokuje promjenu u fizicko-hemijskom stanju koja može uzrokovati uticaj na biološki status, i razmotriti veze koje slijede od pritiska do uticaja, i obratno od uticaja do pritiska. Za hidromorfološke pritiske veze su manje jasne. Vodic o Jako Izmjenjenim Vodnim Tijelima (HMWB Guidance) nudi neku pomoć u vezi sa biološkim indikatorima za razlike tipove hidromorfološkog pritiska (Tabela 3.8).

Tabela 3.8 Biološki indikatori morfoloških pritisak (adaptirano iz [WFD CIS Vodic Dokument Br. 4 o HMWB](#)).

Indikator	Pritisak
Benticka fauna beskicmenjaka i ribe	Uticaj proizvodnje energije pomoci vode na slatkvodne sisteme
Riblje vrste koje migriraju na velike udaljenosti	Prekid u kontinuitetu rijeke uvodeći kašnjenje u migratorni proces
Makrofite	Proticaj iz rezervoara Regulisana jezera (promjena u režimu proticaja)
Benticki beskicmenjaci i makrofite/fitobentos	Linearne fizичke i zmjene, kao što su radovi za zaštitu od poplava.

3.5 Odabiranje relevantnih zagadivaca na nivou rijecnog sliva

3.5.1 Uvod

U Odjeljku 2.3.6 ovog vodica, dat je uvod u pogledu prilicno složenog pristupa za bavljenje hemijskim zagadivacima unutar koncepta "dobar ekološki status" i "dobar hemijski status" iz WFD. Buduci da su "prioritetne supstance" jasno identifikovane u Aneksu X, jedno ključni pitanje u kontekstu analize pritisaka i uticaja je odabir **specificnih zagadivaca** (drugih a ne prioritetnih supstanci) za koje se moraju prikupiti podaci o pritiscima kako bi se procijenilo da li postoje uticaji za razlicita vodna tijela u rijecnom slivu (području).

Naredni paragrafi daju genericki pristup koji se može koristiti za odabir liste relevantnih specificnih zagadivaca za vodna tijela unutar rijecnog sliva (u daljem tekstu "relevantni zagadivaci"). Specificniji primjeri su dati u Aneksu IV ovog vodica. Ocito je da će takav pristup biti potrebno adaptirati i dotjerati za specificne situacije u svakom rijecnom sливу.

Na ovom mjestu, treba pojasniti da se zahtijevi WFD odnose na nekoliko ciljeva za individualne zagadivace u vodnom tijelu. Međutim, bice potrebno slijediti tri (ili više) faza pristupa kako bi se uzele u obzir razlicite skale problema zagadenja u akvatickom okolišu:

1. **Evropski nivo:** "prioritetne supstance" (Aneks X) predstavlja listu relevantnu za Evropu. Ovoe supstance se moraju razmatrati u analizi pritisaka i uticaja i "rizik od neispunjavanja ciljeva" mora se istražiti za sva vodna tijela;
2. **Nivo rijecnog sliva (područja):** može se uspostaviti lista onih relevantnih zagadivaca za koje je vjerovatno da će biti u "riziku neispunjavanja ciljeva" u velikom broju vodnih tijela unutar tog sliva i gdje može biti potrebno da se razmotre nizvodni efekti (uključujući morski okoliš). Takve supstance mogu se zvati "relevantni zagadivaci za rijecni sлив";
3. **Nivo rijecnog pod-sliva i vodnog tijela:** zagadivaci koji uzrokuju uticaj kroz znacajan regionalni i lokalni pritisak, tj. u jednom ili nekoliko vodnih tijela, možda će se trebati dodatno razmotriti na gore pomenute nivoe.

Stoga, pitanje kako da se odabere lista relevantnih zagadivaca se odnosi na znacajne pritiske ili uticaje. U idealnom slučaju, može postojati jasan odnos između zagadivaca oslobođenog u okolišu jednom broju dobro poznatih izvora i

uzrokovanja vidljivog ili mjerljivog efekta na biologiju vodnog tijela. Ovo prepostavlja najmanje dobro poznavanje upotreba ili izvora zagadivaca na strani pritiska, pojavljivanje zagadivaca na strani statusa i/ili efekata na strani uticaja. Međutim, imajući u vidu veliki broj zagadivaca, postojiznatna praznina između informacija i podataka za mnoge zagadivace, naročito:

- U mnogim slučajevima i za veliki broj zagadivaca, pritisci se ne mogu odnositi na status ili uticaj zbog nedostatka podataka;
- Samo ogranicen broj zagadivaca se kontinuirano ili redovno prati;
- Odnos između zagadivaca i uticaja pokriva cijelu oblast ekotoksikologije; na primjer da li treba izvještavati o akutnim/hronicnim ili kombinovanim efektima?

Ipak, analiza pritisaka i uticaja je prvi važan korak ka identifikaciji onih zagadivaca koji su regulisani dalje u kontekstu WFD, tj., *inter alia*, monitoring i program mjera.

Polazna tacka u WFD je lista ‘glavnih zagadivaca’ pomenuta u Aneksu VIII. Ova lista može se smatrati ekvivalentom “univerzumu hemikalija”, stoga nijedna hemijska supstanca ili zagadivac ne mogu biti isključeni od pocetka.

Izazov je da se razvije iterativni pristup koji sužava beskrajnu listu supstanci ka jednom broju zagadivaca sa koji se da raditi na pragmatican i ciljani korak-po-korak nacin (“od grubog ka finom”). Konacni cilj je da se odrede ciljane mjere i monitoring onih supstanci koje kao prvo najviše pogadaju akvaticki okoliš na razlicitim nivoima spomenutim gore. U tom pogledu, “okolišni standard kvaliteta” (EQS) uspostavljen u skladu sa Aneksom V, 1.2.6 je najvažnije mjerilo buduci da on predstavlja granicu između “dobrog” i “umjerenog” statusa. Međutim, postoji jedan broj drugih ciljeva koji se moraju procijeniti u kontekstu analize pritisaka i uticaja kao što je “nema pogošranja”, smanjenj zagadenja u pogledu trenda i izbjegavanje neispunjavanja dobrog statusa nizvodno.

Lista relevantnih zagadivaca može se mijenjati tokom razlicitih koraka u implementaciji WFD uglavnom zbog dotjerivanja analiza i procjena.

Prvo, lista zagadivaca za koje je provedena analiza pritisaka i uticaja mora biti uspostavljena (završeno do 2004). Samo ako je uspostavljena definisana “lista supstanci kandidata”, moguce je prikupiti podatke o znacajnim pritiscima i uticajima. Za ovu prvu analizu, modda nece biti moguce izvesti EQS-e za sve supstance kandidate. U tom slučaju alternativna mjerila prospekcije su prihvatljiva.

Drugo, potreban je odabir onih zagadivaca za koje su prikupljene dodatne informacije kroz “nadzorni monitoring” (do 2006). Ove supstance mogu biti jedna pod-lista zagadivaca za koje nivo izvjesnosti u analizi pritisaka i uticaja može da ne bude dovoljan.

Konacno, lista relevantnih zagadivaca za koje su pripremljene mjere mora biti identifikovana (do 2007/2008). Tokom ovog procesa, važno je da razvijanje relevantnih zagadivaca ostane transparentno i jasno povezano sa ciljevima i zahtijevima WFD.

Kao konacna primjedba, treba spomenuti da WFD Aneks V navodi da prioritetne i ostale supstance trebaju biti identifikovane koje su "ispuštene" u vodno tijelo. Na žalost, termin ispuštanje nije definisan u WFD vec samo unutar Direktive o Opasnim Supstancama (Direktiva Vijeca 76/464/EEC) kao, u opštem smislu, "uvodenje u vode". Suprotno tome, termin "ispuštanje" se cesto koristi za tackaste izvore iz otpadnih voda. Uzimajuci u obzir da Aneks II jasno zahtijeva identifikaciju svih (znacajnih) pritisaka iz tackastih i difuznih izvora i uzimajuci u obzir da WFD uglavnom govori o "ispuštanjima, emisijama i gubicima", ocito je da široko tumacenje koje pokriva sve izvore i puteve u akvaticki okoliš mora biti razmotreno kroz WFD.


3.5.2 Genericki Pristup

Genericki pristup je detaljno dat u Tabeli 3.9 i ilustrovan na Slici 3.3. Napominjemo da su ti koraci dati na linearan nacin ali u stvari su u interakciji jedan s drugim na jedan složeniji nacin (kako se implicira strelicama na Slici 3.3).

Tabela 3.9 *Genericki pristup identifikaciji specificnih zagadivaca.*

1. Polazna tacka
Indikativna lista glavnih zagadivaca uspostavljena u Aneksu VIII Direktive. Samo oni zagadivaci pod tackama 1 do 9 trebaju dalje razmatranje kao potencijani specificni zagadivaci. Zagadivaci pod tackama 10, 11 i 12 iz Aneksa su opšti elementi fizicko-hemijskog kvaliteta i razmotreni su zasebno.
2. Prospektacija
Prospekcija svih dostupnih informacija o izvorima zagadenja, uticajima zagadivaca i proizvodnji i korištenju zagadivaca kako bi se identifikovali zagadivaci koji su ispušteni u vodna tijela u oblasnom riječnom slivu. U koraku prospektcije, dva pod-koraka se mogu razlikovati: a) prikupljanje informacija, i b) izvođenje liste zagadivaca.
2a. Prikupljanje informacija
Podaci: <ul style="list-style-type: none">➤ Analize izvora/sektorske: proizvodni procesi, korištenje, tretman, emisije,;➤ Uticaji: promjena pojavljivanja zagadivaca u vodnom tijelu (monitoring podaci o kvalitetu vode, posebne ankete);➤ Zagadivaci: bitna svojstva zagadivaca koja pogadaju njihove vjerovatne puteve u vodni okoliš. Informacije iz postojećih obaveza i programa: <ul style="list-style-type: none">➤ Prioritetne supstance;➤ 76/464;➤ UNEP POP-ovi lista;➤ EPER;➤ COMPPS;➤ Rezultati 793/93, korisnicke liste, itd.
2b. Izvođenje liste zagadivaca
Procjena informacija prikupljenih unutar Koraka 2a rezultirace radnom listom onih zagadivaca identifikovanih da su ispušteni u vodna tijela. Vecina ovih zagadivaca bice odabrana kombinacijom pristupa sa vrha ka dnu i sa dna ka vrhu (vidi dalje Poglavlje 6, WRc-primjer o 'Selekciji relevantnih zagadivaca (supstance iz riječnog sliva) iskustva iz Direktive Vijeca 76/464).
Zagadivaci za koje postoji adekvatna pouzdanost da nisu ispušteni u vodna tijela mogu biti isključeni iz daljeg razmatranja.
3. Test za relevantnost
Korak 2 bavi se samo identifikacijom zagadivaca koji su ispušteni u vodna tijela. Korak 3 odabira iz njih one zagadivace koji ce vjerovatno prouzrokovati, ili su vec prouzrokovali, štetu po okoliš. Ovo ce zavisiti od bitnih svojstava zagadivaca, njihovog udesa i ponašanja u okolišu i magnitudo njihovih ispuštanja. Odabir se idealno treba zasnivati na procjeni okolišnog znacaja koncentracija (i trendovima u koncentracijama) procijenjenog za zagadivace ili njihove razložene proizvode u vodnim tijelima. Medutim, podaci o efektima ili procjena važnosti

<p>predvidenih opterecenja mogu također biti relevantni u procesu selekcije.</p> <p>Dva pod-koraka su predviđena u testu za relevantnost a) procjenjivanje koncentracija u vodnim tijelima; i b) poređenje procijenjenih koncentracija sa prikladnim ‘mjerilima’.</p>
<p>3a. Pribavljanje podataka o koncentracijama u, i opterecenjima za tijela površinske vode</p> <p>Pomocu monitoringa: tj. mjerjenih podataka;</p> <p>Pomocu modeliranja: tj. procijenjenih podataka (pribavljenih pomocu modela koji variraju od jednostavnih kalkulacija do složenih modela kako je spomenuto u Poglavlju 4. Alati).</p>
<p>3b. Poređenje koncentracija sa mjerilima</p> <p>Zagadivaci identifikovani unutar Koraka 2 mogu biti isključeni tamo gdje su njihove koncentracije procijenjene kao niže od najrelevantnije kritične vrijednosti kao što su procijenjene LC50, NOEC, PNEC, EQS ili kritično opterecenje.</p> <p>EQS-i: za njih se pretpostavlja da odražavaju uslove dobrog statusa vodnog tijela. Oni moraju biti izvedeni iz ekotoksikoloških podataka. Prekoracanje EQS-vrijednosti moglo bi se smatrati štetnim za okoliš. Gdje je moguce, pravene ili procijenjene koncentracije trebaju se uporediti sa prikladnim EQS;</p> <p>Kritična opterecenja: Identifikovana za neke programme smanjenja (npr. Konferencija o Sjevernom Moru) zahtijevaju smanjenje opterecenja za neke zagadivace. Samo kritična (tj. okolišno znacajna) opterecenja z+trebaju se razmotriti u identifikovanju specifičnih zagadivaca.</p> <p>Primjedbe:</p> <p>Postojeci EQS-i ne odražavaju uvijek stvarne efekte koncentracija. Dalje, EQS-i nisu izvedeni za sve potencijalne specifične zagadivace. Najbolja procjena za EQS treba se koristiti na osnovu najnovijih ekotoksikoloških podataka. Podaci o efektima iz monitoring programa trebaju se uzeti u obzir gdje su dostupni.</p> <p>Prirodne osnovne koncentracije mogu prekoraciti EQS-e za ne-sintetickе zagadivace.</p> <p>Potencijalne akumulacije u sedimentu ili bioti trebaju se razmotriti.</p> <p>Granice detekcije se moraju zanemariti budući da one nemaju diskriminirajuću osnovu u kontekstu okolišnog znacaja.</p>
<p>4. Sigurnosna mreža</p> <p>Sigurnosna mreža je neophodna kako bi se osiguralo da zagadivaci koji mogu biti okolišno znacajni nisu nepravilno isključeni iz liste specifičnih zagadivaca tokom Koraka 3 gore. Na primjer, sigurnosna mreža treba razmotriti:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Da li se za jedan broj malih (individualno malih) izvora zagadenja može očekivati da imaju znacajan kombinovani efekt;➤ Trendovi koji mogu pokazivati rastuci znacaj zagadivaca, cak i ako EQS nije trenutno prekoracen;➤ Prisustvo zagadivaca sa sličnim nacinima toksicnog djelovanja i stoga potencijalno dodatnim efektima. <p>Za neke zagadivace procjene izvršene u Koracima 2 i 3 mogu da ne obezbijede adekvatnu pouzdanost da zagadivac ili nije ispušten ili ne predstavlja znacajan okolišni rizik. Na primjer, pouzdanost može biti niska ako se testovi za okolišni znacaj unutar Koraka 3 zasnivaju na EQ-ima koji su izvedeni koristeci nedovoljan broj ili neadekvatne ekotoksikološke podatke. U takvim slučajevima, nepouzdanost se treba uzeti u obzir u odlučivanju da li da se zagadivac identificuje kao specifični zagadivac, i prikladna dalja istraživanja trebaju biti provedena da se poboljša povjerenje u proceduru selekcije.</p>
<p>5 Konačni ishod</p> <p>Konačni ishod mora biti lista specifičnih zagadivaca relevantnih za oblasni riječni sliv ili za određena vodna tijela unutar oblasnog riječnog sliva.</p>



Slika 3.3 Koraci potrebni da se dode do odabrane liste zagadivaca

3.6 Procjenjivanje rizika neispunjena ciljeva

U teoriji, procjenjivanje rizika neispunjena ciljeva treba biti direktno poređenje stanja vodnog tijela sa pragovima vrijednosti koje definišu cilj. Ovaj Vodic je predložio neke opšte pristupe procjenjivanju stanja vodnog tijela, i najzamjetnije za elemente koji se odnose na hemijska i fizicka svojstva. Trenutno, pragovi vrijednosti su poznati za one elemnte statusa koji se odnose na zašticena područja i opasne supstance (Direktiva Vijeca 76/464/EEC). Za ostale aspekte statusa ove vrijednosti još uvijek nisu poznate, npr. pragovi vrijednosti koje definišu dobar hemijski status.


U periodu prije definsanja ovih pragova vrijednosti bilo bi potrebo koristiti neke privremene pragove vrijednosti definisane pomocu strucne ocjene, i primjenjive unutar eko-regiona ili manjih geografskih jedinica. Za površinske vode, i podzemne vode gdje se mora razmotriti ekološki status pridruženog tijela površinske vode, odredeno pitanje služi da premosti prazninu u razumijevanju izmedu biološkog statusa i fizicko-hemijskih uslova. Ovim su se djelimicno bavili sistemi klasifikacije koji postoje unutar država clanica ali trenutno oni se moraju uzeti kao pokazatelj uslova koji bi mogli odgovarati bilo kojem odredenom biološkom statusu.. Dok se ovi sistemi klasifikacije razlikuju u svojim detaljima, klase su cesto označene u skladu sa sveukupnom procjenom statusa. Na primjer, najbolja klasa može biti *prirodna, osnovna ili izvrsna*. Niže od ovoga je obicno diferencijacija izmedu klase koja je pod malim uticajem, ali ima općenito prihvatljiv status (možda označen kao *dobar*), i klasa koja je pod vecim uticajem koja je videna kao neprihvatljiva (oznacena kao *dovoljna ili umjerenja*). Ova distinkcija izmedu dobrog i umjerenog u postojecoj šemi mogla bi se koristiti u analizi prije 2004 da se razgranice tijela koja nisu u riziku od onih koja su u riziku neispunjena WFD ciljeva.

Treba napomenuti da takve šeme klasifikacije općenito samo sadrže fizicko-hemijske elemente i stoga ne uključuju direktno morfološke pritiske. Stoga dok takve šeme mogu tacno odražavati stanje vodnog tijela, one mogu sakriti uzrok, npr. promjena u hemiji vode može biti uzrokovana promjenom u režimu proticaja.

Da bi bile upotrebljive, ove nacionalne šeme trebaju zadovoljiti jedan ili više slijedecihi zahtijeva, koji se odnose na ciljeve WFD.

- Podaci o stanju korišteni za klasifikaciju trebaju za površinsku vodu (*ekološki status*):
 - biti blisko povezani sa biološkim elementima opisanim u WFD Annex V;
 - biti relevantan zagadivac na nivou riječnog sliva;
- za površinsku vodu (*hemijski status*):
 - biti supstance iz WFD Aneks X ;
- za podzemnu vodu:
 - opisati status (hemijski i kvantitativni);
- Klasifikacija treba imati klase za
 - osnovno /prirodno stanje za površinske vode;
 - ciljano stanje (npr. "dobar status") ispod kojebi vodno tijelo bilo "u riziku";
 - niže klase, koje nisu postigle cilj.
- Korišteni ciljevi kvaliteta trebaju biti uzeti iz EU-legislative i/ili procijenjenih Okolišnih Kvalitativnih Standarda u skladu sa procedurom uspostavljenom u WFD Aneks V.

Primjeri ovih šema za procjenu uticaja su dati u Aneksu IV, 4.



Slika 3.4 Iterativna (koja se ponavlja) evaluacija rizika neispunjavanja ciljeva

Za tijela podzemne vode, korištenje monitoring podataka za evaluaciju rizika nepostizanja dobrog hemijsklog statusa potrebno je pažljivo razmatranje, uzimajući u obzir specifcne okolišne cilj(eve) koji bi mogli dovesti do nepostizanja dobrog statusa.

Jasno je da je proces evaluacije rizika neispunjena cilja do nekog stepena iterativna saradnja izmedu onih koji preduzimaju analizu pritisaka i uticaja, i onih koji definišu pragove vrijednosti za još uvijek nedefinsane elemente statusa (Slika 3.4).

3.7 Konceptualni pristup modelu

(Napomena: Model se koristi u ovom Poglavlju kao sinonim za “razumijevanje” i obично ne znaci “numericki model”!).

Konceptualno razumijevanje sistema proticaja, hemijskih i, u slucaju površinske vode, takoder ekoloških varijacija unutar vodnog tijela i interakcije izmedu ekosistema podzemne vode i površinske vode je suštinski za karakterizaciju.

Znacajna snaga pristupa je da on dozvoljava da mnogo razlicitih tipova podataka (uključujući, na primjer fizicke, biološke i hemijske podatke) bude integrisano u koherentno razumijevanje sistema. Kako su novi podaci pribavljeni da se pomogne u dotjerivanju, ili promjeni modela; obratno tome, model može pokazivati greške i neadekvatnosti u podacima.

Konceptualni model je dinamican, razvijen tokom vremena kako su pribavljeni novi podaci i kako je model ispitivan. Njegov razvoj i dotjerivanje trebalo bi usvojiti iterativni pristup. Pristup se stoga dobro uklapa sa razlicitim nivoima znanja traženog u razlicitim fazama WFD. Na primjer osnovni model bice prikladan za pocetnu karakterizaciju; ovaj (ako bude prikladan) bice dotjeran i poboljšan tokom dalje karakterizacije, i opet tokom pregleda ciklusa RBMP.

Izrada osnovnih konceptualnih modela za proticaj podzemne vode i hemijske sisteme, i onda za tijela podzemne vode mora biti poduzeta rano u toku procesa pocetne karakterizacije podzemne vode. Ovo ce ukljuciti označavanje granica tijela podzemne vode i pocetno razumijevanje prirode proticaja i geohemijskog sistema i interakcije sa tijelima površinske vode i zemaljskim ekosistemima. To ce takoder ukljuciti informacije o kvalitetu vode i ranu procjenu pritisaka. U suštini model treba opisati prirodu sistema akvifera, u pogledu kvantiteta i kvaliteta, i vjerovatne posljedice pritisaka. Vitalno je, cak u fazi označavanja tijela podzemne vode da se dosegne koherentno razumijevanje tijela. Svi podaci koji se tisu prirode tijela podzemne vode prikupljeni tokom procesa karakterizacije trebaju se ispitati prema konceptualnom modelu, kako bi se dotjerao model te provjerile greške u podacima.

3.8 Korištenje analognih vodnih tijela

U situacijama gdje nema podataka iz posmatranja, jedno moguce sredstvo za evaluaciju statusa je da se koriste slicna *analogna* mjesta za koja su podaci dostupni, i da se prepostavi da procjena izvršena iz podataka posmatranja može biti validno primijenjena na oba mesta. Da bi bilo najkorisnije u konceptu WFD analize pritisaka i uticaja mjesto za koje su podaci dostupni mora imati dobar status, buduci da neuspjije može zahtijevati detaljniju studiju. Mogucnošcu grupisanja vodnih tijela u svrhu analize pritisaka i uticaja i monitoringa se bavi *Horizontalni Vodic o “Vodnim Tijelima”* (WFD Vodic Dokument Br. 2), ne primjer, tijela podložna slicnim pritiscima i sa slicnim karakteristikama mogu se grupisati.

Klucni problem u razmatranju da li se mjesto sapodacim amože uzeti kao analogno mjestu iz studije je važnost najvece blizine. Najveca blizina sama po sebi cesto pokazuje da ce mnoge osobine dva sliva biti slicne (npr. ekologija, topografija, geologija, klima, karakteristike kanala i korištenje zemljišta). Medutim, buduci da se ove karakteristike takoder naglo mijenjaju, najveca blizina se ne može uzeti sama po sebi kao pokazatelj slicnosti. Zaista, može biti slučaj da udaljeniji sliv u stvari obezbjeduje bolju analogiju od susjednog sliva.

Procjena slicnosti se vjerovatno najbolje vrši na osnovu transparentne i mjerljive strucne ocjene opštih karakteristika. Medutim, moguce je formalizovati ovaj proces tako što ce se obaviti numericka evaluacija svake karakteristike i kombinovanjem ovih da se da neka forma cilja mjere slicnosti. Takva šema bi zahtijevala neko lokalno ocjenjivanje ukljucenih karakteristika, i stoga bi bilo potrebno da se razvije regionalno unutar Evrope.

Glavna ispuštanja iz tackastih izvora, ili druge antropogene izmjene koje imaju efekta na određenoj lokaciji (npr. zahvatanje ili kaptiranje) bilo u studiji, ili potencijalnom analognom slivu, ce gotov izvjesno znaciti da se ovaj pristup ne može koristiti, buduci da ce odredene karakteristike uticaja iz tackastog izvora biti visoko zavisne od lokacije unutar sliva.

3.9 Specificna razmatranja za karakterizaciju tijela podzemne vode

Pritisci na tijelo podzemne vode mogu imati uticaj, ili mjerljivi efekat, na njega. Priroda uticaja ce zavisiti od faktora kao što su tip i jacina pritiska i stepen do kojeg je tijelo podzemne vode osjetljivo na pritisak. Dalje, geografska skala (npr. distribucija i gustoca pritisaka) i efekti u vremenskom periodu (npr. vremensko kašnjenje za zagadivace oslobođene na površini zemlje da dopru do nivoa vode ili da migriraju unutar akvifera) su znacajni za razmatranje u procjenivanju rizika za tijelo kao cjelinu i tokom vremena. Rezultat pritiska koji uzrokuje uticaj može se cesto manifestovati u monitoring podacima nakon znatne odgode. Na primjer, primjena pesticida na široko područje površine zemlje iznad tijela podzemne vode može dovesti do povećanih koncentracija pesticida u podzemnoj vodi mnogo godina nakon što su oni opslobodeni. Monitoring informacije se trebaju koristiti, gdje su dostupne, da s evalidiraju procjene uticaja pribavljenе iz analiza pritisaka.


Procjenjivanje uticaja pritisaka

Kada vjerovatne aktivnosti koje se bave zagadivacima, zahvatanjem iz, ili ispuštanjem u podzemnu vodu budu identifikovane, ostaje problem prevodenja ovih informacija u mjeru "pritiska". Postoje dva glavna pitanja kojima se treba obratiti:

- Za datu aktivnost koja potencijano proizvodi zagadivaca, kako se može intenzitet i distribucija aktivnosti prevesti u pritisak?; i;
- Kako pritisci procijenjeni iz razlicitih aktivnosti mogu biti kombinovani da se proizvede mjera ukupnog pritiska na tijelo podzemne vode?

Procjenjivanje uticaja pritisaka na tijela podzemne vode – pocetna karakterizacija

Predloženo je da koncept "potencijalni uticaj" bude uveden da se opišu efekti koje ce pritisak vjerovatno imati na tijelo podzemne vode, i da se taj potencijalni uticaj koristi u evaluaciji da li je tijelo "u riziku" da ne ispunji ciljeve Clana 4. Ovaj koncept priznaje da, sa ogranicenjima procesa karakterizacije, nece uvijek biti moguce precizno mjeriti uticaj pomocu monitoringa nivoa i kvaliteta podzemne vode. Za pritiske zagadenja potencijalni uticaj se ocjenjuje razmatrajuci pritisak zagadenja (gdje se on javlja na površini zemlje) u kombinaciji sa mjerom osjetljivosti tijela podzemne vode na zagadenje (Slika 3.6). Stoga, na primjer, visoki pritisak zagadenja uzrokovani antropogenim aktivnostima na površini zemlje iznad akvifera **može** imati mali uticaj na tijelo podzemne vode unutar akvifera **ako** je to tijelo zašticeno znacajom debljinom nisko propusnog sloja tla iznad. Za kvantitativne pritiske, kao što je zahvatanje, potencijalni uticaj pritiska na tijelo ce vjerovatno ukljuciti smanjenja nivoa vode i smanjenje oticanja. Ovo se može procijeniti koristeci konceptualni model sistema proticaja, i poduzimajući vodni bilans za tijelo podzemne vode.



Slika 3.6 Uticaj je posljedica oba pritiska: magnitude zagadenja ili zahvatanja i osjetljivosti podzemnih voda na taj pritisak.

Procjena ce tipicno biti izvršena nakon dotjerivanja konceptualnog modela. Koristeci taj konceptualni model, mora se donijeti odluka o tome da li je vjerovatno da tijelo podzemne vode vjerovatno nece postici dobar hemijski status i, zasebno, dobar kvantitativni status. Sveukupna procjena o tome da li je tijelo podzemne vode 'u riziku' usvaja slabiji predvideni status, gdje se oni razlikuju.

Procjene potencijalnih uticaja koji rezultiraju iz pritisaka trebau biti validirane u područjima gdje su dostupni monitoring podaci. Podaci se također trebaju koristiti da se ustanove bilo kakvi trendovi u vodnoj hemiji.

Procjenjivanje uticaja pritisaka na tijela podzemne vode – dalja karakterizacija

Jedan "pregled uticaja ljudskih aktivnosti" za tijela podzemne vode "u riziku" i ona koja prelaze granice Država Clanica je eksplicitno tražen od strane WFD Aneks II, Odjeljak 2.3.

Preporuceni pristup slijedi onaj koji je nazначен za pocetnu karakterizaciju, ali zahtijeva prikupljanje detaljnijih informacija i podataka, kao što oni detaljno navedeni u Aneksu II, 2.3.

Tekst Aneksa II predlaže da navedene informacije trebaju biti ukljucene “gdje je relevantno”. U tom kontekstu “relevantno” je uzeto da znaci relevantno za procjenu rizika da se ne uspiju zadovoljiti ciljevi Clana 4. To ne daje dozvolu da se izbjegne prikupljanje informacija. Koncept “relevantnosti” također uključuje pitanja o nivou detalja koji se trebaju tražiti i, za ljudske aktivnosti, vremenski raspored tokom kojeg se efekti aktivnosti mogu smatrati relevantnim. U odlucivanju o ovim pitanjima važno se osvrnuti na svrhu dalje karakterizacije – da se poboljša procjena rizika i identifikuju bilo kakve mjere koje će se tražiti unutar Clana 11. Stoga, ako je vjerovatno da će prikupljanje detaljnijih informacija određenog tipa poboljšati konceptualni model dovoljno da se omoguci da procjena rizika bude poboljšana, i ako dodatni detalji mogu biti pribavljeni, onda se podaci trebaju prikupiti.

3.10 Preporuke o izvještavanju o analizi pritisaka i uticaja

Clan 15 (2) zahtijeva od Država Clanica da podnesu zbirni izvještaj o analizama pritisaka i uticaja Komisiji unutar tri mjeseca od njihovog završetka (tj. prvi izvještaj mora biti podnesen do marta 2005).

Ovaj odjeljak daje pocetne preporuke o sadržaju i prezentaciji zbirnog izvještaja, kako bi se podržala konzistentnost i uporedivost rezultata širom Zajednice. Sve preporuke će se raspraviti unutar EAF Izvještavanja, koje će obezbijediti konacni Vodic o svim obavezama izvještavanja.

Zbirni izvještaj ima nekoliko ciljeva:

- On ispunjava obaveza izvještavanja Direktive u pogledu analiza pritisaka i uticaja od strane Država Clanica;
- Ako se koristi zajednicki format to će obezbijediti uporedivu osnovu za harmonizaciju upravljanja vodom na skali riječnog sliva između zemalja unutar međunarodnih oblasnih riječnih slivova (RBDs);
- Obezbeđuje transparentan pregled analiza & rezultata da s ekomunicara sa vladom, stakeholder-ima i javnošću.

Zbirni izvještaj poslan Komisiji trebao bi biti koncizan i dati pregled vodnih tijela, njihovog trenutnog stanja specifičnih uslova RBD. Zbirni izvještaj će biti dopunjeno obavezama izvještavanja unutar datih RBD-a. Predloženi elementi izvještavanja traženi za 2005 su sadržani u Tabeli 3.9.

Tabela 3.9 Elementi izvještavanja u skladu sa Clonom 15 “Pregled uticaja ljudskih aktivnosti na status površinskih voda i na podzemnu vodu”

- Kratak rezime relevantnih karakteristika RBD (karta oblasnog riječnog sliva, zašticenih područja, glavnih vodnih tijela, karta korištenja zemljišta);
- Rezime korištenih metoda (alati, pragovi vrijednosti, klasifikacije) i prepostavke date unutar analiza;
- Upucivanje na ostale obaveze u vezi sa izvještavanjem (član 5).

Izvještaj o Pritisima i Uticajima:

Preporuceno je da se slijedeće izradi kao izvještaj:

- Sveukupna karta vodnih tijela koja su procijenjena da su u riziku neispunjena njihovih okolišnih ciljeva;
- Zbirna karta za svaki opšti tip pritiska identifikovan u Aneksu II koja identificuje gdje (u kojim vodnim tijelima) je taj tip pritiska identifikovan kao jedan od glavnih uzroka rizika neispunjavanja okolišnih ciljeva (tj. za koji je pritisak identifikovan kao znacajan pritisak);
- Zbirna karta treba također ukljuciti pokazatelj varijacija u nivou neizvjesnosti postignutom u analizi pritisaka;
- Ove karte mogu biti prezentirane u GIS formatu. O ovome će se raspraviti sa radnom grupom za GIS.

Kao alternativa može se izraditi slijedeće:

- Sveukupna karta vodnih tijela koja su procijenjena da su u riziku neispunjena njihovih okolišnih ciljeva;
- Dodatna tabela koja pokazuje glavne izvore pritisaka (npr. supstance);
- Zbirna tabela o broju ili području/procentu vodnih tijela koja su u riziku neispunjena njihovih okolišnih ciljeva;
- Rezime glavnih pitanja/pritisaka u oblasnom riječnom slivu.

Bez obzira na format izvještavanja, zbirni izvještaj također treba ukljuciti informacije o:

- primjenjenim metodama, alatima, pragovima vrijednosti, okolišnim kvalitativnim ciljevima, šemama klasifikacije, itd. korištenim unutar analiza;
 - iznos (ne)izvjesnosti analize i rezultata. Detaljni RBD izvještaj može sadržavati dalje informacije o relativnom doprinosu monitoring podataka, modele i strucnu ocjenu unutar svake analize.
-

Dalje, detaljnije informacije trebaju biti dostupne na zahtjev za konsultaciju javnosti i stakeholder-a. Očekuje se da ove informacije mogu ukljuciti:

- Pregled dostupnih podataka o stvarnom statusu vodnih tijela (hemijski, ekološki status) koji se odnosi na okolišne ciljeve (lista vodnih tijela koja trenutno ne ispunjavaju svoje okolišne ciljeve);
- Lista znacajnih pritisaka u oblasnom riječnom slivu dalje podijeljenih u skladu sa Aneksom II, 1.4;
- Opis uticaja i njihova povezanost sa pritiscima;
- Oznacavanje rezultata analize pritisaka i uticaja sa sa kartama:
 - karta pregleda se oblasnim riječnim slivovima, lokalitetom i granicama vodnih tijela;
 - karte znacajnih pritisaka u oblasnom riječnom slivu;
 - karte vodnih tijela koja su procijenjena da su u riziku neispunjena ciljeva u 2015.

Nacin na koji je ova informacija pohranjena i ucinjena dostupnom ce naravno zavisiti od nacionano korištenih podataka i sredstava za izvještavanje.

Dalji zahtijevi izvještavanja mogu poteci iz procesa razvijanja RBMP-va u skladu sa Članom 13, WFD.

3.11 Pregled za površinsku vodu

Za površinske vode WFD sadrži mnogo specifičnih zahtjeva za analizu pritisaka i uticaja, dok određeni drugi aspekti zahtijevaju tumačenje i smjernice. Tako dok su neke određene supstance i aktivnosti identifikovane, ostavljeno je otvoreno pitanje šta to cini *značajan* pritisak. Uzimajući da to znači da bilo koji pritisak može doprinijeti neuspjehu u postizanju cilja, jasno je da je razumijevanje ciljeva koji su primjenjivi na vodno tijelo temelj za analizu pritisaka i uticaja. Budući da na pocetku analize nije poznato da li aktivnost može doprinijeti takvom neuspjehu, potrebno je neko poznavanje svih aktivnosti unutar slivnog područja. Analiza će onda pomoci da se identifikuju oni koji su značajni, i mora se zasnivati na nekoj formi konceptualnog razumijevanja, ili modelu, o tome kako aktivnost stvara pritisak koji uzrokuje uticaj. DPSIR okvir obezbjeduje korisnu strukturu za ovaj proces.

Priroda konceptualnog razumijevanja zajedno sa znanjem o karakteristikama vodnog tijela, će odluciti tip analize pritisaka i uticaja koja se može provesti. U praksi jedan opseg analiza će se koristiti rangirajući od jednostavnih do složenih. U nekim instancama jednostavne metode mogu obezbijediti jedinu dostupnu opciju, ali one se također mogu koristiti kao alati za prospekciju da se odluci da li su potrebne složenije metode, ili kao prva faza u jednom rekursivnom procesu.

Ovi glavni elementi mogu se dalje razložiti u listu ključnih zadataka i to je prezentirano kao rezime cek-liste kao u suprotnoj kucici teksta.

Rezime kljucnih zadataka za podzemnu vodu

Prikupljanje podataka za rjecni sliv (preduslov za analizu pritisaka i uticaja):

- Pristup ili uspostava baze podataka i sistema za upravljanje podacima za aktivnosti unutar oblasnog rjecnog sliva, i postojeći monitoring podaci.

Osnovne informacije specificne za vodno tijelo:

- Izdvojiti informacije o vodecim silama u slivnom području vodnog tijela;
- Identifikovati pritiske uzrokovane vodecim silama posebno vodeci racuna o onim pritiscima navedenim unutar Aneksa II 1.4;
- Izdvojiti podatke specificne za vodno tijelo, uključujući kvantitativne, hidromorfološke, fizичke, hemijske i biološke podatke;
- Identifikovati zavisna vodna tijela i vodna tijela od kojih vodno tijelo koje se razmatra zavisi kao i njihove slivove;
- Ako je relevantno, osigurati veze sa upraviteljima podataka za uzvodna ili nizvodna vodna tijela, uključujući strane organizacije.

Dodatane postojeće informacije i analize:

- Pregledati postojeće analize monitoringa vode, statusa, planova upravljanja itd.;
- Informacije prikupljene unutar postojeće legislative Evropske Zajednice (koristiti registar zaštićenih područja, Clan 6) i nacionalnu legislativu;
- Pregledati da li su dostupne metode sposobne da proizvedu tražene procjene.

Ciljevi (Clan 4):

- Odediti ciljeve koji se odnose na vodno tijelo.
- Procijeniti postojeće monitoring podatke (biološke, fizicko-hemijske i hidromorfološke), nasuprot okolišnih ciljeva, ili pretpostavljenih ekvivalentnih ciljeva;
- Razmotriti da li je analogni pristup slivu od pomoći.

Analiza pritisaka i uticaja, da se završi do 2004:

- Razviti prikladno konceptualno razumijevanje koje razmatra karakteristike vodnog tijela, slivnog područja, aktivnosti, vodecih sila, pritisaka, i ciljeva;
- Odabratи prikladne alate koji se zasnivaju na konceptualnom razumijevanju i dostupnosti podataka;
- Procijeniti osjetljivost vodnog tijela i zavisnih vodnih tijela na uticaj iz identifikovanih pritisaka, da se procijeni da li je vodno tijelo u riziku da ne ispuni ciljeve;
- Istražiti varijabilnost pritisaka i uticaja unutar sliva vodnog tijela – varijabilnost može pokazati da bi bilo od pomoći izvršiti dalju podjelu vodnog tijela u svrhu razvijanja prakticnog programa mjera;
- Osigurati da varijabilnost nije uzrokovana neizvjesnošću u izvoru podataka ili metoda;
- Provesti analizu istražujući promjene i trendove u aktivnostima i pritisak očekivan u periodu do 2015 i nakon toga;
- Ako je neuspjeh vjerovatan, pregledati izuzetke koji mogu biti primjenjivi (provizorna identifikacija kao izmijenjeno Clan 4.3, privremeno pogoršanje Clan 4.6.);
- Pregledati sve gornje korake kaok (i) više , ili bolji podaci postanu dostupni, (ii) novi alati za procjenu postanu dostupni, i (iii) kako se bude razvijalo iskustvo i ekspertiza.

Ucinci:

- Izvještaj o analizi pritisaka i uticaja unutar 3 mjeseca po završetku (Clan 15, Poglavlje 3.10.);
- Prva lista vodnih tijela "u riziku";

Koristiti rezultate analize da se informiše razvoj monitoring programa (Clan 8) i program mjera (Clan 11).

3.12 Pregled za podzemnu vodu

Rezime cek-liste ključnih zadataka za karakterizaciju tijela podzemne vode dat je u slijedecoj kucici teksta.

Rezime ključnih zadataka za podzemnu vodu

Pocetna karakterizacija.

Korištenje postojećih podatka:

- Prikupiti podatke o pritiscima na tijelo podzemne vode, posebno vodeći računa o onim pritiscima navednim unutar Aneksa II, 2, 2.1;
- Prikupiti informacije o uticajima na podzemnu vodu, posebno vodeći računa o onim pritiscima navedenim unutar Aneksa II, 2, 2.1, i obracajući posebnu pažnju na prirodne uslove;
- Pregledati postojeće podatke o monitoringu podzemnih voda (hemski i nivo vode), i podatke o zavisnim površinskim vodama i ekosistemima, vodeći računa o poznatim pritiscima i uticajima na tijelo podzemne vode, i okolišnim ciljevima koji su relevantni za tijelo (Cl. 4.);
- Razvoj konceptualnog modela proticaja podzemne vode, koji takođe inkorporira proticaj u/iz pripadajućih površinskih voda, i model za hemski sistem su preporučljivi kao osnova za razumijevanje i dokumentovanje tijela podzemne vode, i da se pomogne donošenju odluka;
- Procijeniti osjetljivost podzemne vode na zagadenje iz zabilježenih pritisaka zagadenja, da se procijeni da li je vjerovatno da će tijelo podzemne vode biti u riziku da ne postigne dobar hemski status;
- Procijeniti vodni bilans tijela podzemne vode, vodeći računa o zabilježenim kvantitativnim pritiscima, da se procijeni da li je vjerovatno da će tijelo podzemne vode biti u riziku da ne postigne dobar kvantitativni status;
- Razmotriti moguce odnose između tijela podzemne vode i vezanih mokvara;
- Razmotriti hemski i kvantitativni status da se odluci da li je za tijelo podzemne vode vjerovatno da će biti u riziku da ne postigne dobar status, uključujući procjenu vremenskog kašnjenja zagadivaca u akviferima;
- Pregled označavanja tijela podzemne vode može biti poduzet ako podaci o pritiscima i uticajima pokazuju da bi moglo biti korisno dalje podijeliti tijela u svrhu razvijanja praktičnog programa mjera. Međutim, bilo koja dalja podjela bi trebala biti u skladu sa 'pravilima' o definiciji tijela podzemne vode sadržanim u smjernicama Komisije.

Gdje nema nikakvih monitoring podataka za tijelo podzemne vode, vjerovatno prisustvo ili odsustvo pritisaka i uticaja treba se razmotriti kada se donosi odluka o vjerovatnom statusu tijela podzemne vode. Gdje je jasno iz monitoring podataka da je tijelo podzemne vode 'u riziku', ili gdje su podaci neadekvatni da se doneše odluka sa razumnim povjerenjem da je tijelo podzemene vode 'u riziku', proces treba nastaviti sa Daljom Karakterizacijom.

Dalja karakterizacija.

Ključne faze repliciraju Pocetnu karakterizaciju ali se oslanjaju na dodatne podatke i sofisticiranje tehnike analize.

4. Alati za pomoc u analizi pritisaka i uticaja

4.1 Predgovor i Pregled

Ovo Poglavlje se fokusira na alate koji su potrebni da se provede Opšti Pristup kako je naznaceno u Poglavlju 3 i pominje neke od onih alata koji su vec dostupni. Trenutno nema nijednog alata koji je sposoban da izvrši kompletну analizu pritisaka i uticaja za sve tipove vodnih tijela, i nije vjerovatno da će takav alat eventualno postojati. Stoga, ovaj Vodic opisuje specificne alate koji razmatraju jednu odredenu komponentu procesa ili okoliša (npr. procjena pritiska, površinska voda, podzemna voda, biologija). Rezultati iz više od jednog alata trebaju biti objedinjeni da bi se preduzela kompletna analiza pritisaka i uticaja vodnog tijela.

Prije upotrebe bilo kojeg od alata morate biti sigurni da je on prikladan za svrhu za koju ga želite koristiti. Morate imati jasno definisan cilj, tj. na koja pitanja želite da odgovorite, i trebate odabrati alat koji je sposoban da simulira pritisak i uticaj koji je razmatran i da obezbijedi tražene rezultate. Morate biti svjesni sposobnosti i ogranicenja svakog alata. Vodic daje nagovještaje za ove odluke.

U svakom Odjeljku i Aneksu IV opisan je jedan ili više primjera alata ili modela, ali je neophodno naglasiti da su oni upravo samo to – *primjeri koji nisu preporuceni od strane IMPRESS niti odobreni alati*. Vecina opisanih alata se trenutno koriste unutar zemalja clanica za funkcije slicne, ili moguce identicne onima traženim od strane WFD, i općenito je takva upotreba bila obavezna da bi se alat ukljucio. Postoji još mnogo alata, i nema sumnje da će postati dostupni u buducnosti.

Da bi bio ukljucen u ovaj vodic alat mora do nekog stepena biti formalizovan u niz pravila ili procedura. Međutim, one su se zasnivale na nekoj formi strucne ocjene, možda u formi, na primjer, široko zastupljenog konsenzusa među onima koji ih provode u praksi, trenutnom stanju naucnog saznanja, ili na iskustvu i ekspertizi pojedinca. Bilo bi pogrešno, stoga, misliti da su alati ovdje opisani nužno bolji od strucne ocjene pojedinca koji preduzima analizu pritisaka i uticaja. Vrijednost lokalnog znanja i iskustva ne treba se potcijeniti ili odbaciti u korist jednog formalinijeg procesa uvezanog sa strane. Oni koji preduzimaju analize moraju razmotriti uključivanje stakeholder-a, buduci da je vjerovatno da će oni uvesti komplementarno znanje i iskustvo.

Set alata razmatra cek-listu pritisaka (Odjeljak 4.2) i prospekcijske pristupe (Odjeljak 4.3). Cek-lista pritisaka sadržai nekompletну listu pritisaka koji trebaju biti razmotreni kao dio procjene pritisaka i uticaja. Upotreba tehnika prospekcije smatra se da je od najveće koristi u kratkorocnoj implementaciji Direktive. Odgovarajući Odjeljak se fokusira na primjere kako da se koriste odredene tehnike sa ciljem da se pojednostavi pristup analizi.

Opšti pristup se zasniva na logickom slijedu kljucnih faza, cija realizacija zahtijeva punu dostupnost alata i podataka. Nasuprot tome, Odjeljak 4.4 također razmatra trenutno stanje, gdje veliki dio ovih traženih sredstava nije dostupan, ili samo nije identifikovan. Stoga, on se fokusira na identifikaciju alata koji su potrebni da se odgovori na specificna pitanja. Ova identifikacija je provedena analizirajući odnose

izmedu pritisaka i uticaja kako i onih odnosa izmedu stanja i uticaja u pogledu ciljeva Direktive.

U Odjeljku 4.4 potreba za alatima se poredi sa postojanjem. Ovo je razdijeljeno u tri kategorije:

1. Potpuno dostupni alati koji su do nekog stepena formalizovani u jedan niz pravila ili procedura. Ovi alati su, kada je moguce, pokazani na primjerima kroz njihovu stvarnu primjenu koja uključuje uslove unutar kojih se oni mogu primijeniti. U tom slučaju, puni opis je prezentiran u Aneksu IV;
2. Alati koji su još u laboratorijskoj ili pilot fazi. Ova kategorija uključuje definisane metode koje još nisu implementirane u operativnom sistemu. One zahtijevaju dalji razvoj i inženjering da bi bile operativne. Međutim neki alati se mogu zamjeniti nekom formom strucne ocjene;
3. Nepostojeći alati. U ovom slučaju, potreba za razvojem, moguce uključujući istraživanje je navedena da se detaljno pokažu moguce praznine u aplikaciji.

Aneks V sadrži cetiri Odjeljka koja se odnose na tipove alata identifikovane unutar Opštег Pristupa. Ovi tipovi su:

- Prospektacija pritisaka i procjena;
- Kvantifikacija pritisaka zagadenja;
- Alati koji kombinuju pritiske sa procjenom uticaja – Modeli vodnih tijela; i
- Procjena uticaja.

4.2 Cek-lista Pritisaka

Cek-lista pritisaka sadrži nekompletnu listu pritisaka koja se treba smatrati kao dio WFD procjene pritisaka i uticaja. Lista se može smatrati kao podsjetnik vodećih sila i pritisaka koji se trebaju razmotriti te stoga predstavljaju preteku stvarne analize pritisaka i uticaja. Vodeće sile i pritisci unutar ove tabele su navedeni mješovito i nezavisno od toga da li su pomenuti putevi, ili izvori ili unos supstanci, itd.

Cek-lista pritisaka prezentirana je u dvije faze. Prvo, u Tabeli 4.1 pritisci su grupisani u cetiri glavne klase vodećih sila koje mogu uticati na različite kategorije vodnih tijela i sprijeciti ih da ispune ciljeve. Tentativna indikacija ovih vjerovatno mogućih odnosa data je u Tabeli 4.1. Ova tabela je ulaz u slijedecu nekompletnu listu pritisaka u Tabeli 4.2, budući da se brojevi u prvoj koloni Tabele 4.1 odnose na odgovarajuće linije u Tabeli 4.2. Molimo da uvažite da Tabele 4.2 odražava strukturu Tabele 3.1.

Tabela 4.1 Pritisici koji ce se razmatrati. Vidi Tabelu 4.2 za više detalja.

n°	VODECE SILE	Kategorija Vodnog Tijela				CILJEVI			
		Rijeke	Jezera	Priobalna / Tranzicijska	Podzemna voda	WFD (biote)	Voda iz slavine, NO3	Kupanje rekreatcija	Stanista, Ptice
10 Zagadenje									
11 Domacinstvo		x	x	x	x	x	x	x	
12 Industrija (operativna, istorijska)		x	x	x	x	x	x		
13 Poljoprivreda		x	x	x	x	x	x	x	x
14 Poljoprivreda /uzgoj ribe				x		x			
15 Šumarstvo		x	x	x	x				
16 Nepropusna područja		x	x	x		x		x	
17 Rudnici, kamenolomi		x			x	x			
18 Deponije smeca, mjesta za skladištenje		x		x	x	x		x	
19 Transporti		x	x					x	
20 Izmjena hidrološkog režima									
21 Zahvatanje (polj., industr., domac.)		x	x		x	x			x
22 Radovi na regulaciji proticaja		x		x		x		x	
23 Radovi za energiju iz hidrocentrala		x		x		x		x	
24 Uzgoj ribe		x				x			
25 Hladjenje		x						x	
26 Posješenje proticaja (transferi)		x		x		x		x	
30 Morfologija (promjene u)									
31 Poljoprivredne aktivnosti		x	x	x		x		x	x
32 Urbana naselja		x	x	x		x	x	x	
33 Industrijska područja		x	x	x		x		x	
34 Zaštita od poplava		x		x		x			
35 Operacije, održavanje		x		x		x			
36 Navigacija/plovidba		x	x					x	
40 Biologija									
41 Ribarenje/pecanje		x	x	x		x			
42 Uzgoj ribe/školjki		x	x	x		x		x	
43 Pražnjenje ribnjaka		x	x					x	x

Tabela 4.2 Nekompletanu listu Pritisaka koji ce se razmatrati

n°	IZVOR	Izvor unutar tipa izvora
10	DIFUZNI IZVOR	
12	urbana drenaža (uključujući oticanje)	industrijski/komerčijalni posjedi
11		urbana područja (uključujući kanalizacione mreže)
16		aerodromi
19		glavne ceste
19		željeznicke pruge i uredaji
19		luke
13	poljoprivredni difuzni	oranice, poboljšani travnjaci, miješane farme
13		usjevi sa interzivnom primjenom nutrijenata ili pesticida ili dugi periodi golog tla (npr. kukuruz, krompir, šećerna repa, loza, hmelj, voće, povrće)
13		pretjerana ispaša – dovodi do erozije
13		hortikultura, uključujući staklenike
13		primjena poljoprivrednog otpada na zemljište
15	šumarstvo	iskopavanje treseta
15		sadnja/priprema zemljišta
15		sjeca
15		primjena pesticida

n°	IZVOR	Izvor unutar tipa izvora
15		primjena dubriva
22		drenaža
19		zagadenje naftom
11	ostali difuzni	recikliranje kanalizacionog blata u zemljište taloženje iz atmosfere
19		odlaganje bagerom iskopane zemlje u površinske vode
19		brodogradnja/plovidba
	TACKASTI IZVOR	
11	otpadna voda	opcinska otpadna voda primarno domaćinstva opcinska otpadna voda sa glavnom industrijskom komponentom Oborinske vode i preljevanja u vanrednim situacijama privatna otpadna voda primarno domaćinstva privatna otpadna voda sa glavnom industrijskom komponentom luke
12	industrija	gas/benzin hemikalije (organske i neorganske) celuloza, papir & kartoni sukna /tekstili željezo i celik prerada hrane pivarstvo/distilerije elektronika i drugi korisnici klorisanih otapala/rastvaraca skladišta drveta/prerada drvene grade gradevinarstvo proizvodnja energije štavljenje kože brodogradilišta ostali manufaktturni procesi
17	rudarstvo	aktivni duboki rudnici aktivni površinski ugljenokopi /kamenolomi istraživanje i proizvodnja plina i nafte vadenje treseta napušteni ugljenokopi (i drugi) rudnici hrpe (uzvišenja) iskopane zemlje iz napuštenih rudnika uglja (i drugih) jalovinski nasipi (brane)
18	kontaminirano zemljište	stare deponije zatrpanog smeca urbana industrijska mjesta (organsko i neorgansko) ruralna mjesta vojni poligoni
13	poljoprivredni tackasti	tecnognojivo silaža i ostala hraniva korištenje tekucine za pranje ovaca i odlaganje deponije gnojiva hemikalije za farmu poljoprivredna pogonska ulja (goriva) poljoprivredne industrije
18	upravljanje otpadom	operativna mjesta za zatrpanje smeca operativne stanice za transfer otpada, otpadi za staro željezo, itd. primjena nepoljoprivrednog otpada na zemljište
14	akvakultura	kopneni uzgoj ribe /potocarka / akvakultura morski uzgoj riba u kavezima
12	manufaktura, korištenje i emisije iz svih industrijskih/poljoprivrednih sektora	prioritetne supstance prioritetne opasne supstance ostale relevantne supstance
	ZAHVATANJE	
21	smanjenje proticaja	zahvatanja za poljoprivredu zahvatanja za snabdijevanje pitkom vodom zahvatanja od strane industrije zahvatanja od strane ribogojilišta zahvatanja za proizvodnju energije pomoci vode zahvatanja od strane kamenoloma/površinski kopovi uglja zahvatanja za plovidbu (npr. snabdijevanje kanala vodom)
20	VJEŠTACKO DOPUNJAVANJE	
26		prihranjivanje/dopunjavanje podzemne vode
30	MORFOLOŠKO	
22	regulacija proticaja	brane hidro-elektrana

n°	IZVOR	Izvor unutar tipa izvora
21		rezervoari za vodosnabdijevanje
22		brane za zaštitu od poplava
22		skretnice
22		ustave
36	upravljanje rijekom	fizicka izmjena kanala inžinjerijske aktivnosti poljoprivredno poboljšanje poboljšanje ribogojilišta zemljšna infrastruktura (izgradnja puteva/mostova) bagerisanje
36	upravljanje tranzicijskim i priobalnim vodama	bagerisanje na ušcu/priobalu izgradnja marina, brodogradilišta i luka otimanje zemljista od mora i polderi potkopavanje obalnog pijeska (bezbjednost)
30	drugo morfološko	barijere
	DRUGO ANTROPOGENO	
12		smece/istresanje pepela
11		odlaganje mulja u more (istorijski)
33		rudnicki (drenažni) prolazi/tuneli koji uticu na proticaj podzemne vode
40		eksploracija/uklanjanje drugih životinja / biljaka
10		rekreacija
41		ribarenje/pecanje
40		uvedene vrste
40		uvedene bolesti
10		promjena klime
31		drenaža zemljista

4.3 Prospektijski pristup unutar opštег pristupa

Cij prospektijskog pristupa je da se pomocu jednostavne procjene istaknu ona vodna tijela kaoj su jasno "u riziku" ili "nisu u riziku" da ne ispune ciljeve u 2015. Ovo se može desiti bilo da je trenutno stanje dovoljno dobro ili suviše loše, i ako nema ocekivane promjene u pritiscima. U poređenju sa opštim pristupom, prospektijski pristup može se provesti bilo kojim redom (procijeniti stanje, procijeniti nedostatak ili izvjesnott uticaja) koristeci procjenu vodeće sile kao zamjenu pritisaka. Shodno tome, prospektijski pristup se prevashodno zasniva na postojecim podacima, ne na modeliranju; na drugi nacin tražena transparentnost pristupa ne bi mogla biti zadovoljena.

Tri primjera tehnika prospekcije treba spomenuti za slijedeće slucajeve:

1. Ako su dostupni samo podaci o pritisku, njihova prospekcija se može koristiti kao nagovještaj rizika neipunjjenja cilja;
2. Ako su vodeće sile pravilno procijenjene i izracunate na malim područjima, i mogu se koristiti da se stratificiraju podaci o posmatranju;
3. Ako su samo podaci o posmatranju (stanje) dostupni. U ovom slučaju, analiza pritiska prepostavlja se da će biti primijenjena gdje je uoceno neželjeno stanje.

Primjer za Slučaj 1: U slučaju kada podaci o stanju nisu dovoljni da se procijeni stvarni uticaj, moraju se koristiti tehnike koje koriste samo podatke o pritisku. LAWA procedura prospekcije pritiska je razvijena za svrhu grupisanja znacajnih pritisaka, koja pokazuje koja vodna tijela mogu biti u riziku i koji se elementi statusa (biološki, supstance) trebaju razmotriti u monitoring programu. U nekim slučajevima, podaci koju su vec grupisani na osnovi drugih direktiva (npr. direktiva

o urbanim otpadnim vodama) mogu se koristiti. Ova procedura je korisna cek-lista onoga što će vjerovatno imati uticaj.

Drugi dio ove LAWA prospektivske procedure je pomenut u Aneksu koji se bavi procjenom uticaja.

Tabela 4.3 Primjeri kriterija za znacajne pritiske: Njemacki LAWA alat za Prospektiju Pritisaka

Pritisci: tackasti izvori	Kriteriji
Javni pogoni za preciščavanje kanalizacije >2000 PE (izvedeno iz Direktive o Tretiranju Urbanih Otpadnih voda)	<ul style="list-style-type: none"> - Godišnja zapremina ispuštanja vode; - Populacija (P) i ekvivalenti populacije (PE); - Opterecenja supstancama u skladu sa Aneksom I Njemacke Direktive o Otpadnoj vodi; - Godišnja opterecenja prioritetnim supstancama, supstance iz direktive o kvalitativnim ciljevima, i za riječni sliv specifične supstance, do sada su ove supstance ogranicene direktivama o vodi.
Industrijsko direktno ispuštanje	<ul style="list-style-type: none"> - Izjava o sistemima u skladu sa IPPC Direktivom = zagadivaci u skladu sa EPER; - Godišnja opterecenja biljaka sa obavezom izvještavanja skladu sa IPPC Direktivom: razmatranje odredene velicine praga vrijednosti za godišnje opterecenje 26 supstanci (cf. Tabela 1: Velicina pragova vrijednosti; EPER); - Godišnja opterecenja prioritetnih supstanci, supstance iz direktive o kvalitativnim ciljevima, i supstance specifične za riječni sliv, do sada su ove supstance ogranicene direktivama o vodi; - Pogoni prehrambene industrije >4000 EP.
Oborinska voda / kombinovana ispuštanja otpadne vode	<ul style="list-style-type: none"> - Ispuštanje otpadne vode iz urbanog područja >10 km²; - Urbana područja se mogu procijeniti npr. na nazi CORINE-landcover, pomnoženo sa koeficijentima ispuštanja.
Ispuštanja sa toplinskim opterecenjem	Ispuštanja sa toplinskim opterecenjem > 10 MW.
Ispuštanja soli	Ispuštanja > 1 kg/s klorida.
Pritisci: difuzni izvori	Kriteriji
Difuzni izvori su općenito anketirani dok su inventure preduzete za podzemne vode. Normalno ovi podaci se mogu koristiti također za opis površinskih vodnih tijela (ovo se ne primjenjuje na eroziju sa površina sa nagibom > 2%). Ako nisu dostupni nikakvi rezultati iz opisa podzemnih voda, slijedeće vrijednosti se mogu koristiti za procjenu difuznih pritisaka:	
	<ul style="list-style-type: none"> - Urbano zemljište > 15 % - Poljoprivreda = 40 % - Šećerne repe, krompiri i kukuruz = 20% od poljopriv. zemlj. - Zemljište za posebne usjeve (vinogradi, voće, povrće...) = 5 % od poljoprivrednog zemljišta - Kontaminirano zemljište = Individualni slučaj
Zahvatanje vode	Kriteriji
Zahvatanje bez recirkulacije > 50 l/s	
Regulacija proticaja vode	Kriteriji
Antropogene barijere	Parametar "antropogene barijere" (Anketa staništa vodotoka): ≥ 6
"Mrtva" zona vode	Parametar "mrtva zona vode" (Stream habitat survey): = 7
Morfološke izmjene	Kriteriji
Morfološke izmjene	Anketa staništa vodotoka i uporedivi podaci

OECD-Vollenweider pristup klasifikacije jezera razvijen je da se procijeni vjerovatnoca da jezero dosegne određeno troficko stanje kao rezultat unosa

nutrijenata (uglavnom Fosofora). Može se koristiti kao alat za prospekciju, naročito kada se stvarno stanje može porebiti sa mogućim prirodnim. Procedura nije dalje opisana u ovoj smjernici, kao što se može naci u literaturi i nacionalnim sistemima klasifikacije za jezera.

Primjer za Slučaj 2: EuroWaternet (EEA, vidi Poglavlje 6 i Aneks V) koristi vodeće sile da stratificira grupu riječnih monitoring stanica. Pribavljeni reprezentativni niz podataka iz posmatranja pokazuje jasno razgranice razlike u kvalitetu vode u skladu sa vjerovatnocom da pritisak rezultira iz prisustva vodečih slia u slivovima. Pod uslovom da je osnova za stratifikaciju konstruisana sa malim elementarnim područjima (npr., u Francuskoj, prosjecna velicina je 90 km^2), one zastupaju statističke populacije slivova vodnih tijela.

Reprezentativni niz podataka iz posmatranja može se koristiti can be used da se procijene vremenski trendovi (za nitrati, amonijak, itd.). Korištenje jednostavnih tehniki filtriranja dozvoljava da se uklone medugodišnje promjene u ispuštanju rijeke, obezbjeđujući tako statisticku procjenu trenda unutar scenarija "uobičajenog posla".

Ovaj pristup koristi samo procene podatke i jednostavne podatke o vodećim silama, prevashodno CORINE *land cover* i populacijski cenzus.

Primjer za Slučaj 3: U slučaju da su samo monitoring podaci dostupni, rezultati klasifikacije kvaliteta vode su upotrebljivi kao alati za prospekciju. Korisnici će morati uzeti u obzir ogranicenja ovih šema u odnosu na djelokrug ciljeva Direktive. Zahtjevi su navedeni u Poglavlju 3.5. Primjeri su uključeni u Aneks na Poglavlje 4.

Jedan primjer – Njemacki LAWA alat za procjenu uticaja – predlaže upotrebu pragova vrijednosti za rezimee rezultat klasifikacije za vodno tijelo ka alate za prospekciju. Drugi primjer – tehniku bilansa kvaliteta vode (WQA) (vidi Poglavlje 6) – može pomoci da se identificiše koja vrsta pritiska će vjerovatno biti uključena. WQA obraduje indekse kvaliteta iz mjerene koncentracije, tako čineći razlicita pitanja vezana uz kvalitet vode uporedivima, ako su korištene klasifikacije uporedive. Pitanja koja određuju sveukupno stanje vodnog tijela mogu biti precizno odredena porednjem pitanja vezanih za kvalitet vode. Premda WQA i EuroWaternet pocinju sa istim podacima (sa mjesta monitoringa), oni prikupljaju komplementarne procjene pitanja kvaliteta rijeke koja obezbjeđuju snažnu prospektiju vodnih tijela koja uzrokuju probleme.

HMWB Vodic nudi neke alate da se identificišu hidromorfološki pritisci i njihovi uticaji (vidi [WFD CIS Vodic Dokument Br. 4 o Jako Izmijenjenim Vodnim Tijellima / HMWB](#)). Poglavlje 3.4 i Aneks na Poglavlje 4 daju rezime saznanja o glavim korištenjima (vodećim silama), vezanim fizickim izmjenama i uticajima.

4.4 Osnovna Razmatranja o Korištenju Numerckih Modela

Matematicki modeli ekoloških, hidrogeoloških i geohemijskih sistema mogu se koristiti da se simulira kretanja vode, i ponašanje i transport zagađivaca unutar vodnih tijela. Modeli uzimaju više formulara i pitanja nakoja treba odgovoriti (npr. 'koji je vjerovatni hemijski status tijela podzemne vode?'), dostupnost podataka i vrjeme i dopstupni fondovi su svi relevantni za razmatranje u odlucivanju koja ce

složenost modela biti korištena. Opcenito, što je veca složenost modela, to su veci zahtijevi podataka i potrebno je više vremena i novaca da se to završi. Shodno tome, preciznost robusnog numerickog modela može biti veca od one koja se može postići korištenjem jednostavnijeg modela. Međutim, u kontekstu karakterizacije vodnih tijela unutar WFD ima mnogo pitanja na koja se može odgovoriti pomocu jednostavnog modela.

Preporucuje se iterativni pristup, gdje procjenivaci pocinju sa jednostavnim konceptualnim razumijevanjima ili anlitickim modelima i prebacuju se na matematičke modele samo gdje se cini da su vodna tijela u riziku, ili gdje je razvijen detaljan program mjera. U mnogim slučajevima jednostavni analiticki modeli bice adekvatni da dozvole procjenu ponašanja zagadivaca (kontaminanta), međutim u određenoj situaciji bice potrebni složeniji numerički modeli.

Procjenjivaci mogu koristiti numericke modele da izvrše predviđanja o efektima zagadivanja iz kombinovanih tlačastih i difuznih izvora ne šire tijelo podzemne vode i na zavisne površinske vode i ekosisteme, i da se predvide efekti zahvatanja i vještackih prihranjivanja na vodne resurse. Dalje, razvoj numerickog modela pomaže procjenjivacima da:

- identifikuju ogranicenja podataka i saznanja;
- predvide uticaje iz jednog broja pritisaka zagadenja na udaljene receptore;
- predvide uticaje iz jednog broja pritisaka zahvatanja ili vještackog prihranjivanja na vodne resurse, uključujući bilo koje uticaje ne tijela površinske vode i zavisne akvaticke ekosisteme;
- izvrše predviđanja o ponašanju i transportu zagadivaca;
- uključe prostornu i vremensku varijabilnost u predviđanja modela (što cesto nije moguce sa jednostavnijim analitickim modelima).

4.5 Identifikacija alata: Poredanje potrebe sa postojecim i Primjeri

IMPRESS vodič se bavi uticajima i pritiscima. Stoga su alati identifikovani u skladu sa dva vodeća principa: ili oni čine moguće da se kvantifikuju pritisci, prepostavljajući da to vodi do uticaja ili oni omogućuju da se procijeni stanje (uticaj je procijenjen kroz promjenu u stanju).

Ova identifikacija je provedena za glavne kategorije vodnih tijela, tj., rijeke, jezera i ribnjake, podzemne vode i tranzicijske vode. Neko alati mogu ocito biti zajednicki za više kategorija. Da se pojednostavi traženje, pritisci su grupisani po identičnoj funkciji (npr. ispuštanja nutrijenata), uprkos samih izvora.

Identifikacija alata je ilustrovana gradnjom cetiri matrice, jedna za svaku kategoriju vodnog tijela. Sve tabele imaju istu strukturu: ciljevi su dati kao zaglavljiva kolone, i pritisci u linijama. Svaka celija predstavlja "grupu alata" za koju se shvatilo da će obezbijediti očekivanu informaciju. Kod boje celija kvalificira postojanje *najmanje jednog alata* kojim se može kvantifikovati pritisak i procijeniti pripadajući uticaji. Cijeli bez znacenja su označeni sa "NA" za "nije primjenjivo". Procjena stanja se smatra kao opšti alat koji se odnosi na komponente kategorije, i dat je u zaglavljivu liniju svake.

4.5.1 Alati za rijeke

Tabela 4.4 Procjena stepena dostupnosti alata zapotrebnih za rjecna vodna tijela

RIJEKE	WFD				Zašticena područja		
	Fiziko-hemija	Flora	Beskičmenjaci	Riba	Pitka voda, nitrati	Kupanje, rekreacija	Stanjšta, Ptice
Kategorije alata: 1: Alati dostupni i implementirani 2: Alati dostupni ali ne implementirani 3: Nema dostupnog alata							
Kvantifikacija pritiska po grupi pritiska							
ZAGAĐENJA							
Nutrijenti	1	2	2	2	1	1	NA
Opšti uslovi	1	2	2	1	1	1	1
Toksini	2	2	2	2	2	2	2
Patogeni	NA	NA	NA	NA	2	2	NA
VODNI REŽIM							
Zahvatanja, derivacija, kapacitet	2	3	3	2	NA	NA	3
Promjena režimu poplava	NA	2	2	2	NA	NA	2
Proimjena u režimu niske vode	2	3	2	2	NA	NA	2
Jaka promjena u ispuštanju	2	3	2	2	3	3	2
MORFOLOGIJA							
Prekid u longitudinalnom toku	NA	NA	3	2	NA	NA	3
Artificijalizacija korita	3	3	3	3	NA	NA	3
Održavanje, radovi na koritu rijeke	3	3	3	3	NA	3	3
Promjena toka rijeke	NA	3	3	2	NA	NA	3
Promjena u karakteru stijene(facie*)	3	3	3	2	NA	NA	2
Artificijalizacija obala	NA	2	3	2	NA	NA	3
Razaranje /zatvaranje aneksa	3	3	3	2	3	NA	3
BIOLOGIJA							
Direktno hvatanje	NA	NA	NA	2	NA	NA	3
Upravljanje ribarenjem	NA	NA	NA	2	NA	NA	NA
Uvodenje vrsta	NA	2	2	3	NA	NA	3
Uvodenje bolesti	NA	NA	NA	3	NA	NA	3
Procjena stanja	1	1	1	2	1	1	2

Napomena, da postoje klasifikacije obično ne procjenjuju razliku bioloških elemenata u prirodnom statusu kako se traži od WFD, Annex V, 1.2. Stoga su njihovi rezultati ogranicene vrijednosti, ali trebaju se koristiti u prvoj procjeni u 2004 (dalje objašnjenje u Poglavlju 3.6).

Alati za kvantifikaciju pritiska i uticaja su dostupni samo za ogranicen broj tipova pritiska, koji se većinom bave sa opterecenjima organskim i nutrijentnim zagadenjima. Razmatrajući grupe alata, samo 10% od ovih grupa može se tumaciti na primjeru implementiranih alata. Suprotno tome, veliki broj grupa (oko 45% svake) još uvijek zahtijeva napore bilo za implementaciju ili naučni razvoj, uglavnom u procjenama vezanim za morfologiju.

Kvantificiranje pritiska bi idealno bilo izvršeno koristeci monitoring podatke. Međutim, takvi podaci ne postoje u mnogim okolnostima, ili nisu praci. Stoga, postojeći alati koriste alternativne informacije da se kvantificira pritisak. Za informacije o poljoprivrednom pritisku, informacije za tip tla, poljoprivrednu aktivnost i strategiju upravljanja su obradene, dok za efluente iz kanalizacije one mogu zahtijevati ekvivalent populacije za ulazne informacije za pogon i tip obrade.

Ucinak iz alata mora se kombinovati sa drugim alatom koji kombinuje informacije o pritiscima sa reprezentacijom vodnog tijela primatelja. Stoga, na primjer, pritisak koji rezultira iz zahvatanja se prvo kvantificira i onda se kombinuje sa informacijama o riječnom sistemu da se odredi stvarni uticaj.

Trenutno implementirani alati koji se bave **pritiscima zagadenja** (primjeri su uzeti iz MONERIS, Nopolu, SENTWA, vidi Aneks IV) nisu fundamentalno razliciti. U skladu sa zahtijevima zemlje, i potrebama izvještavanja, neki procesi su manje ili više detaljniji, kako je pokazano dole, (detaljnija prezentacija i reference su obezbijedene u Aneksu IV):

- Njemacki MONERIS (Modeling Nutrient Emissions in River Systems) procjenjuje pomocu razlicitih puteva unos nutrijenata u riječne slivove slivnog područja Njemackog Baltickog Mora. Model se zasniva na geografskom informacionom sistemu (GIS), koji uključuje digitalne karte kao i ekstenzivne statisticke informacije i monitoring podataka u rijekama, podzemnoj vodi, drenažnim efluentima i efluentima iz tlačastih izvora. Glavni putevi zagadenja vode su razmotreni u , u odsustvu ad hoc saznanja i podataka, oni su obradeni zahvaljujući sabranim koeficijentima. Jedna posebna karakteristika razvoja modela je da su razliciti pod-modeli validirani koristeci nezavisne nizove podataka, na primjer model podzemne vode je razvijen sa posmatranim koncentracijama azota u podzemnoj vodi a ne na bazi posmatranih opterecenja nutrijentima u rijekama;
- Nopolu sistem obuhvata puni opis karakteristika koje se odnose na vodu bilokoje teritorije, npr. glavnog grada Francuske u kojem je progresivno implementiran. Odnosimo hidrološke i administrativne raspodjele upravlja sistem putem posebnih linkova (veliki gradovi ispuštaju u udaljene rijeke) ili preklapanjem informacija izvedenih iz GIS tabele kao što je CORINE *land cover*. Važna karakteristika sistema je mogucnost da se prikupe i razdijele rezultati u bilo kojoj razmjeri, odgovarajući tako specifickim zahtijevima u vezi sa izvještavanjem. Sistem je orijentisan prema procjeni stanja, kvantifikaciji pritiska i analizi uticaja, fokusirajući se na temeljitu eksploraciju posmatranih podataka. Kalkulacija emisija cilja na izracunavanje stvarnih opterecenja, uzimajući veci broj obaju monitoring podataka iz obimnih izvora i prikupljenih statističkih podataka za izvore za područje;
- SENTWA model 'Sistem za evaluaciju transporta nutrijenata do površinske vode' simulira emisije nutrijenata iz poljoprivrede ("pognojavanje") do površinske vode. To je polu-empirijski model koji kvantificira poretku magnituda emisija nutrijenata. On kvantificira ukupno opterecenje N i ukupni P (kg ili tona N/P; kg ili tona N/P po ha) na godišnjoj ili mjesecnoj bazi i po riječnom slivu u belgijskom Flandersu.

Trenutni napor da se uporede modeli pritiska zagadenja od nutrijenata je proveden od strane EUROHARP inicijative (detalji su dostupni na <http://www.euroharp.org>

sajtu). Na žalost, radni raspored se ne uklapa sa izvještavanjem za 2004, ali bi trebao pomoci u kasnijim fazama implementacije direktive.

Veliki broj alata za modeliranje uticaja u rijekama, od koji je SIMCAT (vidi aneks) primjer, razvijeni su i kalibrirani. Ovi modeli su ipak vecinom razvijeni da simuliraju fizicko-hemijske mehanizme, i ne pomažu da se procijene nova pitanja uvedena od strane Direktive.

Nijedan implementirani alat sposoban da procijeni uticaj promjena u hidrološkom režimu ili morfologiji ne može se identifikovati. Medutim, prethodno dostupni podaci o ispuštanju i elevaciji mogu se koristiti da se izrade ad hoc indikatori. Na primjer, uslovi mriještenja štuke, efikasnost precki za prelaz ribe ili uticaj punjenja brana, itd. mogu biti procijenjeni koristeci statisticke podatke izracunate iz podataka o dnevnom ispuštanju i jednostavnih odnosa elevacija-ispuštanje. Glavna praznina je trenutni nedostatak referentnih podataka koji se primjenjuju na svako razmatrano vodno tijelo: kolika je elevacija vode preko livade, koliko je ispuštanje na opremljenoj ustavi, koliko "malih" poplava ima тамо?

Alati za procjenu stanja su cesto dobro dokumentirani i dostupni. Oni koriste monitoring podatke koji se mogu primijeniti i vjerovatni uticaji izvesti iz njih.

Vecina zemalja su razvile svoje vlastite sisteme klasifikacije koji pokazuju neke razlike u konceptu. Finski sistem klasifikacije kvaliteta vode (vidi Aneks IV) razvijen je kako bi se dale informacije o upotrebljivosti vode za ljudske svrhe. On uzima u obzir samo elemente ekološkog kvaliteta, koji imaju direktni uticaj na upotrebljivost vode. On tretira sva vodna tijela na slican nacin, ne praveći nikakve razlike izmedu razlicitih vodnih kategorija ili tipova vodnih tijela. Klasifikacije se zasniva vecinom na elementima hemijskog kvaliteta, ali također na nekim biološkim elementima kao što su higijenski indikatori, klorofil i cvjetanja algi. Kriteriji i pragovi vrijednosti koncentracija mogu se naci u Aneksu.

Šema Klasifikacije Rijecnih Ekosistema u Engleskoj i Velsu, ciji su pragovi vrijednosti prezentirani u Aneksu, koristi mrežu 8 fizicko-hemijskih determinanti koja se primjenjuje na mjesta monitoringa. Korišteni fizicko-hemijski kvantiteti mogu se dobiti iz posmatranih podataka ili modeliranog ucinka. Klase 1 i 2 se smatraju kao reprezentativni uslovi prikladni za salmonidne i ciprinidne riblje populacije.

Njemacki alat za procjenu, uspostavljen od strane LAWA (Državna Radna Grupa o Vodi) procjejuje stanje vodnog tijela iz dostupnog okolišnog monitoringa. U kontrastu sa ostalim alatima, on razmatra prikupljene kriterije, uključujući troficno stanje riječne mreže. Procjena vjerovatnoće da dobri ekološki ili hemijski uslovi neće biti postignuti tokom perioda posmatranja je provedene u skladu sa pravilom detaljno datim u Aneksu.

Francuski SEQ cilja da razmotri sve odjeljke vodnog sistema (rijeku, jezera, podzemne vode, tranzicijske vode) i njihove komponente (voda, biologija, morfologija). Stanje je procijenjeno poređenjem pragova vrijednosti uspostavljenim za relevantne grupe determinanti koje razmatraju tip upotrebe. Ovaj pristup koristi sve dostupne informacije i propise, na racun odredenog stepena složenosti. Više detalja je dato u Aneksu IV.

Rezime koji se odnosi na alate prikladne za rijeke

Mnogi alati su dostupni, ali na žalost, oni se fokusiraju na klasicno zagadenje koje se može izracunati i modelirati. Potrebni su mnogi razvoji za hidrološke pritiske. U ovom slučaju, zajednicki niz indikatora mogao bi biti definisan, podržan lokalnom identifikacijom relevantnih pragova vrijednosti. Morfološki i biološki pritisci, koji nisu dobro razumljivi, zahtijevaju razvoje kako bi se provela procjena ekološkog stanja, uključujući veze sa staništima i pticim životom u priobalnim područjima.

4.5.2 Alati za jezera i ribnjake

Tabela 4.5 Procjena stepena dostupnosti alata potrebnih za jezerska vodna tijela.

JEZERA	WFD				Zaštitena područja		
	Fizičko-hemija	Flora	Beskućenjači	Riba	Pitka voda, nitrati	Kupanje rekreacija	Staništa, Ptice
Kategorije alata: 1: Alati dostupni i implementirani 2: Alati dostupni ali ne implementirani 3: Nema dostupnog alata							
Kvantifikacija pritiska po grupi pritiska							
ZAGAĐENJA							
Nutrijent	1	1	NA	NA	1	NA	NA
Opšti uslovi	2	2	3	2	1	2	3
Toksini	2	3	3	2	2	3	3
Bacili	NA	NA	NA	NA	3	2	NA
VODNI REŽIM							
Zahvatanja	2	2	3	3	NA	NA	NA
Promjene u periodu visoke vode	2	3	NA	3	NA	NA	3
Promjene u periodu niske vode	2	3	3	3	NA	NA	3
Upravljanje povlacenjem (vode)	2	2	2	2	2	3	3
MORFOLOGIJA							
Artificijalizacija obala	NA	2	3	2	NA	NA	2
Razaranje priobalnih područja	2	2	3	2	NA	NA	2
BIOLOGIJA							
Direktna hvatanja	NA	NA	NA	2	NA	NA	3
Upravljanje ribarenjem	NA	NA	NA	2	NA	NA	3
Uvodjenje vrsta	NA	3	3	2	NA	NA	2
Uvodjenje bolesti	NA	NA	NA	2	NA	NA	3
Procjena stanja	2	1	3	2	1	1	2
	Finski alat za procjenu, SEQ-lacs.						

Alati za kvantifikaciju pritiska i uticaja koji kvantificiraju opterecenja zagadivacima se ne razlikuju od onih koji su primjenjivi za rijeke i o njima se ovdje ne raspravlja ponovo. Najuopšteniji alat koji daje procjenu uticaja je OECD model (poznat kao "Vollenweider-ov model"), vec pomenut u "odjeljku prospekcije". Može se koristiti

za preciznije procjene a ne samo prospektiju, po uslovom da su dostupni tacniji ulazni podaci o opterecenjima i vremenu obnavljanja.

Buduci da su mnoga jezera nastala izgradnjom brana, uticaj povlacenja vode na kvalitet vode je istraživan u mnogim zemljama. Selektivni modeli povlacenja vode su korišteni u 1980-im da se implementiraju pravila za upravljanje branom koja su sposobna da promijene termalnu stratifikaciju pohranjenih voda i ogranicice eutrofikaciju.

Paralelo s tim, mnoge studije su bile posvecene razumijevanju odnosa izmedu promjena nivoa vode (zbog upotrebe vode) i biološkog funkcionisanja obala. Svrha je bila dvojaka: povecati ljepote vodnog tijela, narocito tokom turisticke sezone, i smanjiti štetne uticaje izgradnje rezervoara.

Unatoc cinjenici da rezultati ovih pristupa ne mogu biti razmatrani kao potpuno implementirani alati, oni se mogu koristiti kao osnova za istraživanje, narocito ako su strucnjaci koji su radili na ovim vodnim tijelima još uvijek u poziciji da pomogu implementaciju Direktive.

Alati za procjenu stanja su implementirani na rutinskoj bazi samo u ogranicenom broju zemalja koje prate ove vode. Vecina se primarno bavi pitanjima eutrofikacije, što rezultira obiljem literature. Za procjenu rizika neispunjena ciljeva za vode koje se koriste za pitku vodu i kupanje, podaci o uskladenosti sa EU-direktivama 75/440/EEC (površinska voda namijenjena za zahvatanje za pitku vodu) i 76/160/EWG (vode za kupanje) mogu biti korišteni.

Rezime koji se odnosi na alate prikladne za jezera

Razmatrajuci grupe alata, doslovno nijedan se ne može tumaciti na primjeru implementiranih alata. Za oko polovicu od njih još uvijek treba uložiti napor za implementaciju, ostali zahtijevaju naučno razvijanje, uglavnom procjena vezanih za hidrološki režim. Ponovo postoji nedostatak alata koji opisuju uticaje na razlike sastava vrsta i obilja u prirodnom stanju bioloških elemenata.

4.5.3 Alati za podzemnu vodu


Karte osjetljivosti podzemne vode ili pokazatelji su korisni alati za procjenjivanje vjerovatnog uticaja pritisaka zagadenja tokom procesa karakterizacije. Uzimajuci u obzir više faktora, osjetljivost ili ranjivost podzemne vode na zagadenje iz pritiska zagadenja na površinu zemlje može se rangirati. Tipicne metode rangiranja ranjivosti uzimaju u obzir više parametara uključujući:

- Prisustvo, prirodu i debljinu tla, uključujući svojstva stanjivanja;
- Prisustvo, prirodu i debljinu plitkih (nanosa) naslaga, uključujući svojstva stanjivanja;
- Mehanizam proticaja podzemne vode u akviferu (npr. dominantni matricni, pukotinski, dvojno porozni);
- Dubina nivoa vode.

Karte ranjivosti podzemne vode, koje se zasnivaju na regionalnoj procjeni koristeci sistem koji se bazira na indeksima mogu se koristiti kao alat za prospektiju da se brzo procijene relativne skale uticaja koji dolaze iz pritisaka. One mogu biti korisne

da se procijeni da li su tijela podzemene vode ‘u riziku’ od izvora zagadenja u pocetnoj karakterizaciji.

Procjene osjetljivosti podzemnenih voda mogu se kombinovati sa modelima pomašanja difuznih izvora zagadenja, kao što su oni razvijeni za nitrile u Nizozemskoj (**STONE**; detalji dostupni unutar http://www.riza.nl/projecten_nl.html sajta) ili za pesticide u UK (**POPPIE**; detalji dostupni unutar http://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca/meds/Prog_Int/ICES/ICES_e.htm sajta), da se razmotre sveukupni rizici za kvalitet vode na skali tijela podzemnih voda.



Slika 4.1 Visoko i nisko osjetljiva tijela podzemne vode (Ljubaznošcu UK Groundwater Forum-a).

Modeli podzemne vode: Modeliranje proticaja podzemne vode je korisno iz tri glavne svrhe. Prvo, može biti od pomoći za predviđanje vjerovatnih uticaja zahvatanja i vještackih dopunjavanja ne tijelo podzemne vode i pridružena vodna tijela, i shodno tome za procjenjivanje da li je vjerovatno da će tijelo podzemne vode postići dobar kvantitativni status. Drugo, razvoj robusnog modela proticaja podzemne vode je neophodni preduslov za bilo kakvo modeliranje transporta kontaminanata preduzeto kao dio analize pritisaka zagadenja na to tijelo. Konačno, model je dragocjen kasnije u WFD procesu za razvijanje efektivnog programa mera i za upravljanje vodnim tijelom.

Modeli proticaja podzemne vode također, tipično, simuliraju interakciju podzemne vode sa ostalim dijelovima hidrološkog ciklusa. Interakcije između podzemne vode i površinskih voda i mocivara mogu biti simulirane, što je vitalno za predviđanje interakcija između površinskih vodnih tijela i njihovih dodijeljenih tijela podzemne vode.

Modeli resursa podzemne vode uzimaju mnoge oblike, od jednostavnih, normalnih analitickih modela vodnog bilansa ulaza i izlaza vode u/iz tijela podzemne vode, do složenih numerickih modela sistema proticaja podzemne vode unutar tijela.

Jednostavni modeli uključuju standardna analitička rješenja za efekte zahvatanja na elevaciju nivoa vode. Opšte dostupni alati kao što je **Aquifer Win[®]** (detalji su dostupni na <http://www.aquiferanalysis.com/modelsum.thm> sajt) i **P-Test** su vec dostupni da se dozvoli analiza podataka o ispuštanju bušotina kako bi se predvidili uticaji na nivoe vode.

Za regionalne studije ili gdje je potrebna složenija analiza **MODFLOW** (detalji su dostupni na <http://water.usgs.gov/software/modflow.html> sajt) numerički model proticaja podzemne vode izrađen od strane United States Geological Survey je u širokoj upotrebi i dostupan je kao besplatan softver. Alternativni kodovi, kao što je **MIKE-SHE** (detalji su dostupni na <http://www.dhisoftware.com/mikeshe/> sajt) se također koriste u jednom broju Država Članica da se simulira proticaj podzemne vode na skali sliva.

Kada se razumije režim proticaja podzemne vode onda je moguce razmotriti efekte pritisaka zagadenja. Jedan niz alata vec postoji koji može biti od pomoći, uključujući **ConSim** (detalji su dostupni unutar <http://www.environment-agency.gov.uk/subjects/waters/groundwater> sajta) analitički model izrađen od strane Okolišne Agencije (Engleska & Vels) koji koristi tehnike vjerovatnoće da predviđa uticaj na kvalitet podzemne vode iz kontaminacije tla i površinskih ispuštanja. Gdje su prikladniji složeniji kodovi **MODFLOW** (detalji su dostupni unutar <http://water.usgs.gov/software/modflow.html> sajta) može se kombinovati sa besplatnim softverom za kodove transporta kontaminanta, **MT3D** ili **MT3DMS** (detalji su dostupni unutar <http://hydro.geo.ua.edu/mt3d/> sajta) da se predvide uticaji iz tlačastog izvora zagadenja. Vlasnicki pre-procesori su također dostupni za **MODFLOW**.

Za difuzno zagadenje, postojeći numerički modeli su manje od pomoći, međutim, procjene osjetljivosti podzemne vode su dragocjen alat za procjenu rizika za kvalitet podzemne vode u ovim okolnostima. [Okvirna Direktiva o Vodama](#) ne diferencira između podzemne vode u razlicitim stratumima – sve podzemne vode zahtijevaju isti stepen zaštite od zagadenja. Međutim, uticaj koji će pritisak zagadenja vjerovatno imati na podzemnu vodu razlikuje se od mjesta do mjesta, zavisno od hidrogeoloških svojstava temeljnog tla, nanosa i cvrstih geoloških struma. Shodno tome, za dati pritisak zagadenja, uticaj na status tijela podzemne vode, i potencijalni program mjera će varirati u razlicitim akviferima.

4.5.4 Alati za tranzicijske vode

Alati za procjenu stanja nisu još uvijek u potpunosti razvijeni i možda oni nisu u potpunosti definisani buduci da ne postoji potpuni dogovor širom naučne zajednice. Najbolje obradena pitanja su ponovo ona povezana sa uzrocima eutrofikacije i korisnim upotrebama koje su vodene obavezama u vezi sa javnim zdravljem.

Alati za kvantifikaciju pritiska i uticaja koji se odnose na ispuštanja nutrijenata opisani su u Odjeljku za rijeke. Najprominentnija razlika je postojanje HARP/Nut i HARP/Haz smjernica dogovorenih Ospor Konvencijom, sa izuzetkom Harp/Nut

GL6, trenutno procijenjenom unutar Euroharp programa ranije pomenutog (vidi Aneks).

Harp/Nut smjernice nisu "alat", ali one obezbjeđuju koherentan okvir za kvantificiranje opterecenja nutrijentima (i organskom materijom) ispuštenih u more i tranzicijske vode, uporedenih i kalibriranih sa riječnim fluksovima gdje se ovo poređenje primjenjuje. Ovo je važno napomenuti buduci da su rezultati stoga vrlo transparentni, te tako olakšavaju informisanje javnosti. Alati za procjenu zagadenja ranije pomenuti eksplicitno se odnose na ove smjernice i izracunati ucinci zadovoljavaju zahtjeve smjernica u pogledu formata: prema sredstvima (kanalizacija, pogoni za preciščavanje, itd.) i prema izvoru (domaci, industrijski, itd.) tako pripremajući definiciju mjernih programa za borbu protiv zagadenja.

Međutim, treba izvršiti neka prilagodavanja da se dozvoli izvještavanje od strane vodnog tijela buduci da Ospar traži ulazne podatke samo za more.

Tabela 4.6 Procjena stepena dostupnosti alata potrebnih za priobalna & tranzicijska vodna tijela.

PRIOBALNA – TRANZICIJSKA	WFD						Zaštitena područja
	Fizičko-hemija	Flora	Beskičmenjaci	Ribe	Uzgoj školjki	Kupanje / rekreacija	
<u>Kategorije alata:</u> 1: Alati dostupni i implementirani 2: Alati dostupni ali ne implementirani 3: Nema dostupnog alata							Primjedbe o metodama i traženim podacima
Kvantifikacija pritiska po grupi pritiska							
ZAGAĐENJA							
Nutrijenti	1	2	3	2	2	3	3
Opšti uslovi	2	2	3	2	2	3	3
Toksini	2	3	3	2	2	2	1
Bacili	NA	NA	NA	NA	NA	2	NA
VODNI REŽIM							
Promjena u plimnom režimu	2	2	3	2	2	NA	3
Promjena u ponovnoj raspodjeli nanosa uzrokovana strujama	2	3	3	3	2	NA	2
Jaka promjena u proticaju	3	2	3	2	2	NA	2
MORFOLOGIJA							
Prekid u longitudinalnom toku	NA	NA	3	2	NA	NA	3
Održavanje, modifikacija korita	2	2	3	3	NA	NA	2
Promjena obalne linije	NA	3	3	3	2	NA	3
Artificijalizacija obale i priobala	NA	2	3	3	NA	NA	3
Promjena u hidro/sediment karakteru stijena (facies)	3	3	3	3	NA	NA	3
Zatvaranje meduplimnog područja	NA	2	2	2	2	NA	2
BIOLOGIJA							
Direktna hvatanja	NA	NA	3	2	NA	NA	3
Uvodjenje vrsta	NA	3	3	3	NA	3	3

Uvođenje bolesti	NA	NA	3	3	NA	NA	3	
Procjena stanja	1	2	3	2	1	1	3	Na primjer SEQ-ETM

Važni uticaji na tranzicijske vode se odnose na promjene u hidrološkom i plimnom režimu koje rezultiraju iz postavljanja brana na rijekama i razvodima i iz radova na izgradnji luka i navigacionih radova. Jedan primjer koji koristi strucnu ocjenu za procjenu uticaj je uključen u Aneks na Poglavlje 6.

Rezime koji se odnosi na alate prikladne za priobalne i tranzicijske vode

Postoji nedostatak alata za procjenu pritiska i uticaja u ovom tipu vodnog tijela. Više od polovice grupe alata potпадa pod treći slučaj, gdje je potrebno istraživanje, druga polovica zahtijeva implementaciju.

4.5 Rezime zaključaka

Premda identifikacija dostupnih alata ne može biti završena, može se jasno vidjeti da mnogi zahtjevi direktive ne mogu biti razmotreni jednostavno putem odabira i implementacije nabavljenog kompjuterskog programa.

Pozitivan zaključak je da alat za prospekciju pokriva znatan spektar kategorija vodnih tijela, pritisaka i ciljeva. Neki od njih su u mogućnosti da obezbijede analizu trendova, unutar osnovnog scenarija. Stoga se može očekivati da analiza tražena u 2004 može vecinom biti ispunjena na bazi postojećih alata.

Negativan zaključak je da originalne ideje direktive, procjenjujući pritiske koji uzrokuju uticaj na biologiju i ekološki status, nisu pokrivene dostupnim alatima i da će njihov razvoj zahtijevati istraživanje u mnogim slučajevima, ne samo inžinjeringu.

Stvari o kojima se raspravljalo u ovom Poglavlju zaslужuju dalje istraživanje. Predloženo je da rada grupa treba ostati u kontaktu kako bi podijelila iskustva implementacije. To bi omogućilo kontinuiranu identifikaciju potreba, dostupnosti i prakticnosti potrebnih alata za implementaciju smjernica.

5. Informacijske potrebe i izvori podataka

Opis opštег pristupa koji je potreban za analizu uticaja i pritisaka naveo je mnogo tipova informacija i podataka koji će biti potrebni. Oni se mogu podijeliti u one koji su općenito opisni za sliv i njegova vodna tijela (tj. oni se ne odonse posebno ni na pritiske niti na uticaje), podaci koji opisuju pritiske, i podaci koji opisuju uticaje. Do sada su zahtijevi u vezi sa podacima bili specificirani općenito za površinske vode, sa nešto više detalja za podzemne vode.

Sa svim informacijama i podacima vjerovatno je da su najbolji i najdostupniji gotovi izvori nacionalni ili regionalni nizovi podataka unutar države klancice. **Nije** namjera ovog Vodica da pobroji takve izvore. Vodic zaista pokazuje **koji** tipovi podataka mogu biti korisni u analizi uticaja i pritisaka, **zašto** podaci mogu biti korisni, i daje **Izvor na evropskoj skali** za informacije, ako on postoji. Stoga kolona "Izvor" u sljedećim tabelama nije popunjena u potpunosti. Kompetentne vlasti koje provode analize pritisaka i uticaja trebale bi biti inovativne kako bi prikupile dovoljno podataka, na primjer pitajući grupe stakeholder-a koje mogu posjedovati korisne zapise (ribari i pecaroške grupe ce imati ne primjer, podatke o ulovljenoj ribi lokalne grupe za divlji svijet ce imati korisne ekološke podatke).

Preporучuje se da se, gdje je to moguce, podaci prikupljaju u digitalnoj formi i da se koriste unutar GIS-a.

Za ANEKS II, 1.1 "Karakterizacija površinskih tipova vodnih tijela" i 1.2, "Ekoregioni i površinski tipovi vodnih tijela" se prepostavlja da su dovršeni prije nego što pocne analiza pritisaka i uticaja. Stoga se ovo Poglavlje fokusira na izvore informacija relevantnih za 1.4, Identifikaciju Pritisaka, i 1.5, Procjenu Uticaja.

Tip podataka, koji se trebaju prikupiti, ce se prvo satojati od podataka o vodnom tijelu (tip, morfologija, geografski i meteorološki termini, biološki i fizicko-hemijski uslovi), zato što je to polazna tacka za analizu pritisaka i uticaja. Dalje, podaci o postojecim upotrebljama (podaci o pritiscima iz urbanih, industrijskih i poljoprivrednih tackastih i difuznih izvora, o zahvatnju vode, regulaciji toka vode, morfologiji i korištenju zemljišta) i o stanju vodnog tijela su neophodni.

Zbog kratkog raspoloživog vremena za završetak prve analize pritisaka i uticaja, Ovdje bi se trebali koristiti uglavnom postojeći podaci, prikupljeni na osnovu kriterija koji su prikladni za izvršenje, nadopunjajući ovo nedavno prikupljenim informacijama gdje je to potrebno. Prikupljeni podaci se mogu koristiti u skladu sa Poglavljem 4 (Alati) za analizu pritisaka i uticaja. Da se procijeni rizik od neispunjavanja okolišnih ciljeva, ekološki status i stoga biološki i hemijski status i osjetljivost vodnog tijela moraju biti evaluirani. Moraju biti prikupljeni podaci koji obezbijeduju opis vodnog tijela i njegovog sliva, identifikaciju antropogenih pritisaka i procjenu uticaja na bazi procene biologije i hemije.

Svaka Država Klanica ce imati ralicite tipove, izvore i kolicinu informacija. Moguce je identifikovati jedan broj kategorija podataka koji će biti zajednicki za sve Države Klanice. Važna kategorija su ostale postojeće EC Direktive, djelimično spomenute u WFD, Aneks II, 1.4. Ove direktive obezbijeduju informaciju o određenom tipu pritiska

(npr. Direktiva o Urbanim Otpadnim Vodama) ili one sadrže okolišne standarde (npr. Direktiva o Nitratima). Takve direktive obezbjeduju informacije o razlicitim pritiscima. Drugi tipovi informacija mogu biti postojeci Nacionalni Zahtijevi, kao što su Nacionalne Šeme Klasifikacije, inventure tražene od strane Nacionalne Legislative, itd.

U Tabeli 5.2.1 "Informacije o pritiscima" i Tabeli 5.2.2 "Informacije o uticajima" direktive koje su pomenute u WFD Aneks II, 1.4 i stoga moraju biti razmotrene, pobrojane su prve.

5.1 Opšte Informacije

5.1.1 Opisne Informacije relevantne za vodna tijela

Tip podataka	Upotreba	SW	GW	Izvor
Vodna tijela				
Tip vodnog tijela	Polazna tacka za analizu pritisaka i uticaja. Prostorni opseg	4	4	
Prostorni opseg		4	4	
Meteorološki				
Kišne padavine	Vodni bilansi.	4	4	Nacionalne Meteorološke Službe, EEA, druge Evropske
Temperatura		4	5	
Geografski				
Topografija	Identifikovati drenažna područja za vodna tijela.	4	4	Kartografske službe, EEA, druge Evropske
Geologija cvrstog tla	Karakteristike akvifera. Vodna hemija.	4	4	Nacionalne Geološke Ankete i Instituti
Geologija nanosa	Osjetljivost osnovnog akvifera. Karakteristike oticanja i drenaže sliva.	4	4	Nacionalne Geološke Ankete i Instituti
Tla	Osjetljivost osnovnog akvifera. Karakteristike oticanja i drenaže sliva.	4	4	Nacionalne Geološke Ankete i Instituti
Nagib tla (%)	Karakteristike oticanja i drenaže sliva.	4	5	
Morfologija kanala, priroda morskog dna	Procijeniti status i osjetljivost vodnog tijela ili procijeniti pritiske	4	5	
Korištenje zemljišta				
Urbana područja	Preliminarna prospekcija za tackaste izvore zagadenja.	4	4	Nacionalne i regionalne statističke službe, CORINE-Landcover (EEA)
Poljoprivreda	Preliminarna prospekcija za tackaste i difuzne izvore zagadenja.	4	4	Poljoprivredna uprava, „Nacionalne i poljoprivredne sružbe, CORINE-Landcover, (EEA)
Industrijsko zemljište	Preliminarna prospekcija za tackaste izvore zagadenja.	4	4	CORINE-Landcover, (EEA)
Rudarstvo/kamenolomi	Preliminarna prospekcija za tackaste izvore zagadenja.	4	4	
Komercijalno šumarstvo	Preliminarna prospekcija za tackaste i difuzne izvore zagadenja.	4	4	CORINE-Landcover, (EEA)
Obradivo zemljište (nezasijane oranice)	Preliminarna prospekcija za difuzne izvore zagadenja.	4	4	CORINE-Landcover (EEA)
Rekreacija, npr. golf tereni	Preliminarna prospekcija za tackaste i difuzne izvore zagadenja.	4	4	
(Obrazac korištenja)	Preliminarna prospekcija za tackaste i difuzne izvore zagadenja.	4	4	

5.1.2 Kljucni stakeholder-i koji mogu biti ukljeceni u IMPRESS analizu

Kljucni Stakeholder-i	Gdje oni mogu pomoci sa informacijama i eksperzizom
Strucnjaci iz Ministarstava (poljoprivrede, saobracaja, urbanizma, ekonomije, ...)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Obezbijediti podatke za karakterizaciju (za podzemnu i površinsku vodu): <ul style="list-style-type: none"> hidrološko znanje o ponašanju (podzemnih) vodnih tijela; - vodece sile; - pritisci; - promjene u stanju vodnog tijela; - uticaj pritiska na status vode. ➤ Identifikacija kljucnih stakeholder-a; ➤ Procjena implementacije i efekta postojeće legislative zajednice, uopšte ali također i u vezi sa zašticenim područjima; ➤ Karakteriziranje upotreba vode i njihove važnosti u pogledu pritisaka; ➤ Definisanje koherentnih metodologija za procjenu kljucnih varijabli na nivou Države Clanice.
Službe Vodosnabdijevanja , Sektori korisnici vode & stakeholder-i (farmeri, industrijalci, itd.)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Obezbijediti podatke za karakterizaciju (vidi gore); ➤ Obezbijediti ulazne podatke za procjenu pritisaka.
Okolišne NVO-e	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Identifikovati kljucna okolišna pitanja; ➤ Procjena okolišnih uticaja.
Stakeholder-i / gradansko društvo / javnost	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Obezbijediti specifične ulaznepodatke za procjenu pritisaka.
Istraživaci/Strucnjaci (obično kao konsultanti pomenutih stakeholder-a)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procijeniti uticaje pritisaka na vodni status (npr. pomocu modeliranja).

5.2 Informacije o pritiscima

5.2.1 Informacije o tackastim izvorima zagadenja

Tip podataka	Upotreba	Izvor
Direktiva o Urbanim Otpadnim Vodama (91/271/EEC) Podaci i Izvještaji	Procjena mesta Urbane Otpadne vode i njihovih ispuštanja. Praceni parametri su BPK5, HPK, ukupna suspendirana materija i za ispuštanja u osjetljiva područja koja su podložna eutrofikaciji ukupni fosfor i ukupni azot.	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Direktiva o Integrисanoj Prevenciji Zagadenja (96/61/EC) Podaci i Izvještaji	Usporedna mjesta ovlaštena unutar IPPC Direktive i njihova ispuštanja. Za dalju karakterizaciju uzeti u obzir detaljnu prirodu aktivnosti.	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji, EPER
Aktivnosti ovlaštene u svrhu Direktive 76/464/EEC – Zagadenje vode ispuštanjem određenih opasnih supstancei	Usporedne lokacije aktivnosti ovlaštenih unutar ove Direktive. Za dalju karakterizaciju uzeti u obzir detaljnju prirodu aktivnosti.	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji, EPER
Direktiva o Pitkoj Vodi 75/440/EC	Informacije o kvalitetu površinskih voda koje se koriste kao voda za pice (fizicki, hemijski i mikrobiološki parametri su	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji

Tip podataka	Upotreba	Izvor
	posmatrani u redovnim intervalima)	
Direktiva o Vodi za Kupanje 76/160/EEC	Informacije o kvalitetu vode vodnih tijela koja služe kao vode za kupanje (posmatrani su mikrobiološki, fizicki, hemijski parametri i ostale supstance, koje indiciraju zagadjenje)	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Direktiva 78/659/EEC o kvalitetu slatkih voda kojima treba zaštita ili poboljšanje kako bi se podržao riblji život	Informacije o kvalitetu slatkih voda (fizicki i hemijski parametri su posmatrani) vezano za život riba	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Direktiva 79/923/EEC o kvalitetu voda potrebnom za uzgoj školjki	Direktiva uspostavlja minimalne kriterije kvaliteta koji se moraju zadovoljiti za vode za ugoj školjki (priobalne i brakicne vode): fizicko-hemijski i mikrobiološki parametri; obavezne granicne vrijednosti i vodici vrijednosti ovih parametara; minimalna ucestalost uzorkovanja i referentne metode analize ovih voda.	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Aktivnosti ovlaštene u svrhu Direktive o Podzemnoj vodi (80/68/EEC)	Usporedne lokacije aktivnosti ovlaštenih unutar Direktive o Podzemnoj vodi. U daljoj karakterizaciji razmotriti detaljnu prirodu aktivnosti odlaganja.	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji, EPER
Primjena poljoprivrednih dubriva / podaci o prodaji. Upotreba podataka gdje su vec dostupni		Poljoprivredna uprava
Aktivnosti ovlaštene u svrhu Direktive 1999/31/EC	Direktiva o zatrpanju smeca. Direktiva daje informacije o kolidini otpada koji je završio na deponijama za zatrpanje. Usporedne lokacije aktivnosti regulisanih za Direktivu o zatrpanju smeca. U daljoj karakterizaciji razmotriti detaljnu prirodu aktivnosti.	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji, EPER
Mjesta regulisana unutar Direktive o Opasnostima od Vecih Nesreca (Seveso) (96/82/EC)	Cilj Direktive je prevencija vecih nesreca. Ona uključuju ogranicavanje opasnih supstanci. Usporedne lokacije aktivnosti regulisanih za Direktivu o Opasnostima od Vecih Nesreca. U daljoj karakterizaciji razmotriti detaljnu prirodu aktivnosti.	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji, EPER
Direktiva o Nitratima(91/676/EEC) odredena područja	Procjena oslobananja poljoprivrednih nitrata.	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
OSPAR Smjernice za Harmoniziranu Kvantifikaciju i Procedure Izvještavanja za Nutrijente (HARP-NUT)	Procjena ispuštanja nitrata.	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
OSPAR Smjernice za Harmoniziranu Kvantifikaciju i Procedure Izvještavanja za Opasne Supstance (HARP-HAZ)	Procjena ispuštanja opasnih supstanci	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Jame za zakopavanje životinja nakon epidemija životinjskih bolesti.	Identifikovati lokacije zakopavanja znacajnijeg broja (>50) životinjskih trupla u svrhu kontrole bolesti.	Veterinarsko nadgledanje
Poznati tackasti izvori iz kontaminiranog zemljišta, stare deponije smeca, rudnici, itd.	Identifikovati ključna mjesa koja su vjerovatno tackasti izvori, ali nisu regulisana gore pomenutim direktivama	
Prelijevanja oborinskih voda iz kanalizacionih sistema	Identifikovati oborinska prelijevanja koja se ispuštaju u zemlju	Vodoprivredne uprave
Atmosferska depozicija	Identifikovati regije koji su podložni	

Tip podataka	Upotreba	Izvor
Zeljeznicke linije i bankine uz puteve (herbicidi)	Identifikovati željeznicke linije i primijenjene herbicide	
Cjevovodi za distribuciju nafte	Identifikovati lokaciju pod-površinskih naftovoda	
Odvodni kanali sa glavnih puteva	Identifikovati gdje glavni autoputevi (putevi itd.) imaju odvode u zemlju. U daljoj karakterizaciji identifikovati mјere prevencije zagadenja.	
Potencijalno zagadjuje aktivnosti (npr. industrija, površinski kopovi, benzinske stanice)	Identifikovati područja gdje postoje brojni potencijalni tackasti/koncentrisani izvori	
Stope ispuštanja u tlo	Dalji detalji o ispuštanjima identifikovanim gore (dalja karakterizacija)	
Hemijski sastav ispuštanja	Status efluenta (dalja karakterizacija)	

5.2.2 Informacije o difuznim izvorima zagadenja

Tip podataka	Upotreba	Izvor
Direktiva o Nitratima(91/676/EEC) odredena područja	Identifikovati područja akvifera sa visokim ili rastucim koncentracijama nitrata	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Direktiva o Licenciranju Pesticida (91/414/EC)	Informacije o korištenju pesticida	Uprave za Licenciranje Pesticida
Direktiva 98/8/EC o Biocidnim Proizvodima	Informacije o korištenju Bioci dnih Proizvoda.	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Direktiva o Pitkoj Vodi 75/440/EC	vidi 5.2.1 "Tackasti izvori" (neki od pomenutih podataka mogu dati informacije o razlicitim pritiscima ili uticajima, tako da je moguce da su navedeni na više mjesta)	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Direktiva o Vodi za Kupanje 76/160/EEC	vidi 5.2.1 "Tackasti izvori"	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Direktiva 76/464/EEC – Zagadenje vode ispuštanjem određenih opasnih supstanci	vidi 5.2.1 "Tackasti izvori"	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Direktiva 78/659/EEC o kvalitetu slatkih voda kojima treba zaštita ili poboljšanje kako bi se podržao ribljí život	vidi 5.2.1 "Tackasti izvori"	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Direktiva 79/923/EEC o kvalitetu voda potrebnom za uzgoj školjki	vidi 5.2.1 "Tackasti izvori"	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Primjena poljoprivrednih dubriva / podaci o prodaji. Upotreba podataka gdje su vec dostupni		Poljoprivredna uprava
OSPAR Smjernice za Harmoniziranu Kvantifikaciju i Procedure Izvještavanja za Nutrijente (HARP-NUT)	Procjena unosa nitrata	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
OSPAR Smjernice za Harmoniziranu Kvantifikaciju i Procedure Izvještavanja za Opasne Supstance (HARP-HAZ)	Procjena unosa opasnih supstanci	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Sub-aerial deposition (EMEP)	vidi 5.2.1 "Tackasti izvori"	
Željeznicke linije i bankine uz puteve (herbicidi)	vidi 5.2.1 "Tackasti izvori"	
Naftom ispunjeni cjevovodi	vidi 5.2.1 "Tackasti izvori"	
Hemijski sastav ispuštanja	vidi 5.2.1 "Tackasti izvori"	

5.2.3 Informacije o zahvatanju vode

Tip podataka	Upotreba	Izvor
Zahvatanja vode u RBD: <ul style="list-style-type: none"> - kolicina zahvatanja; - srednji dnevni proticaj i ispuštanje u rijeku u niskom proticaju; - promjene nivoa jezera; - fizicko-hemijski uslovi; - uslovi sedimenta; - postoje ili predložene šeme za vještacko nadopunjavanje podzemne vode; Mora se uzeti u obzira da je moguce da zahvatanja vode mogu biti nezakonita.	Identifikovati (ili procijeniti u slučaju nezakonitih zahvatanja) zahvatanja sa znacajnim efektom na vodno tijelo (vodni resursi, hemijski status, morfologija)	Vodoprivredne uprave, kompanije za snabdijevanje pitkom vodom
Zahvatanje vode u RBD koja se koristi za snabdijevanje pitkom vodom	Identifikovati pojedinacna zahvatanja koja se koriste za snabdijevanje pitkom vodom > XX m ³ /d ili snabdijevanje > XX osoba. Potrebno je identifikovati zaštitena područja pitke vode.	Vodoprivredne uprave, kompanije za snabdijevanje pitkom vodom
Direktiva o Pitkoj Vodi 75/440/EC	Moguce informacije o lokacijama zahvacene vode	Nacionalne Arhive Podataka i Izveštaji
Aktivnosti ovlaštene za svrhu Direktive 80/68/EEC	Usporedne lokacije aktivnosti ovlaštene unutar Direktive o Podzemnoj vodi. U daljoj karakterizaciji razmotriti detaljnju prirodu aktivnosti	Nacionalne Arhive Podataka i Izveštaji

5.2.4 Informacije o regulaciji toka vode

Tip podataka	Upotreba	Izvor
Informacije o promjenama u prirodnom režimu toka ili nivou podzemne vode	Identifikovanje regulacija sa znacajnim efektom na prirodni režim toka ili nivo podzemne vode	Vodoprivredne uprave
Kolicina u slijed ustava u RBD	Procjena kontinuiteta rijeke za vodene organizme.	Vodoprivredne uprave, plovidbene vlasti
Broj i kapacitete rezervoara u RBD	Procjena kontinuiteta rijeke i prirodnog režima toka	Vodoprivredne uprave
Neprolazne vještacke barijere, npr. brane	Procjena kontinuiteta rijeke za vodene organizme	Vodoprivredne uprave
Opseg zona "mrtve" vode	Procjena kontinuiteta rijeke za vodene organizme	Vodoprivredne uprave
Profil rijeke, struktura riječne obale / Anketa staništa vodotoka	Procjena morfologije i moguceg uticaja na biologiju	Vodoprivredne uprave
Nivo podzemne vode		Vodoprivredne uprave
Regulacija proticaja pomocu ispuštanja vode		Vodoprivredne uprave
Strukture za zaštitu od poplava	Procjena morfologije i moguceg uticaja na biologiju	Vodoprivredne uprave

5.2.5 Informacije o morfološkim pritiscima

Tip podataka	Upotreba	Izvor
Strukture riječne obale / Anketa Staništa Vodotoka	Procjena morfologije i moguci uticaj na biologiju	Vodoprivredne uprave
Kolicina i slijed ustava u RBD	Vidi 5.2.4. "Regulacija toka vode"	Vodoprivredne uprave, plovidbene vlasti
Opseg zona "mrtve" vode	Vidi 5.2.4. "Regulacija toka vode"	Vodoprivredne uprave
Neprolazne vještacke barijere	Vidi 5.2.4. "Regulacija toka vode"	
Profil rijeke	Vidi 5.2.4. "Regulacija toka vode"	
Strukture za zaštitu od poplava	Vidi 5.2.4. "Regulacija toka vode"	
Razvoj na plavnim ravninama		

5.2.6 Informacije o pritiscima iz obrazaca korištenja zemljišta

Tip podataka	Upotreba	Izvor
Urbana područja	Procjena unosa supstanci, modifikovani režimi toka, erozija tla itd.	Poljoprivredna uprava, Nacionalne arhive podataka, Nacionalne i regionalne statisticke službe, Nacionalne i poljoprivredne službe, CORINE-Landcover
Poljoprivreda (ako je moguce dalje podijeljena na:		
• Obradivo zemljište;		
• Šecerna repa, kormpiri & kukuruz;		
• Zemljište za posebne usjeve;		
• Ekvivalent jedinica životinja po hektaru);		
Industrijsko zemljište		
Rudarstvo, kamenolomi		
Rekreacija, npr. golf tereni, akvaticki tematski parkovi		
Komercijalno šumarstvo		
Obradivo zemljište (nezasijane oranice) (Obrazac upotrebe)		

5.2.7 Informacije o ostalim pritiscima

Tip podataka	Upotreba	Izvor
Ostala postojeca EC legislativa		Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Polderi / od vode oteto zemljište		
Invazivne vrste		Vlasti za (upravljanje) prirodu (om) i grupe za divlji svijet
Vještacka nadopunjavanja podzemnih voda u RBD	Identifikovati šeme vještackog nadopunjavanja da se ustanovi uticaj na nivoe podzemne vode; kontaminacija podzemne vode.	Vodoprivredne uprave

5.3 Informacije o uticajima

5.3.1 Informacije o osjetljivosti / ranjivosti vodnih tijela

Tip podataka	Upotreba	Izvor
Statisticki klimatski podaci	Informacija o osjetljivosti vodnih tijela, npr. u pogledu supstanci- ili ispuštanja topline	Klimatski podaci
Anketa Staništa Vodotoka (rijeku) uključujući dubinu, kolicinu ustava, itd.	Karakterizacija rijeka	Okolišni podaci
Stope toka (rijeku)	Karakterizacija rijeka	Mjerenje ispuštanja
Morfologija (jezera):	Karakterizacija jezera	Okolišni podaci

Tip podataka	Upotreba	Izvor
- srednja dubina vode - srednja širina vode - tip stratifikacije (miješanja) - zapremina, vrijeme zadržavanja (Vollenweider-model)		
Podaci o osjetljivosti podzemnih voda	Podaci o tlu i prisustvu nanosa i tipu. Dubina nivoa vode. Mehanizam proticaja podzemne vode (npr. sistem sa dominantnim pukotinskim ili matricnim proticajem)	Nacionalna Geološka ili Anketa Tla / Institut
Direktive o Vodi za Kupanje (76/160/EEC) i Pitkoj Vodi (98/83/EC)	Osjetljivost uslijed postojecih upotreba.	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Direktiva o pticama (79/409/EEC) Direktiva o Prirodnim staništima divlje faune i flore (92/43/EEC)	Moguce informacije o osjetljivosti područja	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Mjerenja koncentracija mogucih zagadivaca u vodnom tijelu	Informacije o osjetljivosti vodnog tijela u pogledu ispuštanja zagadivaca	Okolišni podaci

5.3.2 Podaci o okolišu

Tip podataka	Upotreba	Izvor
Direktive o Vodi za Kupanje (76/160/EEC) i Pitkoj Vodi (98/83/EC)	Procjena statusa	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Kriteriji u skladu sa Direktivom o Ribljem Životu 78/659/EEC	Posmatranje ispod relevantnih ispuštavaca topote, u pogledu temperature	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Fizicko-hemijske supstance Aneks VIII WFD i kriteriji dati od strane 76/464/EEC-Direktive	Procjena hemijskog statusa	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Monitoring podaci o kvalitetu podzemne vode - supstance sa standardima iz clana 17; - provodljivost; - supstance relevantne za clan 4 ciljevi zavisnih sistema.	Pregled postojecih podataka iz zahvatanja podzemne vode i monitoring bušotina za dokaz o uticajima	Nacionalni programi monitoringa kvaliteta vode ; nužno nadgledanje aktivnosti unutar Direktive 80/86
Informacije o hemijskom statusu vodnog tijela iz npr. Nacionalnih Šema Klasifikacije, "Stanje okoliša" tipskih izvještaja, itd.	Procjena hemijskog statusa	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Informacije o biološkom statusu vodnog tijela iz npr. Nacionalnih Šema Klasifikacije, "Stanje okoliša" tipskih izvještaja, itd.	Procjena statusa	Nacionalne Arhive Podataka i Izvještaji
Informacije o npr. životinjskim i biljnim vrstama iz Medunarodnih konvencija kao što su Ramsar Bureau, the Emerald network, informacije koje su prikupljene ili druge klasifikacije kao što su UNESCO World Heritage Sites, Biosphere Reserves itd.	Procjena statusa	
Fitoplankton (ANEKS V, WFD) - Trofici status	Procjena eutrofikacije.	
Makrofiti i Fitobentos (ANEKS V, WFD)	Procjena morfologije i organskih pritisaka	Nadgledanje okoliša, uključujući i ono od strane grupa za divlji svijet
Benticka Fauna beskicmenjaka	Procjena organskih pritisaka	Nadgledanje okoliša,

Tip podataka	Upotreba	Izvor
(ANEKS V, WFD): - Saprobnii status; - AQEM-Evaluacija.		uključujuci i ono od strane grupa za divlji svijet
Riblja fauna: Sastav vrsta i obilje	Procjena kontinuiteta rijeke i morfologije	Nadgledanje okoliša, uključujuci i ono od strane grupa za divlji svijet, ribara, grupa pecaroša, itd.
Anketa staništa vodotoka	Procjena morfologije rijeka	Vodoprivredna uprava

6. Primjeri trenutne prakse relevantne za WFD analizu pritisaka i uticaja

Aneks V sadrži studije slučaja prezentirane od strane članova IMPRESS radne grupe kao primjere trenutne prakse (rezimirano u Tabeli 6.1 dole). U obezbjedenju studije slučaja članovi grupe su prihvatili odgovornost da obezbijede dalje informacije, što se tice onoga što je zaista poduzeto sa studijom, kako je to proslijedeno nakon završetka te kako se slicne metode mogu i drugdje koristiti.

Treba istaci da one nisu prezentirane kao primjeri najbolje prakse u implementaciji analize pritisaka i uticaja kako je traženo od strane WFD. Ovo je iz dva razloga. Kao prvo, malo ili ako uopšte i jedna analiza pritisaka i uticaja je provedeno u odgovoru na WFD. Ove studije slučaja se stoga zasnivaju na prethodnim analizama koje su u skladu, barem dijelom, sa WFD zahtjevima ali nisu vodene njima. Drugo, primjeri nisu procijenjeni od strane IMPRESS kao oni koji ispunjavaju WFD kriterije. Oni imaju namjeru da reflektiraju šta je uradeno unutar Država Članica, i da olakšaju kontakt između korisnika Vodica koji rade u sличnim tehnickim, operativnim ili geografskim područjima.

Nadamo se da su primjeri ovdje predstavljeni sjeme za živi dokument koji je nadopunjena primjerima stvarnih analiza traženih od strane WFD. Stoga tokom vremena, sadžaj bi se trebao pomjeriti sa reflektiranja trenutne prakse na trenutne studije slučaja koje istinski predstavljaju najbolju praksu, i koje se mogu smatrati egzemplarnima u svim aspektima.

Tabela 6.1 Rezime primjera trenutne prakse sadržane u Aneksu V.

	Naslov	Veza sa vodicem	Korištene tehnike	Veza sa alatima	Studija slučaja	Prenosi vost	Vodno tijelo
1	Izbor specifičnih zagadivaca korištenjem tekucih radova na implementaciji Direktive Vijeca 76/464/EEC ¹ (Ispuštanje Opasnih Supstanci – DSD)	Identifikacija relevantnih zagadenja					
2 Belgija	Planovi Kvaliteta Vode u Flandersu	Alat za kvantifikaciju Pritisaka Zagadenja (4.3)	GIS Modeli koeficijenata	✓ SENTWA ✓ SIMCAT ✗ Belgijski Bioticki Index/Prati Index	Ne	Da	Površinsko
3 Francuska	Inventura Vodnih Integriranih Emisija	Alat za kvantifikaciju pritisaka (4.3)	Modeli koeficijenata	Ne	Da	Da	Površinsko
4 Španija	Kartografsko modeliranje	Pritisak na korištenje vode	GIS Vodni bilans	Ne	Da	Da	
5 Portugal	Difuzno zagadenje studija slučaja Rijeka Guadiana	Kvantifikacija pritisaka zagadenja	GIS Hidrološki model		Da	Da	Rijeka
6 Danska	Zahvatanje podzemne vode	Smanjenje kolicine podzemne vode	2 & 3D modeli	Ne	Ne	Da	Podzemna voda
7 Norveška	Primjena Simulatora Riječnog Sistema za optimiziranje okolišnog toka u Rijeci Maana	Regulacija toka, hidromorfološki pritisci	Razliciti modeli	✗ ENMAG HEC-RAS ✗ QUAL2E ✗ RICE ✗ HABITAT	Da	Da	Rijeka
8 Španija	Pristup za procjenu izmjena u rijecnim vodotocima proizveden rezervoarima	Regulacija toka	Modeliranje	Ne	Da	Da	
9 Nizozemska	Kako izvještavati o morfološkim izmjenama vezanim za ljudske pritiske	Hidromorfologija		Ne	Da	Da	Tranzicijske & priobalne
10 Francuska	Prospekcija i procjena uticaja koristeci EuroWaternet metodologiju	Difuzni pritisci	Statistička analiza	Ne	Da	Da	
11 Francuska	Kvantificiranje uticaja pritisaka i vjerovatnoca ispunjavanja ciljeva pomocu Metodologije Vodnih Bilansa.	Prospekcija pritisaka	Pragovi vrijednosti	LAWA alat za prospekciju	Ne	Ne	Rijeka
12 Portugal	Modeliranje kvaliteti vode u Rijeci Tejo	Modeliranje uticaja	Modeliranje	(QUAL2E model)	Da	Da	Rijeka
13 Njemačka	Kriteriji za istraživanje znacajnih pritisaka i evaluaciju njihovih uticaja u svrhu izvještavanja EU Komisiji.	Alat za prospekciju pritiska i alat za procjenu uticaja	Pragovi vrijednosti	LAWA alat za prospekciju	Ne	Da	Površinsko
14 Njemačka	Große Aue Izrada Plana Upravljanja Rijecnim sливом	Kvantifikacija pritiska, hidromorfološki pritisci	Statistička analiza	Modeli	Da	Djelimicno	Površinsko, Podz. voda
15 Njemačka	Pilot projekt Middle Rhine: Izrada Plana Upravljanja Rijecnim sливом	Procjena pritiska i uticaja	Pragovi vrijednosti, Modeliranje	LAWA alat za prospekciju	Da	Djelimicno	Površinsko

¹ Direktiva Vijeca 76/464/EEC o zagadenju uzrokovanom određenim opasnim supstancama ispuštenim u akvaticki okoliš Zajednice (OJ L 129, 18/05/1976, str. 23).

7. Zaključne primjedbe

Na svom četvrtom zvanicnom sastanku (Lisabon 10/11 septembar 2002) IMPRESS grupa je raspravljala o neriješenim pitanjima, pitanjima za koja se nisu složili i o potrebnom daljem radu. Ovo poglavlje daje zbir rezultata ove diskusije.

Neriješena Pitanja: Nema

Potrebni dalji rad:

Kratkorocne aktivnosti (2002-3):

Kriteriji prospekcije pragova vrijednosti pritisaka: Istražiti da li pragovi vrijednosti kriterija trebaju biti razvijeni individualno od strane Država Clanica kako bi se dozvolilo da Analiza pritisaka i uticaja napreduje konzistentno širom Evrope.

Radionice o analizama pritisaka i uticaja: Praktikanti će imati koristi od prilika da razmijene ekspertizu i iskustvo steceno nakon što su provedene prve analize pritisaka i uticaja. Ovo se treba nastaviti kao srednjorocno sa drugom radionicom kada pocetne procjene budu izvršene i izvještaj dostavljen.

Obrazac za izvještavanje: Konzistentno izvještavanje može se postići razvijanjem obrasca za zahtjeve u vezi sa izvještavanjem.

Citljivost: Cijeni se od strane IMPRESS grupe da bi Vodici-Dokumenti imali koristi od editovanja kako bi se poboljšala citljivost. Takvo editovanje ne bi trebalo promijeniti sadržaj vodica.

Srednjjerocne aktivnosti (2004-5):

Održavanje Informacionog Sistema IMPRESS Studija Slučaja: Studije slučaja uključene u Vodic trebale bi se održavati kao referentni izvor za praktikante. Odredena korist od ovoga bi bila da nove studije slučaja mogu reflektirati *najbolje prakse* u implementiranju direktive, dok one sada uključene reflektiraju trenutnu praksu koja je u skladu sa zahtjevima direktive.

Identifikacija ostalih alata: Postojace tekuci zahtjev da se identifikuju i koordiniraju alati za upotrebu unutar analize pritisaka i uticaja.

Veze sa programima mjera, referentnim uslovima i zahtjevima vezanim za monitoring: Ovo su sve važne veze koje moraju funkcionišati korektno za uspješnu implementaciju Direktive kao cjeline, ali im se obraca unutar zasebnih CIS radnih grupa. Postoji također i potreba da se identifikuju mjere koje se najbolje bave pritiscima i uticajima da se daju isplative mjere ublažavanja uticaja da se obnovi ekologija.

8. Reference (radi lakšeg snalaženja naslovi u originalu)

WFD CIS Guidance Document No. 1 (Aug 2002). *Economics and the Environment – The Implementation Challenge of the Water Framework Directive*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-4144-4, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 2 \(Dec 2002\)](#). *Identification of Water Bodies*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5122-X, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 3 \(Dec 2002\)](#). *Analysis of Pressures and Impacts*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5123-8, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 4 \(Jan 2003\)](#). *Identification and Designation of Artificial and Heavily Modified Waterbodies*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5124-6, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 5 \(Feb 2003\)](#). *Transitional and Coastal Waters – Typology, Reference Conditions nad Classification Systems*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5125-4, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 6 \(Dec 2002\)](#). *Towards a Guidance on establishment of the intercalibration network and the process on the intercalibration exercise*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5126-2, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 7 \(Jan 2003\)](#). *Monitoring under the Water Framework Directive*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5127-0, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 8 \(Dec 2002\)](#). *Public Participation in Relation to the Water Framework Directive*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5128-9, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 9 \(Dec 2002\)](#). *Implementing the Geographical Information System Elements (GIS) of the Water Framework Directive*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5129-7, ISSN No. 1725-1087.

[WFD CIS Guidance Document No. 10 \(Mar 2003\)](#). *Rivers and Lakes – Typology, Reference Cnonditions and Classification Systems*. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5614-0, ISSN No. 1725-1087.

EC DG XI (1993): CORINE Land Cover - Technical Guide, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

European Commission, Fraunhofer-IUCT, National Experts of Member States of the EU:
Revised Proposal for a list of priority substances in the context of the water framework directive (COMMPS procedure).

Official journal of the European Communities, No. L 194:

Council directive of 16 June 1975 concerning the quality required of surface water intended for the abstraction of drinking water in the member states (75/440/EEC).

Official journal of the European Communities, No. L 31:

Council directive of 16 June 1975 concerning the quality of bathing water (76/160/EEC).

Official journal of the European Communities, No. L 129:

Council directive of 4 May 1976 concerning pollution caused by certain dangerous substances discharged in the aquatic environment of the Community (76/464/EEC).

Official journal of the European Communities, No. L 222:

Council directive of 18 June 1978 concerning the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life (78/659/EEC).

Official journal of the European Communities No. L 103:

Council directive of 2 April 1979 on the conservation of wild birds (79/409/EEC).

Official journal of the European Communities, No. L 281:

Council Directive of 30 October 1979 on the quality required of shellfish waters (79/923/EEC).

Official journal of the European Communities, No. L 20:

Council Directive of 17 December 1979 on the protection of groundwater (80/68/EEC).

Official journal of the European Communities, No. L 135:

Council directive of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment (91/271/EEC).

Official journal of the European Communities, No. L 230:

Council Directive of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market (91/414/EEC).

Official journal of the European Communities, No. L 375:

Council Directive of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (91/676/EEC).

Official journal of the European Communities, No. L 162:

Council Directive of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (92/43/EEC).

Official journal of the European Communities, No. 257:

Directive of the European Parliament and of the council of 4 May 1976 concerning integrated pollution prevention and control (IPPC) (96/61/EC).

Official journal of the European Communities No. L 010:

Directive of the European Parliament and of the council of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (96/82/EC).

Official journal of the European Communities, No. L 123:

Directive of the European Parliament and of the council of 16 February 1998 on the placing of biocidal products on the market (98/8/EC).

Official journal of the European Communities No. L 182:

Directive of the European Parliament and of the Council Ministers concerning waste landfills (99/31/EC).

Official journal of the European Communities, No. L 192:

Commission Decision of 17 July 2000 on the implementation of a European pollutant emission register (EPER) according to Article 15 of Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC) (2000/479/EC).

Official journal of the European Communities, L 327:

Decision of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (2000/60/EC).

Streeter, H.W., and Phelps, E.B., "A Study of Pollution and Natural Purification of the Ohio River, III, Factors Concerned in the Phenomenon of Oxidation and Reaeration," Public Health Bulletin No. 146, (1925).

United Nations Economic Commission for Europe:

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution;
Steering Body to the Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP), 1977.

Vollenweider, R.A., and Kerekes, J. 1982. Eutrophication of Waters. Monitoring, Assessment and Control. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris. 156p.

Working group of the German States on Water (LAWA) (2002): " Criteria for the identification of significant pressures, an assessment of their impacts and a schedule, meaningful reporting to the European Commission.", Strategy paper, 2002.

Working group of the German States on Water (LAWA) (2000): Stream habitat survey - method for little and medium size waters in Germany; Kulturbuch – Verlag GmbH, Berlin.

ANEKS I - Zajednicka Strategija Implementacije i njene radne grupe

CIS Radna Grupa: Analiza pritisaka i uticaja; Voda grupe: UK, Njemacka

CIS Radna Grupa: Referentni uslovi površinske vode u unutrašnjosti zemlje; Voda grupe: Švedska

CIS RADNA GRUPA: TIPOLOGIJA, KLASIFIKACIJA TRANZICIJSKIH, PRIOBALNIH VODA;
Voda grupe: UK, Španija, EEA

CIS Radna Grupa: Jako Izmijenjena Vodna Tijela; Voda grupe: Njemacka, UK

CIS Radna Grupa: Geografski Informacioni Sistemi; Voda grupe: JRC Ispra

CIS Radna Grupa: Interkalibracija; Voda grupe: JRC Ispra

CIS Radna Grupa: Monitoring; Voda grupe: Italija, EEA

CIS Radna Grupa: Ekonomска analiza; Voda grupe: Francuska, Komisija

CIS Radna Grupa: Alati za procjenu, klasifikaciju Podzemne vode; Voda grupe: Austrija

CIS Radna Grupa: Najbolje prakse u planiranju rijecnog sliva; Voda grupe: Španija;

ANEKS II - Glosar (rijecnik termina)

Termin	Definicija
Zahvatanje	Namjerno uklanjanje vode iz vodnog tijela, bilo površinskog ili podzemnog.
Vještacko dopunjavanje	Namjerno uvodenje vode od strane covjeka ispod površine.
Osnovni scenario	Projekcija razvoja odabranog niza faktora u odsustvu intervencija politike.
Zagadenje iz Difuznih Izvora ²	Zagadenje koje potice iz razlicitih aktivnosti, i koje se ne može pratiti do jednog izvora i koje potice iz prostorno ekstenzivnog korištenja zemljišta (npr. poljoprivrede, naselja, transporta, industrije). Primjeri za difuzne izvore zagadivanja su taloženje iz atmosfere, sapiranje sa poljoprivrednog zemljišta, erozija, drenažni i tokovi podzemne vode.
DPSIR	Vodeca sila, Pritisak, Stanje, Uticaj i Odgovor (The Driver, Pressure, State, Impact and Response) okvir za okolišnu analizu
Vodeca sila	Antropogena aktivnost koja može imati efekta na okolinu (npr. poljoprivreda, industrija), također vodeca sila
Fluks	Transfer supstanci kroz medij
Hidromorfologija	Fizicke karakteristike oblika, granica i sadržaja vodnog tijela. Hidromorfološki elementi kvaliteta za klasifikaciju ekološkog statusa su navedeni u Aneksu V.1.1 i dalje definisani u Aneksu V.1.2 Okvirne Direktive o Vodama .
Uticaj	Okolišni efekt pritiska (npr. ubijena riba, modifikovan ekosistem).
Opterecenje	Transfer materijala, rastvorenog ili u cesticama, pripadajući sa tokom vode
Zagadenje iz Tackastih izvora	Zagadenje koje potice iz diskretnog izvora, npr. ispuštanje iz pogona za preciščavanje kanalizacije.
Pritisak ³	Direktni efekt vodeće sile (na primjer, efekt koji uzrokuje promjenu u toku ili promjenu u hemiji vode površinskih i podzemnih vodnih tijela).
Odgovor	Mjere preduzete da se poboljša stanje vodnog tijela (npr. ogranicavanje zahvatanja, ogranicavanje ispuštanja iz tackastih izvora, razvijanje Vodica za najbolje prakse za poljoprivredu).
Znacajni pritisak	U kontekstu WFD, pritisak koji, bi samostalno, ili u kombinaciji sa ostalim pritiscima, mogao biti odgovoran za uzrokovanje neuspjeha u postizanju okolišnih ciljeva postavljenih unutar Clana 4.
Stanje	Stanje vodnog tijela koje rezultira iz prirodnih i antropogenih faktora (tj. fizickih, hemijskih i bioloških karakteristika)
Status	Fizicko, hemijsko, biološko, ili ekološko ponašanje vodnog tijela.

² Privremena radna definicija. Diskusije u kontekstu WFD implementacije su u toku.

³ Privremena radna definicija. Diskusije u kontekstu WFD implementacije su u toku.

ANEKS III - Ucesnici u IMPRESS radnoj grupi i ostali korisni kontakti

Država ili Organizacija	Ime	E-mail	Fax	Tel
AT Austria	Wilhelm Vogel Robert Konecny	Vogel@ubavie.gv.at konecny@ubavie.gv.at	+43 1 31304 5400 +43 1 313 043700	+43 1 31304/3550 +43 1 31304 3581
BE Belgium	Johan Lermytte Rudy Vannevel	johan.lermytte@lin.vlaanderen.be r.vannevel@vmm.be	+32 2 553 2105 +32 53 726 630	+32 2 553 2132 +32 53 726 626
CY Cyprus	Stefanos Papatryfonos	ydrologi@cytanet.com.cy	+357 22304539	+357 22304297
DE Germany	Volker Mohaupt Ulrike Frotscher-Hoof Wolfgang Meier Irene Mözl Heike Herata	volker.mohaupt@uba.de ulrike.frotscher-hoof@munlv.nrw.de wolfgang.meier@bug.hamburg.de irene.moezl@gwdhd.gwd.bwl.de heike.herata@uba.de	+49 30 8903 2965 +49 211 4566 422 +4940 42845 2482	+49 30 8903 2036 +49 211 4566 912 +496 221 41859 40 +49 30 8903 2053
DK Denmark	Martin Skriver	mask@mst.dk	+45 3266 0462	+45 3266 0438
ES Spain	Manuel Varela Alejandra Puig Miguel Angel Marin Joaquin Rodriguez Chaparro	manuel.varela@sgdph.mma.es apuig@sgtcca.mma.es miguel.marin@sgtcca.mma.es joaquin.rodriguez@cedex.es	+34 91 597 5923 +34 91 597 5947 +34 91 597 6237 +34913357922	+34 91 597 5701 +34 91 597 5695 +34 91 597 6206 +34 91 335 7972
EE Estonia	Karin Pachel	karin.pachel@ic.envir.ee	+372 6564 071	+372 6564 071
FR France	Cyril Portalez Philippe Couzet	cyril.portalez@environnement.gouv.fr philippe.crouzet@ifen.fr	+33 1 42 19 12 35 +33 238 797 870	+33 1 42 19 12 36 +33 238 797 888
FI Finland	Seppo Rekolainen Kimmo Silvo	seppo.rekolainen@gmparisto.fi kimmo.silvo@vyh.fi	+358 9 40300291 +358 9 40300490	+358 9 40300364 +358 9 40300412
GR Greece	Georgia Gioni Anastasia Lazarou Andreas Andreadakis Daniel Mamaïs Spyros Tassoglou	GiniM@ypan.gr alazarou@edpp.gr andre1@central.ntua.gr mamaïs@central.ntua.gr alazarou@edpp.gr	+30 177 71589 +30 186 50106 +30 10 7722 899 +30 1 865 0106	+30 177 08410 +30 186 50106 +30 10 7722 897 +30 01 8650 106
HU Hungary	KATALIN ZOTTER	zotter@vituki-consult.hu	+36-1-2152245	+36-1-2165810
IRE Ireland	Conor Clenaghan	c.clenaghan@epa.ie	+353 53 60699	+353-53-60679

Država ili Organizacija	Ime	E-mail	Fax	Tel
IT Italy	-	-	-	-
LT Lithuania	Neringa Sarkauskiene	N.Sarkauskiene@aplinkuma.lt	+370-5-2663663	+370-5-2663518
LU Luxembourg	Jean-Marie Ries	jean-marie.ries@aev.etat.lu	+ 352/49 18 84	+ 352/ 40 56 56 532
NO Norway	Svein Batvik Anders Iversen Lars Storset Are Lindegaard	Svein-t.batvik@dirnat.no Anders.Iversen@dirnat.no Lars.storset@DIRNAT.NO are.lindegaard@sft.no	+47 73 580501 +47 73 580501	+47 73 580803 +47 73 580500 +47 73 580913 +47-22573728
NL Netherlands	Onno van de Velde Fred Wagemaker Douwe Jonkers Kees Meijer	o.vdvelde@riza.rws.minvenw.nl f.wagemaker@riza.rws.minvenw.nl douwe.jonkers@minvrom.nl kees.meijer@minvrom.nl	+31 320 298514 +31 320 298514	+31 320 29 84 70 +31 320 29 84 73
PT Portugal	Maria Felisbina Quadrado Fernanda Gomes Simone Pio	binaq@inag.pt fernandag@inag.pt simonep@inag.pt	+351 21 840 9218 +351 21 840 9218 +351 21 847 35 71	+351 21 843 03 92 +351 21 843 03 92 +351 21 843 00 93
RO Romania	Carmen Toader Elena Tuchiu	ctoader@mappm.ro etuchiu@ape.rowater.ro	+40 21 410 20 32 +40 21 312 21 74	+40 21 410 53 86 +40 21 315 55 35
SI Slovenia	Natasa Vodopivec Helena Matoz	natasa.vodopivec@gou.si helena.matoz@gov.si	+386 4787420	+386 4787317 +386-1478-382
S Sweden	Anders Widell	anders.widell@naturvardsverket.se	+46 8 698 1584	+46 8 698 1221
UK United Kingdom	Dave Foster Isobel Austin (EA) Jennifer Leonard (SEPA) Ingrid Baber (SEPA) Jonathan Smith (EA) Phil Humble (EA) Peter Pollard	dave.foster@environment-agency.gov.uk isobel.austin@environment-agency.gov.uk jennifer.leonard@sepa.org.uk ingrid.baber@sepa.org.uk jonathan.smith@environment-agency.gov.uk phil.humble@environment-agency.gov.uk peter.pollard@sepa.org.uk	+44 1491 828427 +44 1491 828427 +44 1786 446 885 +44 131 449 7277 +44 121 711 5925 +44 121 711 5925 +44 122 424696	+44 1491 828631 +44 1491 828520 +44 1786 457700 +44 131 449 7249 +44 121 711 5855 +44 121 711 5855 +44 122 424696
European Commission	Joachim D'Eugenio Friedrich Barth	Joachim.D'Eugenio@cec.eu.int Friedrich.Barth@cec.eu.int	+32-2-296 8825	+32-2-2990355 +32 2 299 0331
Eurostat	Maria Pau-Vall	Maria.Pau-Vall@cec.eu.int	+352 4301 37316	+352 4301 35803
EEA	Dominique Preux	d.preux@oieau.fr	+33 5 55114748	+33 5 55 114791

Država ili Organizacija	Ime	E-mail	Fax	Tel
	Andre Boschet	aboschet@wrcplc.co.uk	+44 (0)1793 865 001	+44 (0)1793 865 019
Joint Research Centre	Ana Cristina Cardoso Adeline Kroll	ana-cristina.cardoso@jrc.it Adeline.Kroll@jrc.es	+39 0332 789352 +34 95 448 8235	+39-0332 785702 +34 95 448 84 58
EEB	Kirsty Lewin (RSPB – UK)	kirsty.lewin@rspb.org.uk	+44 1767 683640	+44 1767 680551
WWF	David Tickner Chris Tydeman	dtickner@wwf.org.uk ctydeman@lineone.net	+44 1483 426409 +44 1483 548430	+44 1483 412 554 +44 1483548429
COPA – COGECA	Andrew Clark(NFU – England)	andrew.clark@nfu.org.uk	+44 207 331 7625	+44 207 331 7256
ECPA	Dieter Schaefer (Aventis Crop Science)	dieter.schaefer@bayercropscience.com	+49 69 315568	+49 69 305 23588
EUREAU	Anders Finnson (Stockholm Vatten)	anders.finnson@stockholmvatten.se	+46 8 5221 2402	+46 8 5221 2400
Kassel University (DE)	Dietrich Borchardt Sandra Richter Helge Ehmann	dietrich.borchardt@uni-kassel.de s.richter@uni-kassel.de ehmann@uni-kassel.de	+49 561 804 3642 +49 561 804 3642	+49 561 804 3244 +49 561 804 3922 +49 561 804 3946
Centre for Ecology & Hydrology (UK)	David Boorman	dbb@ceh.ac.uk	+44 1491 692424	+44 1491 838800
Water Research Centre (UK)	Yvonne Rees Thomas Zabel	Rees_y@wrcplc.co.uk zabel@wrcplc.co.uk	+44 1498 579094	+44 1793 865127 +44 1628 485478

ANEKS IV - Prezentacija primjera za alate (Aneks za poglavlje 4)

0. Pregled

Aneks sadrži listu alata pomenutih u glavnom tekstu, pokazujuci njihov djelokrug i neke rezimee samih alata.

Alati mogu biti prezentirani u ovom aneksu, izvještaj o njima u Poglavlju 6 (primjeri trenutne prakse) ili su pomenuti bez rezimea. Ovo je pokazano u tabeli dole. Ova tabela pokazuje djelokrug alata i koju kategoriju vodnog tijela on pokriva. Alati prezentirani u ovom aneksu slijede poredak iz tabele.

Tabala Aneks V.1: lista, djelokrug i lokacija rezimea koji se odnose na alate

Naziv alata	Lokacija	Djelokrug alata			Kategorija vodnog tijela			
		prospekcija	Pritisak & uticaj	Procjena stanja	R	L	GW	C
1) Alati za Prospektiju i Procjenu Pritisaka								
Cek-lista pritisaka	Poglavlje 4	X			X	X	X	X
HMWB	Ovaj Aneks	X	Morfologija		x			
EuroWaternet	Primjeri Najboljih Praksi	X		X	x	(x)	(x)	
LAWA Alat za Prospektiju Pritisaka	Poglavlje 4	X			X			
Bilansi Kvaliteta Vode	Primjeri Najboljih Praksi	X		X	x			
OECD (jezera)	Nije navedeno	X	Uticaj			X		
2) Alati za Kvantifikaciju Pritisaka Zagadenja								
OSPAR	Ovaj Aneks		Zagadenje		x			x
MONERIS	Ovaj Aneks		Zagadenje		x		x	x
SENTWA	Ovaj Aneks		Zagadenje		x		x	
Nopolu	Ovaj Aneks		Zagadenje	X	x	X	x	x
3) Alati za Kombinovanje Pritisaka sa Procjenom Uticaja – Modeli Vodnih Tijela								
SIMCAT	Ovaj Aneks		Uticaj		x			
Modeli podzemne vode	Vidi Poglavlje 4		Zagadenje, Transport					
4) Alati za Procjenu Uticaja								
Finski alat za procjenu	Ovaj Aneks			X	x	x		
Engleska & Vels	Ovaj Aneks			X	x			
LAWA alat za procjenu	Ovaj Aneks			X	x			
Francuski SEQ- "kategorija vodnog tijela"	Ovaj Aneks			X	x	x	x	x

Prije korištenja bilo kojeg alata morate biti sigurni da je on prikladan za svrhu za koju ga želite koristiti. Morate imati jasno definisan cilj, tj. na koja pitanja želite odgovoriti, i trebate odabratи alat koji može vršiti simulacije razmatranog pritiska i uticaja i koji može obezbijediti tražene rezultate. Trebate biti svjesni mogucnosti i ogranicenja svakog alata.

U sljedecim Odjeljcima opisani su primjeri alata ili modela, ali je neophodno naglasiti da se vecina od opisanih alata trenutno koristi unutar država clanica za funkcije slicne, ili moguce identicne onima koje su tražene od strane WFD, i općenito takva upotreba je bila obavezna da bi alat bio uključen. Postoji još mnogo alata, i nema sumnje da će postati dostupni u buducnosti.

Alati za procjenu pritiska su primjenjivi za vecinu elemenata okoliša i koriste se da izvrše dvije osnovne funkcije. Prva je da se omoguci preliminarna procjena da li je potencijalni uticaj vrijedan daljnog razmatranja unutar analiza pritisaka i uticaja. Vjerovatno je da će bilo koja takva procjena biti kasnije pregledana u analizi, narocito ako posmatrani uticaji ne

mogu biti pripisani u cijelosti tim pritiscima za koje se u pocetku smatralo da su vrijedni razmatranja.

Druga funkcija je jedino primjeniva u rijetkim situacijama u kojima ne postoje nikave druge informacije. U takvim slučajevima, procjena pritiska može biti jedino sredstvo da se procijeni rizik od neispunjavanja cilja. Takva procjena bi bila predmetom pregleda u svjetlu podataka monitoring programa koje traži WFD. Ovo će najvjerovaljnije biti u slučaju tijela podzemne vode zbog vremenskog kašnjenja prije nego što se pritisci manifestuju kao uticaji koji se daju posmatrati u okolini.

Mora se paziti kod korištenja ovakvih alata za prospekciju pritisaka, buduci da oni ne mogu na odgovarajući nacin izracunati osjetljivost razlicitih vodnih tijela što rezultira kroz pitanja vezana za skalu i karakteristike slivnog područja vodnog tijela.

1. Alati za Prospekciju i Procjenu Pritisaka

Napomena: Vecina alata za pritisak su vec opisani u drugim Odjelicima ovog Vodica zbog njihove važnosti za opšti pristup i potrebe prakticnosti prve karakterizacije.

- HMWB alat za identifikaciju pritiska**

HMWB Vodic nudi neke alate da se identifikuju hidromorfološki pritisci i uticaji. U Tabeli Aneks IV.2 date su glavne upotrebe i povezane fizичke izmjene.

Tabela Aneks IV.2:Pregled glavnih specificiranih upotreba, fizickie izmjene i uticaji na hidromorfologiju i biologiju

Specifičirane Upotrebe	Navigacija	Zaštita od poplava	Proizvodnja energije iz hidro centrala	Poljoprivreda/ Šumarstvo/ Ribogojilišta	Snabdijevanje vodom	Rekreacija	Urbani-zacija
Fizičke izmjene (pritisci)							
Brane & ustave	X	X	X	X	X	X	
Održavanje kanala/ bagerisanje/ uklanjanje materijala	X		X		X		
Kanali za brodove/plovni	X						
Kanalisanje/ispravljanje toka	X	X	X	X	X		X
Pojacavanje obale/utvrđivanje/nasipi	X	X	X		X		X
Odvodnja zemljišta				X			X
Otimanje kopna od vode				X			X
Stvaranje "umrvljenih" vodnih zona iza nasipa	X					X	X
Uticaji na hidromorfologiju i biologiju							
Prekid u kontinuumu rijeke & transportu sedimenta	X	X	X	X	X	X	
Promjena u profilu rijeke	X	X	X	X			X
Odvajanje "ox-bow" jezera/mocvara	X	X	X	X	X		X
Restrikcija/Gubitak plavnih ravnica		X	X				X
Niski/reducirani tokovi			X	X	X		
Direktno mehanicko oštecenje faune/flore	X		X			X	
Režim vještačkog ispuštanja		X	X	X	X		
Promjena nivoa podzemne vode			X	X			X
Erozija tla /zamuljivanje	X		X	X			X

2. Alati za Kvantifikaciju Pritisaka Zagadenja

- OSPAR Harmonizirane Procedure Kvantifikacije i Izvještavanja za Nutrijente i Opasne Supstance (HARP-NUT i HARP-HAZ)

Metode procjene, kvantifikacije i izvori za izvještavanje o azotu, fosforu i opasnim supstncama su dogovorenii u OSPAR u HARP-Procesu (Harmonizirane Procedure Kvantifikacije i Izvještavanja).

Za **Nutrijente** dostupni su slijedeci vodici/smjernice:

1. HARP okvir i pristup;
2. Akvakultura;
3. Industrija;
4. Pogoni za Preciščavanje Kanalizacije i Kanalizaciona mreža (uključujući oborinske vode i njihovo preljevanje);
5. Domacinstva koja Nisu Spojena na Kanalizacionu mrežu;
6. Difuzni Izvori i Prirodni Pozadinski Gubici;
7. Rijecno Opterecenje;
8. Raspodjela Izvora;
9. Zadržavanja u Rijecnim Slivovima.

Smjernica 6: *Kvantifikacija i Izvještavanje o Difuznim Antropogenim Izvorima, i Pozadinski Gubici* pominje slijedece difuzne puteve gubitka azota i fosfora u površinske vode (vidi analognu Sliku 4.1):

- Gubici površinskim oticanjem (transport rastvorenog azota i fosfora);
- Gubici uslijed erozije tla (transport odredenog, adsorbiranog azota i fosfora);
- Erozija obale i rijecnog korita;
- Gubici vještackim drenažnim tokom (kroz drenažne cijevi /drenažne ploce);
- Gubici ispiranjem (neto mineralizacija, perkolacione vode tj. meduproticaj, proticaj kroz drenažne ploce, izvorska voda i podzemna voda); i
- Direktno atmosfersko taloženje na površinske vode u unutrašnjosti zemlje

Ova smjernica opisuje principe koji stoje iza procjene gubitaka iz difuznih antropogenih izvora, i prirodnih pozadinskih gubitaka. Dodani na ovu Smjernicu su primjeri koji se zasnivaju na metodama koje se koriste u Švicarskoj i Njemackoj, UK, Danskoj, Nizozemskoj i Irskoj.

Smjernica o **Opasnim Supstancama** uključuje:

1. Sveukupni HARP-HAZ Dokument Smjernicu;
2. Vatrootporni Bromidi; (sire na: www.snf.se/verksamhet/kemikalier/brom-eng-fakta.htm)
3. Kadmijum;
4. Dioksin;
5. Olovo;
6. Lindane;
7. Životinjski Jedinjenja;
8. Nonylphenole (NP) i Nonyphenolethoxylate (NPE) i Vezane Supstance;
9. Poliklicne Aromaticne Hidrougljike (PAH);
10. Nekontrolisane proizvode koji sadrže PCB.

Ove smjernice uključuju informacije o slijedecim grupama izvora pomenutih supstanci:

- Poljoprivreda ;
- Transport/Infrastruktura;

- Gradevinski Materijali;
- Domacinstva;
- Industrija (IPPC);
- Industrija (ne-IPPC);
- Odlaganje Otpada;
- Kontaminirano Zemljište;
- Ostali direktni difuzni izvori.

Ništa ne vrijedi to što je HARP-NUT smjernica 6 o difuznim izvorima nutrijenata bila jedina za koju se ne slažu u potpunosti unutar OSPAR okvira. Ove, i druge metode, se trenutno procjenjuju unutar EUROHARP projekta (<http://www.euroharp.org/index.htm>). EUROHARP ce poreediti devet razlicitih savremenih metodologija za kvantificiranje difuznih gubitaka N i P, od ukupno sedamnaest studija o slivovima širom gradjenata u Evropskoj klimi, tlu, topografiji, hidrologiji i korištenju zemljišta. Odabrane metodologije su primjenjive na skali sliva i trenutno ih koriste evropski istraživacki instituti da bi se informisali oni koji stvaraju politiku na nacionalnim i medunarodnim nivoima. Primarni cilj EUROHARP-a je da se obezbijede krajnji korisnici (oni koji stvaraju okolišnu politiku na nacionalnom i medunarodnom nivou) sa temeljitim naucnom procjenom devet savremenih alata za kvantifikaciju i njihove sposobnosti da procijene difuzne nutrijentske (N, P) gubitke u površinske slatkvodne sisteme i priobalne vode; i tako olakšaju implementaciju [Okvirne Direktive o Vodama](#).

Prije završetka ovog pregleda, korisnicima se savjetuje da odaberu najprikladniju metodologiju za njihove uslove. Ovo zahtijeva neku procjenu unosa N i P u tlo, i razumijevanje procesa i puteva kroz koje se oni gube iz tla. Buduci da N i P gubici mogu znatno varirati, podaci o pokrivenosti zemljišta i korištenju zemljišta su esencijalni za analizu, moguci izvori za ovo su Evropski široko koordinirani nizovi podataka CORINE Land cover (Koordinacija Informacija o Okolini) i NUTS (Nomenklatura za Statisticke Teritorijalne Jedinice). Podaci o taloženju iz atmosfere mogu se pribaviti iz EMEP (Program Saradnje za Monitoring i Evaluaciju Dugorocne Transmisije Zagadivaca Zraka u Evropi).

Metode opcenito koriste eksportne koeficijente koji se odnose na jedno ili više od slijedeceg: tip usjeva, gustina stoke, tip tla, klima, eko-region i nagib.

Reference

OSPAR Konvencija za Zaštitu Primorskog Okoliša Sjevero-Istocnog Atlantika,
Harmonizirane Smjernice za Kvantifikaciju i Izvještavanje

Za Nutrijente: Norwegian Pollution Control Authority (sft) 1759/2000 (ISBN 82-7655-401-6) <http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html> (Mjere -> Sporazumi -> Lista Sporazuma (2000);

Za Opasne Supstance: sft 1789/2001 (ISBN 82-7655-416-4)
<http://www.sft.no/english/harphaz/>

- MONERIS

Njemacka je koristila model MONERIS (Modelling Nutrient Emissions in River Systems) za procjenu unosa nutrijenata u rijecne slivove slivnog područja Njemackog Baltickog Mora pomocu razlicitih difuznih puteva. Model se zasniva na geografskom informacionom sistemu (GIS), koji uključuje digitalne karte kao i ekstenzivne statisticke informacije i monitoring podataka u rijekama, podzemnoj vodi, drenažnim efluentima i efluentima iz tlačastih izvora. Detaljni opis njemacke emisione metode koji uključuje sve puteve je sadržan

u izvještaju "Emisije Nutrijenata u Rijecne Slivove Njemacke", koji je objavljen u UBA Texte 23/00 u 2000.

Dok pogoni za preciščavanje otpadne vode i industrijski izvori direktno ispuštaju u rijeke, difuzne emisije u površinske vode su uzrokovane zbirom razlicitih puteva, koji su realizovani zasebnim komponentama toka (vidi Sliku Aneks IV.1). Ovo razdvajanje komponenata difuznih izvora je neophodno, zato što su koncentracije nutrijenata i relevantni procesi za puteve uglavnom vrlo razliciti. Shodno tome šest difuznih puteva je razmotreno u modelu, za koje su gubici odredeni zasebno:


- taloženje iz atmosfere;
- erozija;
- površinsko oticanje;
- podzemna voda;
- drenaža pomoci ploca;
- asfaltirana urbana područja.

Duž puta od izvora emisije do ulaska u rijeku supstance se vode raznolikim procesima transformacije, zadržavanja i gubitka. Poznavanje ovih procesa transformacije i zadržavanja je neophodno da se kvantifikuju i predvide ispuštanja/gubici nutrijenata u rijeke u vezi sa njihovim izvorima. Buduci da je trenutno poznavanje procesa i baza podataka i do danas ograniceno, narocito za srednje i velike rjecne slivove, opis procesa ne može se izvršiti putem detaljnih dinamickih modela.

Stoga, MONERIS procijenjuje razlicite puteve sa vec postojecim i novim konceptualnim pristupima, koji su razvijeni narocito za modeliranje u srednjoj i velikoj prostornoj skali. Teme modela razvoja su bile:

- da se razvije od strane GIS-a podržana metoda za regionalno diferenciranu procjenu ispuštanja/gubitaka iz tackastih i difuznih izvora za rjecne slivove velicine više od 500 km²;
- da se uspostavi pod-model za regionalno diferenciranu procjenu ispuštanja nutrijenata iz pogona za preciščavanje otpadne vode i industrija putem širom zemlje provedene detaljne inventure ovih pogona za preciščavanje otpadne vode i industrija;
- da se uspostavi pod-model za unose nutrijenata i suspendovanih cvrstih cestica uzrokovane erozijom, koji se može primijeniti na sve istraživane rjecne bazene. Ovaj model se zasniva na modifikovanoj uniformnoj jednacini gubitka tla ili razmatra samo ona područja, koja su relevantna za unos u rjecni sistem. Pod-model je bio validiran sa posmatranim opterecenjima suspendovanim cvrstim cesticama i cesticama fosfora za rjecne bazene;
- da se razvije pod-model koji dozvoljava procjenu koncentracija azota u podzemnoj vodi iz viška azota u poljoprivrednim područjima putem funkcije zadržavanja. Ova funkcija zadržavanja zavisi od hidrogeoloških uslova, stope punjenja podzemnih voda i samog viška azota. Model zadržavanja uključuje prve sirove procjene rezidentnog vremena vode unutar nezasicene zone i akvifera rjecnih slivova;
- da se razvije od strane GIS-a podržani pod-model za regionalno diferenciranu procjenu poljoprivrednih područja modifikovanih drenažnim plocama. Pod-model se zasniva na tipovima tla i klasifikaciji uslova vode u tlu i validiran je preklapanjem slojeva na digitalnoj karti područja sa plocastom drenažom sa kartom tla;
- da se uspostavi pod-model za razlicite puteve ispuštanja/gubitaka nutrijenata unutar urbanih područja razmatrajuci regionalne razlike u kanalizacionim sistemima i razvoja zapreminske kapaciteta narocito za kombinovane kanalizacione sisteme; i

- da se uspostavi pod-model za zadržavanje nutrijenata i gubitke u površinske vode, koji se može primijeniti za sve riječne slivove. Ovaj model se zasniva na zavisnosti zadržavanja od hidraulickog opterecenja ili specifičnog oticanja u riječni sistem. Model dozvoljava procjenu opterecenja nutrijentima iz unosa nutrijenata u riječni sliv. Stoga, direktno poređenje izracunatih i posmatranih opterecenja nutrijentima je moguce za riječne slivove uzvodno od monitoring stanice.



Slika Aneks IV.1 Putevi i procesi unutar MONERIS.

Jedna posebna tema razvoja modela je bila da su razliciti pod-modeli bili validirani koristeci nezavisne nizove podataka, na primjer model podzemne vode je razvijen sa posmatranim koncentracijama azota u podzemnoj vodi, a ne na osnovu posmatranih opterecenja nutrijentima u rijekama.

Upotreba GIS-a dozvoljava regionalno diferenciranu kvantifikaciju ispuštanja/gubitaka nutrijenata u riječne sisteme. Stoga, nisu samo izvršene procjene za velike riječne sisteme. MONERIS model je primjenjen na 300 njemackih riječnih slivova sa veličinom između 100 i 5000 km² za vremenski period 1985, 1995 i 2000.

- SENTWA (Sistem za evaluaciju transporta nutrijenata do površinske vode)

SENTWA model 'Sistem za evaluaciju transporta nutrijenata do površinske vode' je model koji simulira emisije nutrijenata iz poljoprivrede (pognojavanje) u površinsku vodu. Ovaj model je formuliran pomocu CODA (Centar za istraživanje u veterinarskoj medicini i agrohemiji) iz Federalnog Ministarstva Poljoprivrede u 1993 na osnovu njemacke pilot studije u regionu Elbe. CODA je prilagodila model za Belgiju i dotjerala model pomocu validacije i kalibracije modela za Region 'Zwalm' (pjeskovita ilovaca) i 'Mark' (pjeskoviti) u Flandersu (Belgija) (u 1997) po narudžbi Flemish Environment Agency (VMM).

To je polu-empirijski model koji kvantificira poretku magnituda emisija nutrijenata iz poljoprivrede. On kvantificira opterecenje ukupnog N i ukupnog P (kg ili tona N/P; kg ili tona N/P po ha) na godišnjoj ili mjesecnoj bazi i po rijecnom slivu. Postoji 11 rijecnih slivova u Flandersu.

Model je projektovan kao alat za podršku i evaluaciju politike poljoprivrede/okoline.

Model se satoji od 7 ruta emisija:

- Atmosferski gubici;
- Direktni gubici :
 - direktni gubici zbog upotrebe dubriva (hemijsko gnojivo);
 - direktni gubici zbog ispaše životinja (organsko gnojivo);
 - direktni gubici zbog životinja u štalama (organsko gnojivo);
 - direktni gubici zbog lagumanja gnojiva ili silaže;
- Gubici zbog drenaže (ovo su gubici kod normalnog poljoprivrednog pognojavanja);
- Gubici podzemne vode (ovo su gubici kod normalnog poljoprivrednog pognojavanja);
- Prekomjerni gubici (ovo su gubici kod pretjeranog pognojavanja);
- Gubici uslijed erozije;
- Gubici uslijed oticanja.

Prvo, ovi gubici su izracunati na godišnjoj bazi (na skali opštine) i onda su podijeljeni između mjeseci, uzimajući u obzir razlike faktore kao što su padavine, upotreba dubriva, poljoprivredna praksa, itd.

Koji ulazni podaci se traže?

- Podaci o poljoprivrednom korištenju zemljišta i o razlicitim vrstama životinja (stoke);
- Podaci o koeficijentima izlucevina za razlike vrste životinja (stoke);
- Podaci o korištenju dubriva;
- Podaci o transportu gnojiva;
- Podaci o padavinama;
- Podaci o prinosima razlicitih usjeva;
- Podaci o standardima pognojavanja;

Ovi input faktori su dostupni na skali razvoja opštine, ili provincija, ili poljoprivrednog regiona:

- U 1999-2000 model je prepisan na nacin koji je lakši za korištenje i na drugom programskom jeziku (DELPHI umjesto DBASE) kako je instruirano od strane VMM;
- U 2000-2001 ERM-u je povjerenod strane VMM da se prouče razliciti parametri, faktori, koeficijenti korišteni u SENTWA kako bi se poboljšao model ako je to moguce i korisno;
- U ljetu 2002, izvršene su nove kalkulacije sa poboljšanim modelom;
- U jesen 2002, bice izvršeno dotjerivanje modela za gubitke uslijed drenaže, gubitke podzemne vode i prekomjerne gubitke. Kalibracija će biti izvršena za poljoprivredni region polderskog zemljišta;
- NOPOLU Sistem (na primjer korišten za provjeru u Francuskoj EEA/ETC-W) metodologije procjene emisija.

Od 1993, Ifen (Francuska nacionalna focal point za EEA) koristi NOPOLU sistem da bi obradila podatke koji se odnose na slivove i da bi proizveli relevantne podatke.

Sistem se zasniva na potpunom (premda progresivno implementiranom) opisu hidroloških i upravnih karakteristika glavnog grada Francuske. Slivovi su analizirani kroz 6210 poligona (priključenih od 6 vodnih agencija / 55 glavnih slivova) i upravni slojevi su analizirani kroz

više od 36,000 opština. Odnosima izmedu obju definicija upravlja sistem, pomocu specifičnih linkova (veliki gradovi ispuštaju u udaljene rijeke) ili pomocu tabela presjeka izvedenih iz CORINE *land cover*.

Podaci kojima se trenutno upravlja su ispuštanje u rijeku, monitoring podaci za rijeku, kišne padavine (uključujući efektivne kišne padavine), zahvatanja vode, industrijske aktivnosti (uključujući proizvodnju, podatke o emisiji, pogone za precišćavanje otpadne vode), urbane aktivnosti (populacija, WWTP funkcionisanje, kanalizaciona mreža, uključujući prikljucene industrije).

Glavna karakteristika je da je sistem visoko integriran kako bi se olakšalo unakrsno poređenje rezultata, sa ciljem da se ispune OSPAR-ove smjernice kao i da se bude u skladu sa Direktivama. Druga važna osobina je da:

- Sistem traži individualne podatke koji se odnose na jednu stavku (npr. WWTP podaci o radu), i ako oni nedostaju zamjenjuje ih sa standardnim vrijednostima koje mogu biti visoko regionalizirane. Ovo služi da se sprijeti jednostrana kvantifikacija, buduci da to nije u potpunosti "zavisno od pribavljanja podataka";
- Jedinstveni sistem GIS upravljanja je u upotrebi: isti podaci se koriste na istim područjima da se izracunaju Bilansi Kvaliteta Vode, EuroWaternet reprezentativne mreže kao i poljoprivredni viškovi, industrijske emisije ili rijecni fluksevi.

U pogledu kvantifikacije pritisaka, glavni ucinci su kvantifikacija ispuštanja zagadenja (urbano, industrijsko, poljoprivredno), direktno i difuzno koje je postavljeno i provjereno od strane Loire-Bretagne vodne agencije u 1999.

Ucinci mogu biti obezbijedeni na bilo kojoj skali i modalitetu. Na primjer, industrijske emisije mogu se proizvesti unutar NACE (informacije su dostupne unutar slijedeće strane <http://nace.org/nace/content/AboutNace/aboutnaceindex.asp#nomenclature>) pomocu NUTS3, i razdijeljeni kao direktno ispuštanje, kroz industrijski pogon za precišćavanje ili putem urbanih kanalizacionih mreža. Oni također mogu biti sabrani na bilo kojoj tacki slivova, da se uporede sa rijecnim fluksovima, također izracunatim u NOPOLU, pomocu obrade podataka o ispuštanju u rijeku i hemijskih podataka o rijeci.

Struktura sistema je orijentisana na potpunu transparentnost i provjerenu tacnost, zahvaljujući posrednim rezultatima. Shodno tome, modul poljoprivrednog zagadenja prvo izracunava višak koji se može porebiti sa nezavisnim podacima, i onda transfer, koji je usklađen sa urbanim i industrijskim ispušanjima i rijecnim fluksovima.

NOPOLU je konstruisan oko Access 2000 (otvoren za Oracle klijent/server) baza podataka, vecina procedura su u Visual Basic, i može obraditi bilo koji eksterni modul (uključujući APL). Održava ga Beture-Cerec, nasljednik JAAKKO PÖYRY.

3. Alati za Kombinovanje Pritisaka sa Procjenom Uticaja – Modeli Vodnih Tijela

Alati opisani u drugim Odjelicima ovog Aneksa omogucuju neku procjenu vjerovatnog znacaja razmatranog pritiska, bilo direktno zaključujući da je vodno tijelo u riziku da ne ispuni svoje ciljeve, ili naglašavajući da pritisak zahtjeva dalje istraživanje.

Cesto se ucinak iz ovih alata mora kombinovati sa drugim alatom koji kombinuje informacije o pritiscima sa reprezentacijom vodnog tijela primatelja. Stoga, na primjer, pritisak koji rezultira iz zahvatanja se prvo kvantificira, i onda se kombinuje sa informacijama o rijecnom sistemu da se odredi stvarni uticaj.

Postoji mnogo modela koji mogu biti korisni u provodenju analiza pritisaka i uticaja koje traži WFD. Ovaj vodic ne može obezbijediti sveobuhvatni katalog ovih modela, ili preporuciti odredene modele. Slijedeci Odjeljci imaju namjeru da informišu citatelja o razlicitim tipovima modela koji postoje, i koji mogu biti korisni u određenoj situaciji.

Modeli se cesto zasnivaju na domenima (tj. karakterističnim područjima), i u vecini slučajeva domeni se odnose na tip vodnog tijela (npr. rijeka, jezero, priobalna voda). Ovi individualni modeli domena mogu se povezati zajedno na razlike nacine da predstavljaju veci system, na primjer, difuzni model (možda alat za kvantifikaciju pritisaka opisan u Odjeljku 4.30) može biti povezan sa modelima rijeka i modelima podzemne vode da predstavi cijeli hidrološki sistem unutar slivnog područja. Ostali modeli predstavljaju mnoge domene unutar jednog okvira.

Mnogi trenutni projekti na nacionalnoj i Evropskoj skali imaju za cilj da obezbijede detaljne informacije o tehnikama modeliranja u podršci WFD-e. Jedan istaknuti je BMW (Benchmarking Modeli za WFD, <http://www.vyh.fi/eng/research/euproj/bmw/homepage.htm>). Mada ovi projekti vjerovatno neće dati izvještaj dok pocetna procjena uticaja ne bude završena, oni mogu obezbijediti informacije o korisnim tehnikama modeliranja.

- **Hibridni Monte-Carlo deterministički model za rijeke - SIMCAT**

Ovaj tip alata za modeliranje postavlja deterministički opis transporta i procesa u vodotoku unutar Monte-Carlo okvira. Veliki broj nezavisnih modela modelske simulacije se koriste da se generišu raspodjele kvaliteta vode unutar rijecne mreže. Da bi se ovo postiglo, model zahtjeva sve ulazne podatke (pritoke, ispuštanja i zahvatanja) da budu specificirani kao konstantne, normalne, log-normalne, 3-parametarske-pomjerene-log-normalne, ili ne-parametarske distribucije, na godišnjoj ili mjesecnoj bazi. Svaka modelska simulacija uzima uzorke ovih raspodjela, bilo nasumice, ili koristeci od strane korisnika definisane korelacije između toka i kvaliteta, između toka ispuštanja i toka u rijeci primatelju, ili između toka u pritokama i toka u glavnoj rijeci. Iz izvedenih raspodjela SIMCAT zahvata srednju vrijednost i 95%ile ili 90%ile za svaku determinantu. Granice pouzdanosti su također obezbijedene.

SIMCAT ne rješava jednacine advekcija-disperzija, koristeci umjesto toga jednostavnu formulu dodavanja opterecenja na svakoj dionici da se izracuna koncentracija, i odnos tok-brzina da bi se izracunalo kretanje nizvodno. Za zagadivace se prepostavlja da su momentalno i jednakom pomješani u vodi primatelju i da putuju istom brzinom kao i voda u dionici primatelju.

Model uključuje klorid, BOD (BPK), amonijak i DO (rastvoren i kisik) kao standardne determinante. Ukljuceni hemijski procesi su re-aeracija, opadanje BOD, nitrifikacija amonijaka (na bazi modificirane Streeter-Phelps jednacine). Procesi su predstavljeni po prvom redu opadanja sa osjetljivošću temperature. Svi parametri opadanja i re-aeracije, i odnosi brzine mogu biti specificirani zasebno za svaku dionicu.

Kalibracija može biti manualna ili može koristiti rutinu unutrašnje kalibracije modela, koja prilagodava uklapanje rezultata modela sa izmjerenim podacima prilagodavajući parametre i difuzni tok. U modu auto-kalibracije, SIMCAT unosi dodatne riječne proticaje tako da se rezultati prilagode onima sa mjernih stanica kao funkcija dužine rijeke, i proracunava seriju prilagodavanja parametrima kvaliteta kako bi se prilagodio model distribucije kvaliteta sa onima na monitoring stanicama.

Sekvenca auto-kalibracije je da se rezultati modela prvo porede sa podacima na monitoring stanicama. Niz prilagodavanja prema parameterima i brzini što bi dozvolilo tacno slaganje sa izmjerenim podacima je izracunat, i model se onda vraca uzvodno do monitoring stanica sa podacima o kvalitetu i ponavljaju se nizvodne kalkulacije, koristeci nove vrijednosti za parametre, tok i brzinu. Rezultati novog modela se porede sa podacima iz monitoring stanica, i proces se ponavlja ako je potrebno.

➤ ***Postojeca upotreba***

SIMCAT je model koji je razvijen unutar kuce za Okolišnu Agenciju (Engleska i Vels) i široko se koristi u planiranju kvaliteta vode. Kada se model kalibrira, može ga koristiti i manje iskusno osoblje, buduci da su metoda rada modela i njegovi ucinci jednostavni i jasni. Model sliva bi trebao, ipak, uvijek biti kalibriran od strane kompetentnog tehnickog osoblja, i pažljivo provjeren, buduci da greške u tumacenju ulaznih podataka, mogu, u ovom tipu modela gdje se kalibracija zasniva iskljucivo na ulaznim podacima, dovesti do pogrešne kalibracije te stoga do pogrešnog tumacenja rezultata.

➤ ***Relevantnost za analizu pritisaka i uticaja***

Ovaj tip alata je primarno namijenjen za istraživanje uticaja opšteg hemijskog kvaliteta na rijeke iz tlačastih izvora zagadivanja. On omogućuje da uticaj pritiska iz svakog izvora bude procijenjen individualno i u kombinaciji. Difuzna opterecenja se također mogu izvesti.

➤ ***Reference i Dokumentacija***

Prirucnik za model obezbjeduje vodic korak po korak kroz proces uspostave modela. Postoji Odjeljak o statističkoj pozadini modela koji je sveobuhvatan. Prirucnik također daje oblik svih parametara raspadanja/truljenja koji su korišteni u modelu, jednacine za vrijeme putovanja i metode procjenjivanja granica pouzdanosti.

4. Alati za Procjenu Uticaja

- **Finska nacionalna klasifikacija kvaliteta vode**

Postojeci finski sistem za klasifikaciju kvaliteta vode razvijen je kako bi se dala informacija o upotrebljivosti vode za ljudske svrhe, uzimajući u obzir samo one ekološke elemente kvaliteta, koji imaju direktni uticaj na upotrebljivost vode. Sva vodna tijela se slicno tretiraju, ne praveci bilo kakve razlike između razlicitih kategorija vode ili tipova vodnih tijela. Klasifikacija se uglavnom zasniva na elementima hemijskog kvaliteta, ali također i nekim biološkim elementima (higijenski indikatori, klorofil i cvjetanja algi). Kriteriji i pragovi vrijednosti koncentracija mogu se naci u Tableli Aneks IVb.3.

Tabela Aneks IV.3 : Finski nacionalni sistem klasifikacije.

Klasa	Tumacenje klase	Varijable njihovi pravni vrijednosti
I izvrstan	Vodotok je u prirodnom stanju, obično oligotrofan, bistar ili sa nešto humusa. Visoko prikladan za sve nacine upotrebe.	boja < 50 mg Pt/l providnost > 2.5 m mutnoca < 1.5 FTU fekalni coliformi ili fekalne streptokoke < 10 CFU/100 ml ukupni fosfor < 12 µg/l srednja vrijednost klorofil-a u sezoni rasta < 3 µg/l
II dobar	Vodotok je u gotovo prirodnom stanju ili neznatno eutrofican. Voda je još uvijek prikladna za vecinu nacina upotreba.	koncentracija kisika u epilimnionu 80-100%, nema nedostatka kisika u hipolimnionu boja 50-100 mg Pt/l (< 200 u prirodno humusnim vodama) providnost 1-2.5 m fekalne indikatorske bakterije < 50 CFU/100 ml ukupni fosfor < 30 µg/l srednja vrijednost klorofil-a u sezoni rasta < 10 µg/l
III zadovoljava juci	Vodotok je neznatno izložen otpadnim vodama, nekoncentrisanom opterecenju ili nekim drugim aktivnostima koje uzrokuju promjene, ili je prilично eutrofican zbog prirodnih uzroka. Vodotok je obično zadovoljavajući za vecinu nacina upotreba.	koncentracija kisika u epilimnionu 70-120%, manji nedostatak kisika može se javiti u hipolimnionu boja < 150 mg Pt/l fekalne indikatorske bakterije < 100 CFU/100 ml ukupni fosfor < 50 µg/l srednja vrijednost klorofil-a u sezoni rasta < 20 µg/l
IV prihvatljiv	Vodotok je jako izložen otpadnim vodama, nekoncentrisanom opterecenju ili nekim drugim aktivnostima promjene. Voda je prikladna samo za nacine upotrebe koja ima malo zahtjeva u pogledu kvaliteta vode.	koncentracija kisika u epilimnionu 40-150%, nedostatak kisika u hipolimnionu fekalne indikator bakterije < 1000 CFU/100 ml ukupni fosfor 50-100 µg/l srednja vrijednost klorofil-a u sezoni rasta 20-50 µg/l cesta cvjetanja algi koncentracije elemenata koji predstavljaju opasnost po zdravlje: As < 50 µg/l, Hg < 2 µg/l, Cd < 5 µg/l, Cr < 50 µg/l, Pb < 50 µg/l ukupni cijanid < 50 µg/l neugodan ukus cesto nadan kod riba
V loš	Vodotok je ekstenzivno zagaden otpadnim vodama, nekoncentrisanim opterecenjima ili drugim aktivnostima koje uzrokuju promjene Slabo prikladan za bilo koji oblik korištenja vodotoka.	glavni problemi balansa kisika, zasacenost kisikom u epilimnionu tokom ljeta može preći 150%; s druge strane, potpuno iscrpljenje kisika može se desiti na površini; cijeli hipolimnion može biti anaeroban na kraju sezone stratifikacije fekalne indikatorske bakterije > 1000 CFU/100 ml ukupni fosfor > 100 µg/l srednja vrijednost klorofil-a u sezoni rasta > 50 µg/l jedan ili više od sljedećih elemenata prelaze pravove granice specifične za klasu IV: As, Hg, Cd, Cr, Pb ili ukupni cijanid koncentracija žive u grabljivim vrstama ribe >1 mg/kg uljni film na površini vode cesto primijecen

- **Okolišna Agencija (Engleska i Vels) Klasifikacija Rijecnog Ekosistema**

Šema Klasifikacije Rijecnog Ekosistema za Englesku i Vels prezentirana je u Tabeli Aneks IV.4. Koristiće fizicko-hemiske kolicine mogu se dobiti iz podataka iz posmatranja ili modeliranih ucinaka. Za Klase 1 i 2 se smatrata da predstavljaju uslove prikladne za salmonidne i ciprinidne riblje populacije.

Tabela Aneks IV.4 Klasifikacija riječnog ekosistema koju koristi Environment Agency of England and Wales

Klasa	Rastvorenii kisik % saturacija 10 th %ile	BOD mg l ⁻¹ 90 th %ile	Ukupni amonijak mg N l ⁻¹ 90 th %ile	Ne-jonizirani amonijak mg N l ⁻¹ 95 th %ile	pH Niža granica 5 th %ile do gornje granice 95 th %ile	Tvrdoča mg l ⁻¹ CaCO ₃	Rastvorenibakar µg l ⁻¹ 95 th %ile	Ukupni cink µg l ⁻¹ 95 th %ile
1	80	2.5	0.25	0.021	6.0-9.0	= 10 >10, = 50 > 50, = 100 > 100	5 22 40 112	30 200 300 500
2	70	4.0	0.6	0.021	6.0-9.0	= 10 >10, = 50 >50, = 100 > 100	5 22 40 112	30 200 300 500
3	60	6.0	1.3	0.021	6.0-9.0	= 10 >10, = 50 >50, = 100 > 100	5 22 40 112	30 200 300 500
4	50	8.0	2.5		6.0-9.0	= 10 >10, = 50 >50, = 100 > 100	5 22 40 112	30 200 300 500
5	20	15.0	9.0					

- Njemacki alat za procjenu uticaja (LAWA)**

Podaci o stanju vodnih tijela dostupni iz okolišnog nadgledanja trebaju biti proucenici. Primarno podaci o stanju vodnog tijela bice razmotreni da se evaluiraju uticaji pritisaka i bice ocijenjeni u skladu sa ciljevima kvaliteta i kriterijima prikupljanja. Ako je ovo nedovoljno, procjena ili razmatranje na osnovu modela o uspostavljenim pritiscima je neophodna. Procjena vjerovatnoce da dobri ekološki ili hemijski uslovi nece biti postignuti unutar perioda posmatranja bice izvršena na osnovu kriterija prezentiranih u Tabeli Aneks IV.5.

Tabela Aneks IV.5: Informacije neophodne za procjenu uticaja (LAWA)

Indikator	Pragovi vrijednosti
Saprobnii status	> 30% mreže vodotoka > nacionalni nivo biološkog kvaliteta (ovdje: biološki nivo kvaliteta II)
Troficni status	> 30% mreže vodotoka > nacionalni nivo kvaliteta (ovdje: troficna klasa II), procjena zasnovana na koncentracijama Nitrata-N > 6 mg/l i Fosfata-P > 0,2 mg/l; 50-percentile
Fizicko-hemijske supstance	Prekoracenje postojećih kvalitativnih ciljeva ili kriterija kvaliteta EU direktive 76/464/EEC i znanje o prodiranju prioritetnih supstanci
Zagrijavanje	U skladu sa EU Direktivom o Ribljem Životu: - max. godišnja temperatura: >21.5°C (salmonidno vodno tijelo) >28°C (ciprinidno vodno tijelo) - max. zimska temperatura: >10°C (salmonidno vodno tijelo) >10°C (ciprinidno vodno tijelo) - max. zagrijavanje: 1.5 K (salmonidno vodno tijelo) 3.0 K (ciprinidno vodno tijelo)
Salinizacija	Medijan: CI = 400 mg/l

Indikator	Pragovi vrijednosti
Morfologija	<ul style="list-style-type: none">• Anketa riječnog staništa – metod pregleda: Više od 30% riječnih dionica unutar upravne jedinice je anketirano sa strukturalnim klasama kvaliteta 6 ili 7 za odjeljak "rijecno korito" (koji se sastoji od parametara:<ul style="list-style-type: none">- kurvatura- fiksacija obale- antropogene barijere- regulacija toka vode- obalna vegetacija• Narušavanje kontinuiteta rijeke (antropogene barijere, povratna voda) >30% od mreže vodotoka

- **Francuski SEQ bazirani pristup procjene kvaliteta**

Francuski pristup se zasniva na tri glavna koncepta, koji su svi konzistentni sa EEA i Eurostat preporukama. Ovi koncepti su:

- šema procjene kvaliteta vode (SEQ sistem) obuhvata vodu, biologiju i fizичке medije. Primjenjuje se na tekuću, stajacu, tranzicijsku i podzemnu vodu;
- procedura za izradu statističkih podataka o kvalitetu vode, implementirana nakon EEA EuroWaternet punih preporuka i procedure za izradu izvještaja o kvalitetu vode, implementirane nakon Eurostat/UNECE opšte metodologije.

Osebujni SEQ sistem obezbjediće procjenu kvaliteta za svako mjesto monitoringa iz posmatranih podataka. On obuhvata tri radna alata:

1. Sistem za evaluaciju kvaliteta vode (SEQ-Water) koji procjenjuje fizicko-hemijski kvalitet vode i koji se koristi u Francuskoj od 1999;
2. SEQ-Bio koji procjenjuje biološki kvalitet vodotoka;
3. SEQ-Physical koji procjenjuje do koje je mjeru vodotok postao vještacki.

Osnovni princip koji podupire SEQ pristup je da razlike upotrebe ili funkcije bilo kojeg vodnog tijela moraju biti procijenjene kroz determinante iste vrste ili kroz one koje imaju isti efekt. Na primjer, da se procijeni kvalitet vode u vodotoku, SEQ-Water razlikuje 15 opisa ("izmjena"), od kojih svaka od njih grupiše relevantne determinante. Procjena se provodi koristeci tabele sa pragovima vrijednosti (vidi Tabelu Aneks IV.6 za primjer) koje definisu granice klase. Indeks se izracunava groz algebarsku funkciju prilagodenu pragovima vrijednosti.

SEQ-sistem onda izracunava indekse (skala 0-100) za potencijalnu sposobnost vode za biologiju, (koji su blisko povezani sa fizicko-hemijskom komponentom ekološkog statusa opisanog u direktivi), i indekse potencijalne sposobnosti vode za upotrebu (kao što je pitka voda, odmor i rekreacija na vodi, itd., u skladu sa potrebama).

Indeks može biti prezentiran u drugom koraku kao 5 klase. Ove klase su predstavljene sa klasičnim opisom od pet boja (plava, zelena, žuta, narandžasta, crvena). Klase predstavljaju isti stepen uticaja na vodno tijelo. Stoga, klase se mogu porebiti između opisa i funkcija, dozvoljavajući stoga da u drugoj fazi budu primijenjene složene metode agregacije.

Tabela Aneks IV.6: Primjer SEQ mreže procjene, opis "salinizacije", upotreba: pitka voda, medij: podzemna voda (izvor: <http://www.eaufrance.tm.fr/francais/etudes/pdf/etude80.pdf>).

Altération Minéralisation et salinité

Paramètres	Unités	bleu clair	bleu foncé	jaune	rouge
Conductivité ⁽¹⁾	µS/cm à 20°C	≥ 180 et ≤ 400	> 400 et ≤ 2500	< 180 ou > 2500 et ≤ 4000	> 4000
Dureté	d°F	≥ 8 et ≤ 40		< 8 ou > 40	
pH		≥ 6,5 et ≤ 8,5	> 8,5 et ≤ 9,0	< 6,5 et ≥ 5,5 ou > 9,0 et ≤ 9,5	< 5,5 ou > 9,5
Résidu sec ⁽¹⁾	mg/l	≥ 140 et ≤ 300	> 300 et ≤ 2000	< 140 ou > 2000 et ≤ 3000	> 3000
Chlorures ⁽²⁾	mg/l	25	250		> 250
Sulfates ⁽²⁾	mg/l	25	250		> 250
Calcium	mg/l	≥ 32 et ≤ 160	32	< 32 ou > 160	
Fluorures	mg/l	≥ 0,7 et ≤ 1,5	< 0,7	> 1,5 et ≤ 10	> 10
Magnésium	mg/l	30	50	400	
Potassium	mg/l	10	12	70	
Sodium	mg/l	20	200		
TAC	d°F	≥ 8 et ≤ 40		< 8 ou > 40	

(1) au moins l'un des deux paramètres doit être pris en compte.

(2) au moins l'un des deux paramètres doit être pris en compte..

SEQ verzija 2 ce uskoro biti pušten, sa novim kompjuterizovanim alatom. On ce ukljuciti sve 33 prioritetne supstance definisane u Aneksu X Direktive.

Puni detalji su dostupni u PDF dokumentu koji se može skinuti sa <http://www.eaufrance.tm.fr/> (skidanje sa strana je jedino moguce na francuskom jeziku).

ANEKS V - Studije slučaja

Sažetak slijedecih studija slučaja je sadržan u Poglavlju 6 glavnog Vodica Dokumenta.

Naslov:

Br.: 1

Izbor **specificnih polutanata** koristeci tekucu implementaciju rada Direktive Vijeca 76/464/EEC⁴ (Ispuštanje Opasnih Supstanci – DSD)

Tip uticaja:

Povecana opterecenja hemikalija, toksicnosti, ekotoksicnosti, akumulacije i sekundarnog trovanja

Tip pritiska:

Tackasti i difuzni izvori hemikalija

Tip analize ili kompjuter:

Okvirna Direktiva o Vodama zahtijeva uspostavljanje mjera za borbu protiv zagadenja kako bi se dosegli ciljevi. S jedne strane, prioritetne supstance (Aneks X) su regulisana u skladu sa Clanom 16. S druge strane, ostali specificni zagadivaci moraju se identifikovati na skali rijecnog sliva (distrikta) (cf. Odjeljak 3.5 vodica).

Direktiva Vijeca 76/464/EEC vec obezbjeduje takve mehanizme unutar Clana 7 gdje ce Države Clanice uspostaviti programe smanjenja zagadenja za relevantne zagadivace sa liste II te Direktive. Ove tzv. "lista II supstance" moraju također biti odabrane iz jednog broja grupa zagadivaca koji su slicni onima u Aneksu VIII WFD.

Preporuceno je (i do odredenog obima obavezno) da se izvrše nabolje upotrebe implementacije ovog zahtijeva iz 76/464/EEC za prvu analizu pritisaka i uticaja unutar Okvirne Direktive o Vodama zbog, narocito:

- ✓ Prelazne odredbe (cf. Cl 22 (2) do (6)) zahtijevaju implementaciju 76/464/EEC što se traži kao minimalan zatijev i neproblematicna tranzicija mora biti osigurana buduci da ce zahtijevi direktive biti jedino ukinuti 2013;
- ✓ sudske odluke Evropskog Suda Pravde koje se trebaju poštovati;
- ✓ iskustvo i znanje dostupno u Državama Clanicama i Zemljama Kandidatima (koje trenutno identifikuju programe smanjenja zagadenja kao dio njihove obaveze za pristupanje).

Dalje informacije u vezi sa 76/464/EEC i WFD su dostupne (vidi reference).

Zahtijevi informacija i podataka

Zavisno od korištenog pristupa, slijedeće informacije ce biti potrebne, narocito:

- ✓ bitna svojstva (npr. fizicko-hemijiska svojstva, trajanje, (eko-)toksicnost, bioakumulacija);
- ✓ inventure emisija (npr. Evropski Registar Emisije Polutanata (EPER)⁵, Clan 11 Direktive 76/464);
- ✓ marketing i upotreba podataka;
- ✓ postojeci monitoring podaci (do 2006);
- ✓ nadzor, operativni i istražni monitoring podaci (nakon 2006);
- ✓ Potencijalni izvori i rute emisija;
- ✓ Modeli udesa i ponašanja;

⁴ Direktiva Vijeca 76/464/EEC o zagadenju uzrokovanim odredenim opasnim supstancama ispuštenim u akvaticki okoliš Zajednice (OJ L 129, 18/05/1976, str. 23).

Kratak opis uključujući slike

Genericka grupa zagdivaca navedena u Aneksu VIII pokriva veliki broj individualnih supstanci. Na Državama Clanicama je da uspostave prikladnu listu "**specificnih zagadivaca**" koji ce se procijeniti za njihovu relevantnost. Međutim, metodologija za identifikaciju **specificnih zagadivaca** nije specificirana u Direktivi.

Stoga se preporucuje da se identifikacija **specificnih zagadivaca** unutar [Okvirne Direktive o Vodama](#) treba dalje razvijati iz pristupa korištenih unutar Direktive 76/464/EEC i procedura uspostavljanja prioriteta elaborirarnih za izbor prioritetnih supstanci.

Ocito je da 33 (grupa od) prioritetne supstance⁶ i osam supstanci sa liste I⁷ iz 76/464/EEC nisu uključene u Aneks X WFD u analizi pritiska i uticaja buduci da ce one formirati "hemski status".

Za ostale **specificne zagadivace**, polazna tacka trebaju biti supstance identifikovane kao supstance sa liste II unutar Clana 7 od 76/464/EEC. Dalje, ta kandidatska lista zagdivaca može biti uspostavljena što bi mogla biti polazna tacka za prospekciju i process uspostave prioriteta uključujuci nekoliko koraka.

Konacno, proces odredivanja prioriteta razvijen na Evropskom nivou, tzv. COMMPS⁸ proces, mogao bi biti od dodatne koristi za konacni izbor **specificnih zagadivaca** na skali riječnog sliva. Štaviše, ucinak Ekspertnog Savjetodavnog Foruma na Prioritetne Supstance može također biti koristan za analizu pritiska i uticaja za druge **specificne zagadivace**.

Na bazi iskustava implementacije Direktive 76/464/EEC, Države Clanice su primijenile širok spektar pristupa da identifikuju "relevantne supstance sa liste II".

Međutim, u apstraktnim terminima, postoje dva genericka pristupa, koja mogu biti usvojena za identifikaciju potencijalno relevantnih zagadivaca:

- **Pristup sa vrha ka dnu** – ovaj pristup starta sa "univerzumom hemikalija" i oslanja se na svo dostupno znanje o supstancama kako bi napravio prospektiju onih supstanci koje su relevantne u riječnom slivu (distriktu);
- **Pristup sa dna ka vrhu** – on se fokusira na ona područja gdje postoje monitoring podaci (biološki i hemski) jasno identificuju da ciljevi ne mogu biti postignuti. Dalje, specifikan, ciljani i vremenski ogranicen prospektijski monitoring može nadopuniti dostupne informacije.

U vecini slučajeva, Države Clanice koriste kombinaciju oba pristupa.

Reference

"Studija o određivanju prioriteta supstanci opasnih za akvaticki okoliš" Office for Official Publications of the European Communities, 1999 (ISBN 92-828-7981-X)⁹

Studijski izvještaj narucen od strane Evropske Komisije: "Procjena programa

⁵ Odluka Komisije 2000/479/EC od 17 Jula 2000 (OJ L 192, str. 36).

⁶ Odluka 2455/2001/EC uspostavljanje liste prioritetnih supstanci (OJ L 331, 15 Novembar 2001, str. 1)

⁷ Osam preostalih supstanica sa liste I su: drinovi (aldrin, dieldrin, endrin i isodrin), tetrakloroetilen (PER), trikloroetilen (TRE), Ugjen tetraklorid, DDT

⁸ Kombinovano na Modeliranju zasnovano i na Monitoringu zasnovano Uspostavljanje Prioriteta

⁹ http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-dangersub/pri_substances.htm

unutar Clana 7 Direktive Vijeca 76/464/EEC” (Novembar 2001)¹⁰

Rezime Radionice o “Direktivi o Ispuštanju Opasnih Supstanci (76/464/EEC) – Naucene Lekcije i Prelaz na Okvirnu Direktivu o Vodi” od 1-2 Jula 2002 u Briselu (dostupno preko kontakta).

Štaviše, tekuci studijski projekt Evropske Komisije o “Prelaznim odredbama Direktive Vijeca 76/464/EEC i vezanim Direktivama za Okvirnu Direktivu o Vodama 2000/60/EC” ce proizvesti specificne ucinke u vezi sa gore pomenutim aspektima. Štaviše, Ekspertni Savjetodavni Forum o Prioritetnim Supstancama ce proizvesti nekoliko rezultata koji mogu biti korisni za izbor ostalih specificnih zagadivaca. Ovi izvještaji i gore pomenute informacije su, ili ce postati, dostupne na web stranici voda od DG Environment:

www.europa.eu.int/comm/environment/water.

Kontakt za dalje informacije

Joachim D'Eugenio
c/o European Commission
Directorate-General Environment
Unit B.1: Water, Marine and Soil
Tel. +32-2-299.03.55
Email: joachim.d'eugenio@cec.eu.int

¹⁰ <http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-dangersub/article7ofdirective77464eec.pdf>

Naslov:

Br.: 2

PLANNOVI KVALITETA VODE U FLANDERSU (Belgija)

Tip uticaja:

Status i promjena kvaliteta vode površinskih voda.

Tip pritiska:

Tackasti i difuzni izvori iz domaćinstava, industrije i poljoprivrede (I WWTP)

Tip analize ili alat:

Tackasti izvor – domaćinstva: broj stanovnika x faktor zagadenja (PE)

Tackasti izvor – industrija (samo glavne kompanije): rezultati uzorkovanja ispuštanja

Tackasti izvor – poljoprivreda:

- stanovnici su uključeni u domaćinstva;
- životinje : inventure (broj životinja x faktori izlucicevina).

Tackasti izvor WWTP: rezultati uzorkovanja ispuštanja

Difuzni izvor – domaćinstva: broj stanovnika x faktor zagadenja x faktor smanjenja

Difuzni izvor – poljoprivreda: SENTWA-model (izracun gubitaka nutrijenata)

Smanjenje opterecenja: GWQP-bilans mase ; SIMCAT-model (WRc –model kvaliteta vode)

Status vodnih tijela: Biološki (Belgijski Bioticki Indeks), Fizicko-hemski (Prati-indeks)

Zahtijevi informacija i podataka

Osnovne informacije: mapa slivnih područja, PE-ekvivalenti, EQS, lista industrijskih glavnih zagadivaca.

Varijable: broj stanovnika, industrijska i WWTP ispuštanja, inventure stoke, transport gnojiva, inventure stvarnih i planiranih projekata sanitacije, podaci o kvalitetu vode, tok vode, opterecenje i stope uklanjanja WWTPs, proizvodnja i uklanjanje WWTP mulja/blata, dopuštena industrijska opterecenja, troškovi projekata sanitacije.

Kratak opis uključujući slike

Sa izuzetkom vodećih sila, pristup je aplikacija za kvalitet vode DPSIR-okvira. Na nivou sliva, pritisci (ispuštanja i dotoci) i njihov efekat na kvalitet vodnih tijela su procijenjeni, razmatrajući tackaste i difuzne izvore zagadivanja iz domaćinstava, industrije, poljoprivrede i WWTP. Opisan je stvarni status i evolucija kvaliteta vode vodnih tijela za zadnju dekadu.

Na nivou pritiska (ispuštanja i dotoci) i nivou statusa, serija opštih fizičkih i hemijskih zagadivaca (Q, BOD, COD, N, P, SM, O₂, itd.) (i u nekim slučajevima također teški metali) dostavljeni su izvještaju i izracunata su opterecenja. Za 3 parametra (COD, azot, fosfor) izracun opterecenja zagadenjem rezultira 'bilansima opterecenja'. Ovo čini mogućim da se izracunaju smanjenja opterecenja (na nivou dotoka i ispuštanja) kako bi se zadovoljili standardi okolišnog kvaliteta (EQS) (vidi Sliku).

Instrumenti politike su opisani i rezultirali su jednim brojem mjera koje se mogu koristiti u scenariju ili analizi troškova (vidi Sliku). Prvi pokušaj za analize scenarija je učinjen i definisan je scenario za domaćinstva, industriju i poljoprivredu. Za to, mjere moraju biti kvantificirane. Rezultat ove vježbe otkriva

da li su predložene mjere dovoljne da se dosegnu EQS u buducnosti.


Ishod rezultira sa 2 tipa izvještaja. Zbirni izvještaj, u kojem su istaknuti bilansi opterecenja (i narocito smanjenja opterecenja), i prošireni tehnicko-naucni dokument, koji opisuje sve razmatrane aspekte kvaliteta vode. Ovaj TN-dokument sa sastoji od prirucnika, koji opisuje okvir i sve korištene izvore i alate, i izvještaja koji sadrži sve osnovne informacije, rezultate i zaključke. U aneksu je dodana lista tabela i slika.

Ovaj metod je/ce biti primijenjen na približno 260 slivova vodotoka (hidrografske zone) unutar 11 razlicitih rijecnih slivova Flandersa. Podaci usporedeni u 34 tabele daju informacije na sveobuhvatan nacin o uzorkovanju/monitoringu otpadne vode i kvalitetu vode, opterecenjima i smanjenju opterecenja, kao i opisu slivova, te funkcionalnosti WWTP-infrastrukture, upotrebnim vode, itd. u vezi sa cilnjim grupama.

Važni i korisni su narocito:

- okvir, koji se odnosi na sve aspekte kvaliteta vode (vidi Sliku kao i flowchart). Ovaj okvir je dinamicki buduci da dozvoljava širenje sa novim temama npr. analize isplativosti;
- upotreba indikatora pritiska (omjera) koji omogucuju poređenje rezultata – s jedne strane – iz izvora zagadenja na nivou ispuštanja, dotoka i nakon mjera sanitacije su kompletirani, i – s druge strane – izmedu izvora zagadenja (domaćinstva, industrija i poljoprivrede), bez obzira na pokriveno površinsko područje;
- dostupnost informacija na nivou sliva, da se sumiraju na bilo kojem drugom višem hidrografskom nivou (npr. rijecni sliv);
- izracun smanjenja opterecenja (vidi Sliku: smanjenje dotoka), ispitati za razlicite EQS. Hidrografske zone mogu se rangirati u skladu sa prioritetima smanjenja ispitanim za nekoliko zakonskih ili ekoloških EQS od COD, N i P. *primjer: ispitano za EQS od 0.3 mg/l P, smanjenje opterecenja unutar sliva rijeke Nete mora doseći 85% ili 1.924 kg/d; doprinos domaćinstava ovome je oko 25% ili 481 kg/d; smanjenje je specifično visoko (> 75%) u 10 hidrografskih zona.*

Skracenice: COD: Hemijska Potreba za Kisikom, EQS: Standard Kvaliteta Okoline, GWQP: (Opšti) Plan Kvaliteta Vode, N: azot, P: fosfor, PE: ekvivalent populacije, WWTP: pogon za preciščavanje otpadne vode.



Reference

VMM, 2001. General Water Quality Plan Nete. 61 p. (Zbirni Izvještaj na Engleskom). / VMM, 2000. Plan Général de la qualité de l'Eau de l'Yser. 66p. (Zbirni Izvještaj na Francuskom). / (više elaborirane verzije GWQPs dostupne su na cd-romu – samo na Holandskom).

Water Quality plans in Flanders (Belgium) – Approach and experiences. Note. 25 p. (dostupno na CIRCA).

Kontakt za dalje informacije

Rudy VANNEVEL

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) / Flemish Environment Agency,
A. Van De Maelestraat 96,
B-9320 EREMBOODEGEM , BELGIUM
Tel ++ 32 53 726 626 / Fax ++ 32 53 726 630 / E-mail r.vannevel@vmm.be

Naslov:

Br.: 3

INVENTURA EMISIJA INTEGRISANIH U VODU (ETC-WATER) (Francuska)

Tip uticaja:

Povecana opterecenja zagadivacima, eutrofikacija

Tip pritiska:

Tackasti i difuzni izvori OM, P, i N iz domaćinstava, industrije i poljoprivrede.

Tip analize ili alat:

Upotreba i organizacija već postojećih nacionalnih i međunarodnih statističkih izvora u svrhu izračunavanja emisija.

Zahtijevi informacija i podataka

NB: svi podaci mogu biti razmotreni na regionalnom i vremenskom nivou i prilagođeni iz monitoringa za bilo koji aktualni izvor ili tip izvora (tackasti/difuzni).

Tackasti izvori – domaćinstva: broj stanovnika x faktor zagadenja (PE)

Tackasti izvori WWTP: rezultati uzorkovanja ispuštanja

Tackasti izvori – industrija ((samo kompanije >400 fiscal PE)): Opterecenja putem faktora zagadenja i rezultati uzorkovanja ispuštanja

Tackasti izvori – poljoprivreda: životinje: inventure (broj životinja x faktori izlucenja), po vrstama, regionu.

Difuzni izvori – domaćinstva: broj stanovnika x faktor zagadenja x faktor smanjenja, nepropustljiva urbana područja


Difuzni izvori – industrija : nepropustljiva industrijska područja

Difuzni izvori – poljoprivreda: - Korištenje dubriva; model za izracun gubitaka nutrijenata.

Kratak opis uključujući slike

Metodologija


Slika 1: Osnovni modul



Sve emisije su obračunate kao mreža elementarnih modula, da se sistematiziraju kalkulacije (Sl. 1). Modul prima ili proizvodi određenu kolicinu zagadenja, pročišćava jedan dio, ispušta drugi dio i presljeduje preostalu kolicinu do modula nizvodno (Sl. 2).

Ova šematisacija dozvoljava bilo koji tip agregacije i prezentacije finalnih rezultata (npr. dio industrijskog efluenta precišćen u domaćim pogonima za prečišćavanje).

Slika 2 :Jedna moguća kombinacija modula



U zavisnosti od organizacije informacionog sistema, svaka zemlja ima svoje vlastite

procedure i razliciti podaci i informacije su dostupne. Ovo također može biti slučaj na nacionalnom ili regionalnom nivou. Da bi se prevazišle ove teškoće, metodologija razvijena u Loire Bretagne Slivu u Francuskoj predlaže korištenje najboljih mogućih dostupnih podataka na najrazdijeljenijem nivou i koeficijentima kada podaci ne postoje. Glavna prednost ovoga je da se ima jasan pregled postojećeg informacionog sistema. Inventura se može kompletirati i poboljšati kada podaci postanu dostupni ili se poboljša kvalitet ovih podataka i ništa manje da se proizvedu informacije, čak i ako sirovi podaci ne postoje u prikladnoj formi.

Za ovo naravno treba neka strucna ocjena i također jasna prezentacija kalkulacijskih koraka ali dozvoljava korištenje podataka i informacija koji dolaze iz razlicitih organizacija. Ovo je također ekonomski na zdravim osnovama u korištenju najboljih informacija i podataka koji su već dostupni.

Druga glavna ideja metodologije je da razliciti tipovi emisija mogu biti opisani istim konceptualnim modelom. Bilo koji proces emisija je analiziran kao kombinacija modula ili koraka, te stoga omogućuje jednostavnu obradu podataka i višenamjensko izvještavanje.

Primjena

Koristeci ovu metodologiju, projekt je primijenjen na tzv. „Loire-Bretagne Vodnu Agenciju“ sa slijedecom geografskom jedinicom, vremenskom jedinicom, izvorima i supstancama.

Područje koje pokriva Loire-Bretagne vodna agencija proteže se preko 156,217 km². Na nivou sliva, teritorija je podijeljena u 16 slivova, 12 za rijeku Loire i njene pritoke, 3 za Bretagne i 1 za Vendée.

Na administrativnom nivou, proteže se preko 10 Regiona (NUTS2) i 31 “odjela” (NUTS3), koji su samo djelimično uključeni u područje Vodne agencije. 7281 općina (NUTS5) su potpuno uključene u gore pomenuto područje i podaci su razmatrani na tom nivou.

Poljoprivreda je jedna od glavnih aktivnosti: dvije trecine francuske stoke se uzgaja u ovom području, a tu se odvija i dvije trecine aktivnosti klanja i prerade mesa. Polovina nacionalne proizvodnje mlijeka i mlijecnih proizvoda također dolazi sa ovog područja.

Navlike mjerjenja što se tice vode u Francuskoj zasnivaju se na srednjoj vrijednosti mjeseca maksimalne aktivnosti i date su u tonama po danu. Međutim, mnogi statistički podaci su dostupni samo godišnje, na bazi civilne godine i podaci su razmatrani na tom nivou.

Metodologija ima ambiciju da izgradi jedinstveni sistem i da tako pokrije sve izvore. U svrhu ove vježbe, Ifen je odlucio da prikupi samo podatke o emisijama koje su odgovorne za brzo prodiranje u vode u unutrašnjosti zemlje. Identifikovani izvori su bili poljoprivreda, industrije i domaći.

Tri proučavane supstance su organske materije, i nutrijenti Fosfor i Azot.

Korišteni podaci imaju mnoge razlike izvore, glavni kriterij je potencijalna dostupnost za cijelu zemlju sa istom organizacijom.

Glavni interes metodologije je da razmotri sve glavne izvore i sve dostupne podatke koji se tisu ovih. Ona integriše sve dostupne podatke da se obezbijede trendovi i evaluacije relativnog dijela svakog izvora u sveukupnom zagadenju. Lako je promijeniti jednu hipotezu ili jedan niz podataka i ponovo izracunati


rezultate. Drugo što treba istaci je da su sve hipoteze i kalkulacije transparentne i da mogu biti prilagodene jednom specificnom uslovu ili upotrebi jednog specificnog modela kalkulacije.

Neki rezultati


Slike 3 i 4 pokazuju rezultate na administrativnom nivou a to su „odjeli“ (roze linije i jedan graf za svaku). Za administratore ovih regiona važno je da znaju omjer emisija sirovog zagadenja izmedu izvora i glavni izvor svake supstance. U ovom primjeru glavni izvor organskih materija je domaci. Što se tice procijenjenih kolicina, postoji ogromna razlika izmedu sirovog i globalnog zagadenja: mnogi procesi se dešavaju duž transfera zagadivaca od njegove proizvodnje do njegovog ispuštanja u vodu. Fleksibilnost pristupa dozvoljava da se rezultati koriste na razlicitim administrativnim nivoima kao što je region ili „odjel“. Ovo je također moguce na hidrofskom nivou: 16 slivova Loire-Bretagne Vodne Agencije.

Konacno, također je moguce prikupiti razlicite izvore ili se fokusirati samo na jedan izvor da se dozvoli poređenje izmedu zona u pogledu kolicina ispuštenih u vodu.

U stvari, jedino ogranicenje ovih vježbi je originalna skala podataka: ako su dostupni originalni podaci na regionalnom nivou, nije moguce predstaviti rezultate na manjoj geografskoj skali kao što je nivo „komune“. Onda je veoma važno da se koriste najrazdijeljeniji podaci da se dozvoli maksimalna fleksibilnost.



Slika 3: organske materije-raspodjela sirovog zagadenja izmedu odjela (BOD5 u kg/dan)



Slika 4: Organske materije-raspodjela globalnog zagadenja izmedu odjela (BOD5 u kg/dan)

Reference

Fribourg-Blanc, B. 2002. *EUROWATERNET-Emissions A European Inventory of Emissions to Water: Proposed Operational Methodology, draft 4, provisional*, Medmenham, European Topic Centre on Inland Waters, p.65, English
Detaljni rezultati dostupni na CD-Rom (na francuskom), javiti se Philippe Crouzet

Kontakt za dalje informacije

Philippe Crouzet

Institut Français de l'Environnement
61, boulevard Alexandre Martin
F 45058 Orléans Cedex 1, FRANCE

Tel ++ 33 238 79 78 78 / Fax ++ 33 238 79 78 70 / E-mail philippe.crouzet@ifen.fr

Naslov:**Br.: 4****KARTOGRAFSKO MODELIRANJE SISTEMA KORIŠTENJA VODE****Tip pritiska:**

Zahvatanje vode

Tip analize ili alat:

Alati za opis Vodnog Bilansa ("Potrošnja i Indeksi Upravljanja Vodom")

Zahtijevi informacija i podataka

Mape prirodnih vodnih resursa, potreba za vodom (urbana, industrijska, poljoprivredna), dodatne vode iz procesa odsoljavanja i meduslivni vodni transferi.

Kratak opis uključujući slike

Cilj ove prakse je da se obavi evaluacija pritiska prostorne distribucije potreba za vodom na vodne resurse.

Distribuirani model izracunava rizik od nestašice vode iz informacija o prirodnim vodnim resursima i potrebama za vodom. Slika 1 pokazuje proceduru koju je proveo model za svaku celiju Područje odabrano za celije mreže korištene u modelu je 1 km^2 , ovo daje ukupni zbir za Španiju od 500.000 celija.

Potencijalni dostupni vodni resursi (površinska i podzemna voda) su odredeni iz prirodnih resursa (obnovljivi resursi generirani u Španiji), koji su dio prirodnih vodnih resursa koji predstavljaju potencijalnu ukupno dostupnu vodu.

Razlika između ukupnih vodnih resursa i potencijalnih vodnih resursa predstavlja okolišne zahtjeve. Za ove resurse se ne može smatrati da će doseći ciljeve produktivnosti sistema. Samo ostatak vodnih resursa (potencijalni vodni resursi) su oni koji se mogu koristiti u sistemu i stoga su jedini koji su uključeni u vodni bilans (između vodnih resursa i potreba).

Dodatna voda iz procesa desalinizacije (Sl.2) treba se dodati potencijalnim vodnim resursima.

Drugi faktor koji se treba razmotriti je da li su trenutno operativni bilo koji transferi vode. Ovi transferi vode ne povecavaju potencijalne vodne resurse na nacionalnom nivou ali oni modifikuju njenu distribuciju (Sl.3).

Ukupna potreba (zahvatanje vode) je zbir urbanih, industrijskih i poljoprivrednih potreba. Međutim, treba uzeti u obzir povrat vode, koji se vraća u prirodni vodni sistem i može se koristiti nizvodno u slivu. Ovo je razlog da se razdvaje potrošne i ne-potrošne frakcije svake od upotreba vode. Na ovaj način se može izracunati potrošna i ne-potrošna potreba za vodom za svaku od upotreba vode. Zbir ove dvije frakcije daje ukupnu potrebu (Sl.4).

Za svaku od celija mreže izracunat je vodni bilans između potencijalnih vodnih resursa i ukupne potrošne potrebe za vodom. Ovaj bilans dozvoljava da se dobiju mape sa prostornom distribucijom vodnog deficit-a i vodnog viška (Sl.5 i Sl.6). Ove mape su samo ilustrativnog karaktera budući da su one prvi pristup problemu. Kao što je poznato, voda nije korištena u svakoj celiji u izolaciji.

Stoga je potrebna prostorna agregacija koja je zasnovana na jedinicama za upravljanje vodom definisanim u Vodnim Planovima Sliva (Basin Water Plans).

Ovo dozvoljava da se identifikuju vodni deficit i vodni višak u razlicitim upravnim jedinicama ukljucenim u svaki od slivova (Sl.7 i Sl.8). Agregacija svih mrežnih celija svakog od slivova pokazuje ukupni bilans sliva (Sl.9 i Sl.10).

Gore objašnjeni procesi pretpostavljaju da svi potencijalni vodni resursi generirani u sistemu, plus moguca dodatna voda iz procesa desalinizacije i/ili vodnih transfera su u potpunosti korišteni u sistemu.

Prethodna tvrdnja također pretpostavlja da su neophodne infrastrukture da se koriste svi vodni resursi dostupni i da je voda traženog kvaliteta za svaku upotrebu. Stoga bi jedina ogranicenja u snabdijevanju vodom mogla poteci iz ogranicenja dostupnih vodnih resursa.

Za sistem ce se reci da je u deficitu kad ne može da snabdije potrebe potrošne upotrebe, mada ima neophodnu infrastrukturu i traženi kvalitet vode. S druge strane, za sistem u višku (sa viškom vode) ne znaci da on nema nikakvih problema u vodosnabdijevanju. Ovo se može dogoditi ako nema tražene potrebne infrastrukture ili ako nije postignut traženi kvalitet vode.

Da bi se izbalansirala tražena voda sa potrošnim potrebama, pretpostavlja se da je ponovna upotreba vode u sistemu maksimalno moguća.

Ovaj deficit i višak su razlicitih nivoa i također ce zavisiti od velicine sistema.


Da bi se pokušali jasno prikazati indeks upravljanja vodom i indeks potrošnje vode (Introduction à l'économie générale de l'eau Erhard-Cassegrain and Margat, 1983), oni su korišteni da da pokažu mapu rizika od nestasice vode (Sl.11 i Sl.12).

Indeks upravljanja vodom je rezultat dijeljenja ukupne potrebe za vodom i potencijalnih vodnih resursa. Mora se istaci da indeks upravljanja vodom blizu ili veci od "1" ne mora znaciti, u nekim slučajevima, nestasici vode. Ovo je zato što ako zahvatnja vode nisu koncentrisana u specificnom području, dio povrata vode može se koristiti nizvodno.

Indeks potrošnje vode je dobijen dijeljenjem potrošne potrebe i potencijalnih vodnih resursa. Ovaj omjer se također može koristiti kao indikator rizika nestasice. Vrijednost veca od 0,5 može indicirati "eventualnu" nestasici, s druge strane ako je vrijednost blizu 1 to može znaciti da je nestasica "strukturalna". Niska vrijednost indeksa potrošnje vode indicira da se vodni resursi vrlo malo koriste.

Može se primjetiti da sistem u deficitu ima nestasici vode strukturalnog tipa. U ovom sistemu potencijalni vodni resurs je sistematski niži od nivoa potrošnje vode koji pokušava dostici.

Ali postoji jedan broj sistema koji imaju viškove vode ali su također pod rizikom da trpe od eventualne nestasice vode. Razlog za ovo je da su njihovi nivoi potrošnje vode relativno blizu potencijalnim vodnim resursima. U ovim sistemima broj sušnih godina koje slijede jedna za drugom može proizvesti probleme u vodosnabdijevanju zbog nedostatka dovoljno vodnih resursa u tim godinama.



RNA Natural Resources
DUR Urban Demand
DIN Industrial Demand
DAG Agricultural Demand
RAM Environmental Requirements
RPT Potential Resources

RDS Desalinated Water
RTV Transferred Water
DCO Consumption Demand
DNC Non-consumption Demand
DTO Total Demand
BAL Balance

DEF Deficit
SUP Surplus
ICO Consumption Index
IEX Management Index
RES Risk of scarcity
(A) Added




Figure 1. Natural water resources (mm/year)



Figure 2. Desalinated water (Mm³/year)




Figure 3. Transferred water (Mm³/year)




Figure 4. Total demand (mm/year)




Figure 5. Deficit spatial distribution (mm/year)




Figure 6. Surplus spatial distribution (mm/year)




Figure 7. Deficit aggregation in water management units (Mm³/year)




Figure 8. Surplus aggregation in water management units (Mm³/year)




Figure 11. Water scarcity risk in water management units




Figure 9. Deficit aggregation in basins (Mm³/year)




Figure 10. Surplus aggregation basins (Mm³/year)




Figure 12. Water scarcity risk in basins

Reference

MIMAM (2000), Libro Blanco del Agua en España. (Ministry of Environment (2000),White paper on water in Spain) Language: Spanish

Kontakt za dalje informacije

ALEJANDRA PUIG. Ministerio de Medio Ambiente

TEL: +34915975695 FAX: +3495975947. e-mail: apuig@sgtcca.mma.es

JOAQUÍN RODRÍGUEZ. CEDEX-Ministerio de Fomento.

TEL: +34913357972 FAX: +34913357922. e-mail: joaquin.rodriguez@cedex.es

Naslov:

Br.: 5

**DIFUZNO ZAGAĐENJE-STUDIJA SLUCAJA: RAZVOĐE RIJEKE
GUADIANA (Portugal)**

Tip uticaja:

Povećana opterecenja nutrijentima koja mogu dovesti do problema eutrofikacije.

Tip pritiska:

Difuzni izvori P i N koji se baziraju na korištenju zemljišta.

Tip analize ili alat:

Razvijena je jednostavna metodologija na bazi modela mreže kvadrata (grid-based) za kvantitet i kvalitet vode za srednje godišnje vrijednosti. Integracija Geografskog Informacionog Sistema (GIS) je važan alat koji će dozvoliti karakteriziranje prostorne varijabilnosti razvoda/sliva koristeci alate za prostornu analizu.

Zahtjevi informacija i podataka

Fizичke karakteristike razvoda, korištenje zemljišta i topografske, i hidrološke karakteristike, padavine/oticanje, zajedno sa vrijednostima eksportovanja nutrijenata.

Kratak opis ukljucujući slike

Metodologija

Prvi korak je da se stvori mreža srednjeg godišnjeg oticanja zasnovana na distribuiranom hidrološkom modelu. U ovom radu, korištena metodologija je opisana u GOMES (1997), koji se zasniva na Temez modelu prikupljanja, implementiranom celija po celija u A.M.L. jeziku u Arc/Info-Grid. Jednacine ovog modela, koji vlada evapotranspiracijom, zadržavanjem vode u tlu, infiltracijom i procesom oticanja, primjenjene su na svaku celiju. Ovaj model koristi padavine (mm) i potencijalnu evapotranspiraciju (mm) kao ulazne varijable i ima 3 parametra, parameter toka, maksimalno zadržavanje vode u tlu (mm) i maksimalna stopa infiltracije (mm).

Oticanje (mm/godina) = f (padavine, evapotranspiracija, parametri)

Opterecenja zagadivacima moraju se dodijeliti svakoj celiji kako bi se izracunalo opterecenje zagadivacima u sistemu rijeke. Kombinacija između distribuiranih mapa karakteristika razvoda, tj. korištenja zemljišta i geologije, sa koeficijentima eksportovanja fosfora, dozvolice procjenjivanje sadržaja nutrijenata koji dopiru do vodotokova (Tabela I).

Tabela I Eksportne vrijednosti fosfora E_P i azota E_N ($\text{mg m}^{-2} \text{ godina}^{-1}$) (Jørgensen, 1980)

Landuse	Ep		En	
	Geological classification		Geological classification	
	Igneous	Sedimentary	Igneous	Sedimentary
Forest				
Range	0.7 - 9.0	7.0 - 18.0	130 - 300	150 - 500
Mean	4.7	11.7	200	340
Forest + pasture				
Range	6.0 - 16.0	11.0 - 37.0	200 - 600	300 - 800
Mean	10.2	23.3	400	600
Agricultural areas				
Citrus		18.0		2240
Pasture		15.0 - 75.0		100 - 850
Cropland	22.0 - 100.0		500 - 1200	

Veze izmedu koeficijenata nutrijenata sa poligonskom pokrivenošću korištenja zemljišta bice konvertovana u mrežu sa istom veličinom celija kao kod mape oticanja i to će biti mapa opterecenja. Korištenje prostornih alata GIS-a dozvolice integraciju distribuirane mape oticanja i digitalnog modela terena (DTM) razvoda da se dobije akumulirani tok u vodotocima. Isti dodaci su uradeni na mapi opterecenja fosforom. Ovo će rezultirati godišnjom koncentracijom fosfora u vodotocima.


Koncentracija (mg/l) = Opterecenje (mg/godina) / Protok (dm³/godina)

Nakon izracuna vrijednosti koncentracija moguce ih je porebiti sa podacima o nutrijentima mjerjenim na stanicama za uzimanje uzoraka kvaliteta vode da se validira ova metodologija. Međutim, mjereni nutrijenti u svakoj stanicici reflektuju ukupno zagadenje koje dopire do vodotoka – tackasto i ne-tackasto.

Primjena

Ova metodologija je primijenjena na rijeku Guadiana, i samo za fosfor zato što je to ogranicavajući faktor koji određuje razvoj eutrofikacije. Ova rijeka je međunarodni sliv, sa ukupnom površinom od 66 860 km² i ima svoje glavne vodoteke u Španiji, i samo 11 600 km² područja je naš nacionalni sliv.


Ova rijeka ima važnu ulogu na jugu Portugala, regionu sa problemima suše. Poljoprivredne aktivnosti i životinje na paši imaju veliki uticaj u ovom slivu kao ne-tackasti izvori zagadivanja, koji uzrokuju velike kolicine eksportovanih nutrijenata u vodu itlo.



Slika 1 – Metodologija primjene na rijeci Guadiana (Portugalski sliv).

Rezultati


Za modeliranje mape oticanja neophodno je imati distribuirane mape padavina i potencijalne evapotranspiracije. Nakon izracunavanja distribuiranih mapa oticanja i opterecenja fosforom (Slika 2) neophodno je integrisati ove dvije varijable u vodotokove. Akumulirani tok i akumulirano opterecenje fosforom u vodotokovima uradeno je koristeci mapu smjera toka koja potice iz DTM, koja pokazuje smjer u svakoj celiji koju pokriva oticanje kako bi stiglo do vodotokova. Vrijednosti koncentracija su izracunate u mg/l za P dijeleći vrijednosti opterecenja sa vrijednostima toka.



Slika 2 – Karte raspodjele inputa za izracunavanje koncentracije fosfora.

Poređenje između procijenjenih vrijednosti P i posmatranih vrijednosti izvršeno je na stanicama za kvalitativno uzorkovanje vode na rijekama (Slika 3). Ova Slika također pokazuje glavne tackaste izvore zagadenja, industrijske i domace. Oni su rašireni širom sliva ali više koncentrisani u Sjevernom dijelu.


Poredanjem ove dvije vrijednosti (posmatrane nasuprot procijenjenim), mi ne smijemo zaboraviti da procijenjene vrijednosti samo uzimaju u obzir difuzno zagadenje provocirano korištenjem zemljišta. Nedostaje korespondentni uticaj životinja na ispaši i tackastih izvora zagadenja da bi se dobila ukupna koncentracija fosfora u rijekama.



Slika 3 – Poredanje posmatranih vrijednosti sa procijenjenim u stanicama za kvalitet vode.

Opcenito se može verificirati da su veće vrijednosti koncentracije fosfora u Sjevernom dijelu sliva i da su procijenjene vrijednosti približnije posmatranima na Jugu. Ovo se može objasniti time što ima manje tlačastih izvora u ovoj zoni, što reflektira doprinos difuznog zagadenja.

Što se tice podatka o uzorcima, (Slika 4) može se zaključiti da je razrjedenje koncentracije fosfora posmatrano kao dolazeće u Južnom dijelu sliva. Takoder, u pogledu procenata, procijenjene vrijednosti u odnosu na posmatrane povećavaju se kako se približavaju Južnom dijelu sliva, što ilustrira veći doprinos ne-tlačastog zagadenja u ukupnoj kolicini P (fosfora).



Slika 4 – Poredanje koncentracije fosfora (posmatrana nasuprot procijenjenoj) i njihov odnos u smislu procenata.

Reference

- Jørgensen, S.E., (1980), *Lake Management*, Pergamon Press Ltd., UK.
- Gomes, F., (1997), Modelação Hidrológica Distribuída: Aplicação à bacia do Guadiana. Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico.
- Novotny, V., Olem, H., (1994), *Water Quality. Prevention, Identification and Management of Diffuse Pollution*. Van Nostrand Reinhold, New York.
- Olivera, F., Maidment, D. R., Charbeneau, R. J., (1996), Spatially Distributed Modelling of Storm Runoff and Non-Point Source Pollution using Geographic Information Systems. University of Texas at Austin.
- Quadrado, F., Gomes, F. et al, (1996), Programa de Despoluição da bacia do rio Guadiana. INAG, DSRH.

Kontakt za dalje informacije

Fernanda Gomes (fernandag@inag.pt)

Felisbina Quadrado (binaq@inag.pt)

Instituto da Água, Direcção de Serviços de Recursos Hídricos

Av. Almirante Gago Coutinho, 30 - 1000 Lisbon, Portugal

Tel: ++ 351 21 8430352/92 Fax: ++ 351 21 8409218

Naslov:

Br.: 6

ZAHVATANJE PODZEMNE VODE (Danska)

Tip pritska:

Snižavanje nivoa podzemnih voda, smanjenje protoka.

Tip uticaja:

Na podzemne vode: Izmjene u smjeru toka podzemne vode, moguce da vode do prodiranja slane vode. Također pogoršanje kvaliteta podzemne vode kao rezultat npr. transporta dublje vode u plice slojeve (upwelling), oksidacije u gornjim slojevima, povecane infiltracije

Na površinske vode: Smanjeno razrjedenje hemijskih kretanja/flux-ova iz npr. otpadnih voda, modifikovani ekološki režimi (rezultiraju iz promjene u dugorocnim parametrima, kao što su promjene u temperaturi vode u vodotokovima kao rezultat smanjenog pritjecanja/priliva podzemne vode!).

Tip analize ili alat:

Monitoring: Mjerenja promjena nivoa podzemnih voda (izmjerljive dubine), i promjena u hemiji podzemne vode (npr. klorida, sulfata, željeza, nikla) da se kvantifikuju efekti zahvatanja podzemne vode.

Modelska pristup: 2- ili 3-dimenzionalni hidrološki modeli (numericki kompjuterski modeli) korišteni da se procijene promjene u toku podzemnih voda kao rezultat zahvatanja, i također da se izracunaju vodni bilansi. Rafiniraniji 3-dimenzionalni modeli mogu se koristiti da se procijene interakcije sa površinskim vodama i izracunaju npr. promjene u protoku.

Zahtjevi informacija i podataka

Za primjenu modela cesto se trebaju ispuniti ekstenzivni zahtjevi za ulazne podatke. Ovi podaci su cesto izvedeni iz postojećih monitoring podataka i ispitivanja pumpanja za bunare podzemne vode.

Za adekvatno predstavljanje hidrološkog sistema potrebne su distribuirane vrijednosti za dugi niz parametara (npr. hidraulicka provodljivost i poroznost), koji su specifični za modelirani hidrološki sistem i također za geografski okvir, kako bi se osigurali validni rezultati modela. Što je složeniji i precizniji model, to su sveobuhvatniji zahtjevi u vezi sa podacima.

Štaviše, podaci za kalibraciju i validaciju modela moraju biti dostupni kako bi se testirali, iako model može precizno reproducirati odgovore/reakcije hidrološkog sistema. Ovi podaci cesto mogu biti izvuceni iz monitoring podataka, tako da se jedan dio monitoring podataka koristi kad se uspostavlja i kalibrira model, i drugi dio podataka se zadržava za kasniju validaciju modela.


Kratak opis uključujući slike

Dok monitoring može direktno dokumentirati neuspjeh da se postigne dobar status za površinska i podzemna vodna tijela, naročito za podzemna vodna tijela cesto postoji potreba da se nadopuni procjena uticaja sa modelima i kalkulacijama budućih uticaja uslijed inherentnog vremenskog odlaganja pritisaka na podzemna vodna tijela.

Modeli vodnih bilansa mogu se koristiti na skali sliva. Kao "jednostavni"

konceptualni modeli, ali također i kao više elaborirani numericki kompjuterski modeli. Mogu se koristiti da se izracunaju iznosi u kubnim metrima dostupni za zahvatanje, i u vezi s tim također se mogu koristiti u kvantifikaciji uticaja na npr. površinske vode, tipično na vodotokove.

Ovo je široko priznato u Danskoj, gdje se koriste hidrološki modeli za dozvoljavanje zahvatanja vode unutar razmatranja rizika prodiranja slane vode ili oštecenja pripadajućih površinskih voda/ekosistema. Ali također kada se izracunava da li je potrebno popravljanje na primjer da se osigura prihvatljiv protok – i kako se to može najprikladnije uraditi (npr. ako to treba biti u formi smanjenog zahvatanja ili pumpanja/crpanja podzemne vode u vodotok). U donjem primjeru, vodotok je modeliran u County of Roskilde na razlicitim stanicama kako bi se kalibrirao model i odredili hidraulicki i ostali parametri sistema. Model će se kasnije koristiti da se procijeni maksimalno zahvatanje podzemne vode dopušteno kada se uzmu u obzir okolišni ciljevi vodotoka. Narocito niska ispuštanja su kriticna u ovom pogledu.



Slika 1: Kalibracija hidraulickog modela na osnovu podataka o protoku. Debela linija: rezultati modela. Tanka isprekidana linija: zabilježeno ispuštanje. Lijevo: slabo kalibriran/određen, i stoga manje precizan, model. Desno: dobro kalibriran/određen model.

(County of Roskilde (2002): Grundvandsmodel for Roskilde Amt by WaterTech a/s).

Također, upotreba kompjuterskih modela cini mogućim da se izradi kvalifikovana procjena vremena putovanja za uticaj datog pritiska u obliku zagadenja. Ovo je relevantno za procjenjivanje uticaja na npr. bunare za vodosnabdijevanje, i također za ostale slučajeve zagadenja podzemne vode.

Zadnje, kompjuterski modeli hidroloških sistema su u vezi sa podzemnom vodom korišteni da se označe područja nadopune podzemnih voda. Ovo je visoko relevantno u pracajući porijekla datog uticaja te time pritiska/vodeće sile, i, kao preventivna mjeru, u prostornom planiranju, tako da osjetljiva područja budu bez aktivnosti zagadivanja.

Reference

County of Roskilde (2002): Grundvandsmodel for Roskilde Amt by WaterTech a/s.

Izvještaj projekta o stanju saznanja o odnosima i interakcijama između podzemnih i površinskih voda (uključujući efekte zahvatanja). Tekst je na danskom, ali sa izvodima na engleskom:

<http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2002/87-7972-157-5/html/default.htm>

Kontakt za dalje informacije

The Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), Øster Voldgade 10, dk-1350, Copenhagen K, Tel.: +45 38142000, Fax: +45 38142050, E-mail: geus@geus.dk,
<http://www.geus.dk/geuspage-uk.htm>

Naslov:

Br.: 7

PRIMJENA SIMULATORA RIJECNOG SISTEMA ZA OPTIMIZIRANJE OKOLIŠNOG TOKA U RIJECI MAANA (Norveška)

Tip uticaja:

Izmijenjeni režim toka

Tip pritiska:

Regulacija toka vode

Tip analize ili alat:

Modeli ENMAG, HEC-RAS, QUAL2E, RICE i HABITAT u Simulatoru Rijecnog Sistema (Alfredsen et al 1995) su bili korišteni u ovoj studiji.

Pristup modeliranja bio je da se uspostavi i kalibrira model ne oslobođanja toka u zaobilaznim Sekcijama rijeke, i da se simulira uticaj oslobođanja 1 m³/s, 2.5 m³/s, 5.0 m³/s and 10 m³/s vode kao okolišnog toka.

Kako je odluka donesena na osnovu modela

Naucnici su ocijenili sve rezultate modela rucno, i predložen je zajednicki integrisani preporuceni tok.

Na koje nacine je proces primjene predstavljao "zadnju rijec tehnike"?

Tri dobro poznata i potpuno dokumentirana modela (ENMAG, HEC-RAS i QUAL2E) i dva novorazvijena modela (RICE i HABITAT) bila su integrisana sa zajednickom bazom podataka i alatima za prezentaciju u Simulatoru Rijecnog Sistema. Integracija predstavlja "zadnju rijec tehnike".

Komunikacija modelar-krajnji korisnik

Krajnji korisnik za projekt, "The Eastern Telemark River Regulation Association", je uspostavila referentnu grupu sa učešćem lokalnih i regionalnih vlasti, hidro-energetskih kompanija i lokalnih političara. Projekat izvještava o napredovanju ovoj referentnoj grupi jednom godišnje. U pocetnoj fazi projekta, održano je nekoliko sastanaka između dva modelara i krajnjih korisnika. Krajnji korisnik je uspostavio referentnu grupu. Konacni ucinak projekta su sedam naucnih izvještaja i jedan zbirni izvještaj.

Zahtjevi informacija i podataka

Strategija prikupljanja podataka za hidraulicke, stanišne i podatke o ribama bila je da se podaci intenzivno prikupljaju tokom kratkih perioda gdje je voda bila oslobođena nazad u rijeku. Ostali podaci su prikupljeni na kontinuiranoj redovnoj (mjesечно, dnevno i svakih 10 minuta) bazi. Nekoliko od ovih modela zahtijevaju iste ulazne podatke. Slijedeci podaci su prikupljeni:

Tehnicki i hidrološki podaci za hidro-elektrane i rezervoare u sistemu da se provodi ENMAG model.

Presjek i podaci o nivou vode da se provode HEC-RAS, QUAL2E i RICE modeli.

Pokrivenost rijeke ledom, podaci o temperaturi vode i zraka za RICE model.

Podaci o parametrima kvaliteta vode ukupni P, ukupni N, procjena brojnosti bakterija, koliformne i termički tolerantne koliformne bakterije, pH, zamucenost i temperatura vode su prikupljeni za QUAL2E model na dvanaest mjesta duž rijeke i

na izlazu iz nekoliko hidro-elektrana. Ovi podaci su prikupljeni jednom mjesecno tokom perioda od 14 mjeseci kao i tokom nekoliko perioda ispitivanja osloboadanja vode u rijeku.

Dubina vode, trenutna brzina i velicina supstrata prikupljeni su za HABITAT model duž 5-12 poprecnih presjeka (transects) u pet stanica ribljih staništa. Podaci o korištenju ribljih staništa su prikupljeni ronjenjem sa maskom na istim stanicama tokom ljetnih perioda.

Kratak opis uključujući slike

Rijeka Maana u centralnoj južnoj Norveškoj, oko 150(?) zapadno od Oslo je regulisana velikom branom u planinama i ukupno 5 hidro-elektrana. Licencu za regulaciju je trebalo produžiti, i ova studija je provedena da se analiziraju zahtijevi okolišnog toka u pogledu područja pokrivenog vodom (estetika), staništa za uzgoj pastrmke, kvalitet vode, uslovi leda i proizvodnja energije. Simulator Rijeckog Sistema (Alfredsen 1995) korišten je da se simuliraju i integrišu uticaji opsega od 1-10 m³/s okolišnih tokova koji će biti oslobođeni u zaobilazne sekcije dvije najnizvodnije hidro-elektrane rijeke.

Pogodene zaobilazne sekcije su duge približno 6 km i 8 km. Simulacije ribljih staništa su uradene detaljno na 5 odabranih reprezentativnih dionica od 25, 48, 59, 60 i 286 m dužine. Ostali predmeti su proučavani na cijelom dijelu rijeke od 14 km.

Reference

Studija je objavljena u nekoliko otvoreno dostupnih Norveških izvještaja, također uključujući jedan zbirni izvještaj:

Harby, A. (ed). (2000) Vassdragssimulatoren for Maana. Hovedrapport. SINTEF, Trondheim, Norway. (na Norveškom).

Clanak za internacionalne publikacije je podnesen na Environmental Modelling and Software. Djelovi studije su objavljeni u:

Harby, A. and Alfredsen, K. (1999) Fish habitat simulation models and integrated assessment tools. International Workshop on Sustainable Riverine Fish Habitat, April 21-24, Victoria, B.C., Canada.

Reference za alate za modeliranje:

Alfredsen K., Bakken T.H. and Killingtveit (eds) (1995) The River System Simulator. User's Manual. SINTEF NHL report 1995.

Kontakt za dalje informacije

atle.harby@energy.sintef.no

Naslov:

Br.: 8

PRISTUP ZA PROCJENU IZMJENA U RIJECNIM TOKOVIMA VODE PROIZVEDEN OD STRANE REZERVOARA

Tip pritiska:

Regulacija toka vode

Tip analize ili alat:

Indeks za maksimalnu potencijalnu izmjenu prirodnog vodnog režima proizvedenu regulacijom toka vode.

Zahtjevi informacija i podataka

- Mapa kapaciteta zaliha vode uzvodno od bilo koje tacke hidrološke mreže.
- Mapa prirodne vodne izdašnosti.

Kratak opis uključujući slike

Cilj ove prakse je da se ima jedan direktni indeks za evaluaciju maksimalne potencijalne izmjene koja može biti proizvedena regulacijom toka vode.

Mapa maksimalne potencijalne izmjene prirodnog vodnog režima proizvedene regulacijom toka vode izradena je racunanjem, koristeci GIS tehnike, omjer između mape godišnjih vodnih izdašnosti i mape kapaciteta zaliha vode uzvodno od bilo koje tacke hidrološke mreže.

Regulacione brane mogu proizvesti najveće izmjene vremenskog režima toka. Zaista, regulacione brane su konstruisane da modifikuju prirodno ispuštanje rijeke u skladu sa zahtjevima covjeka i takva aktivnost mijenja prirodni vodni režim. Stepen degradacije na bilo kojoj tacki na rijeci zavisi od tri parametra: zapremine koja je regulisana uzvodno od te tacke, relativne kolicine regulisane vode koja se odnosi na resurse koji teku kroz rijeku (drugim rijecima omjer zalihe-naspram toka), i operativnog upravljanja rezervoarom.

Izmjene proizvedene upravljanjem rezervoarom mogu biti beznacajne ako one reproduciraju prirodni režim, ili mogu izvršiti potpunu izmjenu režima ako pohranjuju sve resurse i nimalo vode se ne oslobada u rijeku. Ovaj drugi slučaj predstavlja najgori efekt koji brana može proizvesti za tok rijeke, i to se može koristiti da se kvantificiraju potencijalne izmjene prirodnog vodnog režima. Prvo, mapa kapaciteta zaliha vode pokazuje zapreminu vode koja se može regulisati uzvodno od svake tacke. Onda ako je mapa godišnje vodne izdašnosti podijeljena mapom kapaciteta zaliha vode, mapa maksimalne potencijalne izmjene prirodnog vodnog režima proizvedena regulacijom toka vode može biti dobivena.


Slika 1: mapa kapaciteta zaliha vode pokazuje najveće zapremine koje prelaze 5.000 Mm³, koje su u donjim tokovima velikih rijeka (Guadalquivir, Ebro, Tajo, Duero i Guadiana), dok postoje neki mali slivovi koji jedva dosežu 1.000 Mm³ (Norte, Sur, C.I. de Cataluña, Galicia Costa i Segura).

Slika 2: pokazuje mapu prirodne vodne izdašnosti


Slika 3: pokazuje mapu maksimalnih potencijalnih izmjena zbog regulacije toka. Ona predstavlja vrlo razlicit aspekt u poređenju sa mapom kapaciteta zaliha vode. Slivovi sa vrlo visokim apsolutnim kapacetetom zaliha, kao što je Ebro, pokazuju malo izmijenjen režim zbog svojih velikih prirodnih doprinosa, dok ostale rijeke sa također velikim doprinosima predstavljaju mnogo veće mogućnosti izmjene (Tajo ili Guadalquivir).

Štaviše, moramo se prisjetiti da govorimo o maksimalnim potencijalnim izmjenama,


stoga realna izmjena može biti mnogo manja od ovih. Ako razmislimo, na primjer, u cestim slučajevima brana za hidro-elektrane sa visokim kapacitetom zaliha i također visokim procentom povrata vode, potencijalna izmjena prirodnog vodnog režima nizvodno bila bi vrlo visoka, ali stvarno proizvedena izmjena bila bi vrlo mala.



Slika 1: Mapa kapaciteta vode uzvodno bilo koje tacke hidrološke mreže (Mm^3).



Slika 2: Mapa prirodne izdašnosti vode ($Mm^3/god.$) Prosječno (1940-1996)



Slika 3: Mapa maksimalnih potencijalnih izmjena zbog regulacije tokova.

Reference

MIMAM (2000), Libro Blanco del Agua en España. (Ministry of Environment(2000), White Paper on Water in Spain) (Language: Spanish)

Kontakt za dalje informacije

ALEJANDRA PUIG. Ministerio de Medio Ambiente

TEL: +34915975695 FAX: +3495975947. e-mail: apuig@sgtcca.mma.es

JOAQUÍN RODRÍGUEZ. CEDEX-Ministerio de Fomento.

TEL: +34913357972 FAX: +34913357922. e-mail: joaquin.rodriguez@cedex.es

Naslov:**Br.: 9****KAKO IZVJEŠTAVATI O MORFOLOŠKIM IZMJENAMA KOJE SE ODNOSE
NA LJUDSKE PRITISKE? (Nizozemska)****Tip uticaja:**

Izmijenjeni režim toka rezultira znacajnim promjenama prirodne dinamike i uslova staništa.

Tip pritisaka:

Znatnije promjene karakteristika toka rukavca rezultirale su morfološkim promjenama u rukavcu/estuariju.

(Vodeca smjernica: Trenutne i buduce potrebe za plovidbom brodova zahtijevaju produbljenje i proširenje plovног kanala u Westerscheldt rukavcu/estuariju.)

Tip analize ili alat:

Tokom analize nije bilo jedinstvenih kriterija ili referentnih uslova dostupnih iz HMWB-grupe ili REFCOND za tranzicijske i priobalne vode. Stoga je niz ciljeva i indikatora iz Dugorocne Vizije za Scheldt (TWG Scheldt Commission) korišten kao preliminarni niz referentnih uslova.

Zahtjevi informacija i podataka

Podaci o području staništa (GIS), dubini vode, režimu toka, sastavu sedimenta i transportu pijeska.

Kratak opis uključujući slike

Westerscheldt je glavni plovni kanal do luka Antwerp i Vlissingen. Kako bi se podržao ekonomski razvoj plovni kanal je produbljen da bi se obezbijedio pristup vecim brodovima i smanjila zavisnost od plimnih promjena. U Westerscheldt rukavcu/estuariju stalne aktivnosti bagerisanja i istovaranja koje se odnose na ovo produbljivanje imaju glavni efekat na status kvaliteta sistema. Znacajni efekti su promjene koje slijede u morfologiji i sastavu staništa unutar rukavca/estuarija. Westerscheldt se može okarakterisati kao tranzicijska voda te shodno tome kao "jako modifikovana". Ovo znači, u pogledu morofološkog stanja estuarija, da su odredene, od covjeka učinjene izmjene sistema prihvaccene kao neopozive. Ovo svakako reflektira prisustvo jaraka iz sigurnosnih razloga i takoder plovног kanala zbog ekonomskog značaja. Ovo implicira da je kvalitativni cilj za ovo vodno tijelo Dobar ekološki potencijal, što znači najbolji moguci ekološki uslovi unutar neopozivih promjena.

WFD zahtjeva identifikaciju i analizu znacajnih ljudskih pritisaka, uključujući promjene morfologije koje poticu od covjeka. Kako bi se struktuirala analiza, 5 koraka treba biti preduzeto:

Korak 1: karakterizacija sistema

Parametri najvažnijih karakteristika sistema (aneks II (par.1.2.3., V (par. 1.1.3. i 1.2.3) WFD su korišteni kao polazna tacka za ovaj opis.

Korak 2: uspostavljanje referentnih uslova i ciljeva morfološkog kvaliteta

Referentni uslov morfološkog statusa koji u dovoljnoj mjeri ispunjavaju WFD kvalitativni cilj dat GEP-om morao je biti opisan. Takav referentni uslov nije bio dovoljno specificiran i kvantificiran u dostupnoj literaturi. Buduci da staticki (geografski ili istorijski) referentni uslov nije praktican za korištenje u dinamickom

estuarijskom sistemu, ciljevi Dugorocne vizije Scheldt estuarija (LTV)⁴ su korišteni da se dode do znacajnih pritisaka i uticaja i da se identifikuju kriteriji da se prate promjene sistema. LTV se fokusira na ocuvanje osnovne prirodne dinamike u estuariju. Dva glavna cilja sistema su korištena za ovu svrhu: (1) višekanalni sistem treba se ocuvati netaknutim (2) treba postojati dovoljno prostora za procese dinamicke sedimentacije/erozije i promjene u staništima.

Korak 3: Identifikacija znacajnih pritisaka

Procjena da li je pritisak na vodno tijelo znacajan mora se zasnivati na opštem konceptualnom razumijevanju pritisaka (npr. tok vode) i njihovim uticajima na sistem (npr. pripadajuće promjene u morfologiji i ekološkom funkcionisanju i staništima sistema). U slučaju Westerscheldt korišteno je strucno znanje da se prvo napravi lista potencijalno relevantnih pritisaka i onda u drugom koraku da se identifikuju najznacajniji pritisci. Taj znacaj dobiva smisao jedino ako je određen prema cilju ili referentnom uslovu. Kriterij korišten za određivanje prioriteta bio je relevantnost pritiska za dostizanje ciljeva sistema kako je opisano u LTV.


Korak 4: Procjena uticaja

Važan cilj prvog pregleda u 2004 je da se identifikuju glavni pritisci i njihovi uticaji. Pritisak sa najjacim uticajem je 'produbljivanje i proširivanje plovnog kanala'. Shodno tome ta aktivnost također ima najveći potencijal da zadovolji ili ne zadovolji buduce ciljeve kako je formulisano u LTV.

Korak 5: Identifikacija relevantnih indikatora za pracenje uticaja

Odnos između pritiska i uticaja korišten je da se identifikuju relevantni indikatori da se prate morfološke promjene. Za višekanalne, relevantni indikatori izgleda da su: dužina obale plimnih ravnica, meduplimno područje, dominacija oseka/poplava, netto sediment-transport, odnos primarni transport kanalom nasuprot sekundarni transport kanalom. Za cilj sa dovoljno prostora za prirodnu dinamiku bili su predloženi relevantni indikatori visine meduplimnih ravnica i niže područje slanih mocvara.

Na žalost, odnos između pritska/uticaja i morfoloških kriterija nije uspostavljen u potpunosti dovoljno da bi bilo moguce izvesti operativni sistem klasifikacije koji još uvijek tako mnogo zavisi od strucnog znanja. No ipak, trendovi koji su dalje od postizanja dobrog ekološkog statusa mogu vec biti jasno identifikovani za ove indikativne parametre. (vidi grafikon o povecanju područja viših slanih mocvara što znači da se područje relevantnih nižih slanih mocvara znatno smanjuje). Prvi pregled u 2004 je korak u prospekciji. On određuje prve aspekte koji se trebaju tretirati u RBMP. Za morfologiju on pridržava jedan broj relevantnih praznina u znanju koje se trebaju popuniti u sljedećim koracima ka RBMPs.



Reference

- Pilot izvještaj o pritiscima i uticajima za područje WesternScheldt – RIZA & Royal Haskoning, u NL (Engleski rezime uključen), trenutno u pripremi (finaliziran u Septembru 2002), izvještaj će biti dostupan na : www.waterland.net/eu-water
- Long Term Vision Scheldt Estuary – Resource analysis (RA/00-445), Januar 2001

Kontakt za dalje informacije

Department of transport and public works
RIKZ (National Institute of Coastal waters)
Contact: B. Dauwe
Postbox 8039
NL-4330 EA Middelburg
The Netherlands

Department of transport and public works
RIZA (National Institute of water management and waste water treatment)
Contact: F.H. Wagemaker
Postbox 17
NL-8200-AA Lelystad
The Netherlands

Naslov:

Br.: 10

**PROSPEKCIJA I PROCJENA UTICAJA KORISTECI EUROWATERNET
METODOLOGIJU FRANCUSKE PRIMJENE (Francuska)**

Tip uticaja:

Organiske materije, nutrijenti, eutrofikacija, u rijekama

Tip pritiska:

Tackasti i difuzni izvori OM, F, N, procijenjeni kroz njihove vodece sile.

Tip analize ili alat:

Statisticke tehnike za organizaciju upotrebe monitoring podataka i procjenu prostornih i vremenskih odnosa izmedu pritisaka i uticaja

Zahtijevi informacija i podataka

Lokacija monitoring stanica i sirovi podaci posmatranja,

Struktura sliva,

CORINE pokrivenost zemljišta, administrativno i ogranicenje sliva

Populacija po NUTS5

Ostale informacije mogu biti unesene u sistem stratifikacije

Kratak opis uključujući slike

Metodologija

Tipovi pokrivenosti zemljišta i gustina stanovanja definišu glavne vodece sile koje uticu na kvalitet rijeke. Omjer i kombinacija tipova pokrivenosti zemljišta i gustina stanovanja su korišteni da se definišu stratumi potencijalnih pritisaka koji cine mogucim da se odredi svaka monitoring stanica. Proces stratifikacije uzima u obzir pod-sliv i velicinu sliva kao i sa ciljem da se ravnomjerno odaberu stanice širom cijele teritorije.

Stratifikacija cilja na grupisanje monitoring stanica putem grupa sa identicnim iznosom ispuštanja. Ako su stratumi dobro definisani, onda se ocekuje da gustina zagadenja (izražena u kg y⁻¹ (km²)⁻¹), s jedne strane i standardno ispuštanje (u m³ y⁻¹ (km²)⁻¹) s druge strane proizvode podatke o koncentraciji kojii pripadaju istoj statistickoj populaciji.

Pod ovim hipotezama, srednje vrijednosti stratuma i neslaganje stratuma mogu biti obracunati kao kombinacije srednjih vrijednosti i neslaganja tacaka. Shodno tome, postaje moguce poreediti stratume, kombinacije stratuma* sliv i vremenske trendove.

Primjena


Implementacija EuroWaternet u Francuskoj je sada potpuno operativna. Detaljna statisticka studija, koristeci geostatisticke procese (multidimenzionalni kriging) demonstrirale da je 6 stratuma (gusti urbani, urbani, mješani (urbani + intenzivno poljoprivredni), intenzivno poljoprivredni, umjereni poljoprivredni, nizak uticaj) bilo dovoljno da se opišu aktivnosti/sile koje uticu na rijeke.

Kao odgovor na EuroWaternet zahtijeve, odabранo je 512 stanica za uzimanje uzoraka. Za domace svrhe, ovaj odabir je proširen na ~1500 stanica (broj malo zavisi od godine) koje su korištene za predstavljanje pitanja kvaliteta vode, **kada su uključeni statisticki indikatori**.

U drugoj fazi, metodologija je korištena da se definiše optimalan udio stanica kao funkcije pritisaka na slivove. Optimalna mreža od 2500 stanica je definisana i trenutno se bliže ispituje. Ovaj rezultat nije prezentiran ovdje, buduci da nije na liniji sa pritiscima i uticajima. Međutim, istaknuto je da kvalitet monitoringa uvelike određuje tacnost procjene uticaja.

Neki rezultati


Stratifikacija se može prikazati kao mapa tipova stratuma po elementarnom slivu (trenutno 6210). Kod boje u svakom slivu predstavlja kumulativne očekivane uticaje iz uzvodnog dijela sliva.



Sl. 1 Trenutni EuroWaternet stratifikacijski tipovi korišteni u Francuskoj.


Tip stratuma primjenjuje se na bilo koju od stanica koje se nalaze na glavnom kanalu rijeke prazneci bilo koji od 6210 elementarnih slivova koji su definisani. Sive linije indiciraju 55 operativnih slivova koji se koriste da se forsira odabir tacaka cak širom glavnog grada Francuske.

Strani dijelovi slivova su razmotreni u kalkulacijama.



U gornjem primjeru, nitrati po stratumu (u ovom slučaju sve Francuske EuroWaternet tacke su obradene) pokazuju jasne rastuće trendove u intenzivnim poljoprivrednim, miješanim i pod umjerenim uticajem (poljoprivrednim) stratumima. Efekt hidrologije nije uklonjen iz prosjeka, ova procedura naglašava vremenski trend,

pretpostavljeno u odnosu sa aktivnostima.



U gornjem primjeru, topljivi Fosfor po stratumu (u ovom slučaju sve Francuske EuroWaternet tacke su obradene) pokazuje jasne trendove opadanja u svim stratumima. Poboljšanje je vrlo efektivno u najpogodenijim stratumima, u vezi sa precišćavanjem kanalizacije i smanjenjem upotrebe deterdženata koji sadrže fosfate. Efekt hidrologije nije uklonjen iz prosjeka. U ovom slučaju, kvalitet odnosa bi bio poboljšan, buduci da su F prosjeci vrlo osjetljivi na razrjedenje.

U primjeru oba slučaja, trendovi, sa osnovnim scenarijem, mogu se lako provesti i pokazati koja vodna tijela mogu biti u riziku nesipunjena ciljeva.

Reference

Leonard J., Crouzet P., 1999. *Construction d'un réseau représentatif. Contribution au réseau "EUROWATERNET" / Qualité des cours d'eau de l'Agence Européenne de l'Environnement*. Orléans, Institut français de l'environnement, 70 p. (coll. Notes de méthode, 13).

Beture-Cerc, ARMINES, 2001. "Eurowaternet. Construction d'un réseau représentatif de qualité des cours d'eau. Phase II-Rapport final". (type du rapport: Final, rédigé par Chantal de Fouquet, Guillaume Le Gall, pour le compte de 'Ifen et Agences de l'eau') Orléans, 233 p., (6 annexe(s)), accès: total.

EEA, 2001. "Revisiting technical issues related to river quality reporting within the current Eurowaternet process. New insights to assessing sectoral policies efficiency". (type du rapport: Draft, rédigé par Philippe Crouzet, pour le compte de 'EEA/EIONET') Copenhagen, 38 p., accès: limit.

Kontakt za dalje informacije

Philippe Crouzet

Institut Français de l'Environnement
61, boulevard Alexandre Martin
F 45058 Orléans Cedex 1, FRANCE

Tel ++ 33 238 79 78 78 / Fax ++ 33 238 79 78 70 / E-mail philippe.crouzet@ifen.fr

Naslov:

Br.: 11

**KVANTIFICIRAJUCI UTICAJ PRITISAKA I VJEROVATNOCA
ISPUNJAVANJA CILJEVA POMOCU METODOLOGIJE VODNOG BILANSA
(EUROSTAT). FRANCUSKA PRIMJENA (Francuska)**

Tip uticaja:

Organske materije, nutrijenti, eutrofikacija, pesticidi, biološki status u rijekama

Tip pritiska:

Tackasti i difuzni izvori OM, P, N, itd. procijenjeni ili kroz njihove vodeće sile ili stvarne pritiske.

Tip analize ili alat:

Metodologija Vodnog Bilansa ravnomjerno raspoređuje procjene kvaliteta vode (ne sirove koncentracije) u omjeru sa veličinom vodnih tijela. Ova metoda daje kvantitet kvalitetu koji se može porebiti sa pritiscima (kao opterecenjima) ili sa troškovima (kao iznos novca).

Zahtijevi informacija i podataka

Lokacija monitoring stanica i sirovi podaci osmatranja,

Metod procjene kvaliteta da se izracunaju indeksi kvaliteta ili klase,

Struktura slivova i struktura riječne mreže,

Standardne vrijednosti ispuštanja (prosjecne, vrijednosti niskog toka) da se izracunaju podaci opterecenja.

Kratak opis uključujući slike

Metodologija

Metodologija Vodnog Bilansa je izradena prvo da izgradi sisteme posmatranja koji predstavljaju strukturu riječne mreže (dok naprotiv EuroWaternet donosi reprezentativni uzorak monitoring mreže i odgovara na razlike ciljeve).

Nekoliko zemalja, uključujući Francusku, prilagodilo ju je u ime Eurostat. Cilj je da se dozvole poredenja stanja između slivova ili NUTS područja i da se učini mogućim da se procijene troškovi poboljšanja kvaliteta.

Srce metode je vrlo jednostavno: svaki segment rijeke ima težinu, izracunatu kao dužina pomnožena sa standardnim ispuštanjem. Ovaj kvantitet nazvan SRU (Standard River Unit / UMEC Unité de Mesure des Eaux Courantes) homologan sa lokalnim sadržajem energije može stoga biti dodan, uporeden i ima konacnu vrijednost, nezavisno od tacnosti karte.

U drugom koraku, procijenjeni kvalitet (ili ekstrapolirani) za svaki segment je obraden kao kvantitet kvaliteta. Budući da se šeme klasifikacije kvaliteta odnose na klase, postaje moguce da se poklopi kvalitet koji se odnosi na nitrate sa kvalitetom izraženim kao biološki indikator, pod uslovom da je šema klasifikacije interna konzistentna.

Sada je dostupna najrazvijenija metodologija, nakon nedavnih Francuskih i EEA razvoja obezbjeđujući a) puni lanac proizvodnje od monitoring podataka do prikupljenih indeksa (sliv i NUTS) i b) sveobuhvatni niz indikatora kao i probu u cetiri zemlje (Irska, UK, Slovenija i Francuska).


Primjena

Za sada, najsveobuhvatnija primjena bila je provedena u Francuskoj. Medutim, primjeri su dati za druge zemlje da se demonstrira fleksibilnost metode.

Zahvaljujuci najnovijim razvojima, slijedece informacije su obezbijedene putem prijave dostupnog softvera (u Francuskoj NOPOLU).

- Kvantitet SRU, po klasi kvaliteta, za razlicite tipove procjene, ako je relevantno, po rangu rijeke, prikupljene po slivu (bilo koji tip velicine) ili NUTS. Ove kolicine se direktno porede sa "berzanskim" jedinicama: obim ispuštanja, iznos novaca;
- RQGI (River Quality Generalised Index/Uopšteni Indeks Kvaliteta Rijeke), koji je uopštena klasa kvaliteta vode koja obuhvata raspodjelu klasa kvaliteta širom domena prikupljanja (od svih tipova rijeke jedne zemlje do klase velicine rijeke jednog sliva);
- Indeks Uzorka, indicira koji je profil problema kvaliteta razmatranog domena prikupljanja (osrednje svuda, dobro sa "crnim tackama", itd.);
- Indeks Relativne Važnosti, pribavljen poredenjem SRU koji rezultira iz razlicitih procjena kvaliteta. Na primjer, poredeći nitrate i eutrofikaciju Kvantitativna informacija, za sve jedinice prikupljanja postaje dostupna. Naravno, promjene u vremenu se također mogu porebiti.


Neki rezultati



Pet karti gore (iz 2002 French State of the Environment report) pokazuju prikupljene/zbirne RQGI, sve rijeke (lijevo), za 55 slivova o kojima je dat izvještaj, i RQGI razbijen na cetiri klase velicina (lijevo, desno, gore, dole; najveće, velike, srednje i male rijeke)

Desna karta na dnu predstavlja promjene u indeksu vode u Engleskoj i Velsu, po slivu, u pogledu kontaminacije voda fosforom. Opseg boja indicira poboljšanje (plavo) ili degradaciju (crveno).

Druga slika, sa desne strane, pokazuje uzorak kvaliteta rijeke u Republici Irskoj, razmatrajući biološki kvalitet. Uzorci predlažu da su lokalna zagadenja odgovorna za posmatrane raskorake u odnosu na ciljeve dobrog kvaliteta. Ovo može olakšati orijentaciju procjena i daljih planova aktivnosti.



Reference

Heldal J., Østdahl T., 1984. "Synoptic monitoring of water quality and water resources. A suggestion on population and sampling approaches". *Statistical Journal Of the United Nations*. vol ECE2. pp. 393-406.

Crouzet P., Germain C., Le Gall G., 1999. *Les Comptes de la qualité des cours d'eau. Mise en oeuvre d'une méthode simplifiée de calcul. Développements en cours*. Orléans, Institut français de l'environnement, 70 p. (coll. *Etudes et Travaux*, 25).

EEA, 2001. "Reporting river quality using the Water Quality Accounts methodology. Application within the Eurowaternet process". (type du rapport: Draft, rédigé par Philippe Crouzet) Copenhagen, 24 p., accès: limit.

European Environment Agency, 2001. *Trial application of the Water Accounts methodology to calculate River Quality Global Index. (England and Wales, France, Republic of Ireland, Slovenia)*. Copenhagen, EEA. in: *Trial application of the Water Accounts methodology to calculate River Quality Global Index*. CD-Rom par Beture-Cerec, 2001.

Kontakt za dalje informacije

Philippe Crouzet

Institut Français de l'Environnement
61, boulevard Alexandre Martin
F 45058 Orléans Cedex 1, FRANCE

Tel ++ 33 238 79 78 78 / Fax ++ 33 238 79 78 70 / E-mail philippe.crouzet@ifen.fr

Naslov:**Br.: 12****MODELIRANJE KVALITETA VODE U RIJECI TEJO (Portugal)****Tip uticaja:**

Analiza kvaliteta vode u glavnoj rijeci

Tip pritiska:

Kvalitet vode u pritokama i opterecenja iz tlačastih (koncentrisanih) izvora

Tip analize ili alat:

Model kvaliteta vode usvojen za simulaciju rijeke bio je Poboljšani Model Kvaliteta Potocne Vode QUAL2E model (EPA, 1987).

Zahtijevi informacija i podataka

Informacije i podaci o tokovima i o kvalitetu vode bili su pribavljeni iz Monitoringa Mreža. Opterecenje iz tlačastih izvora (urbane otpadne vode i glavne industrije).

Kratak opis uključujući slike**Metodologija i Primjena**

Sliv rijeke Tejo je jedan od najvećih na Iberijskom Poluostravu, sa područjem od oko 80 629 km², od čega je 55 769 km² (69%) u Španiji, i 24 860 km² (31%) u Portugalu. Ova rijeka teče dužinom od 230 km kroz Portugal i ulijeva se u Atlantski Okean, nakon što prođe kroz Grad Lisabon.


Zadnjih godina prirodni režim je promijenjen i tok iz Španije se smanjio zbog izgradnje velikog broja rezervoara i povećanih potreba za vodom. Kao posljedica, karakteristike kvaliteta vode, unutar sliva, su se također znacajno izmijenile od nedavno, zbog antropogenih aktivnosti.

Što se tice proizvodnje pitke vode, šire područje Lisabona i nekoliko opština u donjem regionu rijeke Tejo sa populacijom od više od dva miliona ljudi, snabdijeva se pomoci nekoliko površinskih vodozahvata. Zbog velike socijalne, ekološke i ekonomske važnosti, razvode rijeke Tejo je proučavano sa svrhom identifikovanja relevantnih koncentrisanih i rasutih izvora zagadenja, da se karakterizira kvalitet vode i adekvatnost za posmatrane i predložene upotrebe. Sa svim ovim dostupnim informacijama moguce je primijeniti i kalibrirati modele da se simulira evolucija kvaliteta vode, za razlicite scenarije hidroloških uslova i opterecenja zagadivacima.

Nekoliko modela kvaliteta vode bili su evaluirani za prikladnost za rijeku Tejo. Model kvaliteta vode koji je usvojen za simulaciju rijeke bio je QUAL2E model (EPA, 1987), za koji se smatra da je najprikladniji za cilj programa i dostupne podatke.

Proučavana dionica rijeke je između sekcije granice, koja je korištena kao gornji/pocetni nivo (headwater) i pocetka rukavca (zadnji element u sistemu), sa dužinom od 150 km. Odabran je element za izracunavanje, u dužini od 2 km kao dovoljan da se opišu prostorni detalji duž rijeke. U dionici rijeke koja se proučava nalaze se dvije brane, Fratel i Belver. Zbog njihovih hidraulickih karakteristika i operativnih uslova oni su bili tretirani kao segment toka gdje je tok jednodimenzionalan i nije pogoden stratifikacijom. Fiziografski podaci se zasnivaju na transverzalnim profilima za koje je anketa provedena u 1970-tim. Informacije i podaci o tokovima pribavljeni su iz Freshwater Network Monitoring. Slika 1

pokazuje dionice i razmatrane elemente za izracunavanje. Takoder je ilustrovano 25 koncentrisanih opterecenja koja su razmotrena i lokalizacija brana.



Slika 1 – Dionice, elementi za izracunavanje i 25 razmotrenih koncentrisanih opterecenja, i lokalizacija brana.


Trenutno, postoji 50 stanica za uzimanje uzoraka kvaliteta vode u razvodu rijeke Tejo, gdje se uzimanje uzoraka vrši mjesечно. Model unosa za rijeku Tejo koristio je posmatranja kvaliteta vode na stanicama lociranim na nacionalnoj granici (gornji/pocetni nivo u modelu) i na zadnjem elementu u sistemu (pocetak rukavca). QUAL2E može inkorporirati fiksne nizvodne bitne koncentracije u algoritam. Kada nisu bila dostupna direktna posmatranja, priticanja i pripadajuće koncentracije kvaliteta vode bile su procijenjene. Procijenjene vrijednosti ovih tokova uradene su putem hidroloških bilansa rijecnih segmenata, na osnovu lokacija stanica za uzimanje uzoraka. Koncentracije nutrijenata u tokovima koji ulaze u rijeku bile su procijenjene sa dostupnim podacima.

Model kalibracije Rijeke Tejo koristio je prototip posmatranja kvaliteta vode za devet stanica za uzimanje uzoraka. Godišnje srednje vrijednosti i ljetne srednje vrijednosti bile su odabrane da predstavljaju dva hidrološka i klimatološka režima. Krakteristike za ljetni period sa niskim uslovima toka su bile simulirane, dozvoljavajući da se analizira ponašanje rijeke u najgorim uslovima ispuštanja otpadne vode sa povecanjem opterecenja zagadivaca u sistemu. Nekoliko nizova kalibracijskih podataka koji odgovarju specifičnim podacima o uzimanju uzoraka u ljetnjem periodu bili su odabrani da se obezbijedi više razlicitih hidroloških uslova.

Rezultati


Korišteno je geometrijsko predstavljanje hidraulickih karakteristika vodotoka/kanala. Brzine struje i tokovi određeni modelom smatraju se prikladnim da predstavljaju Rijeku Tejo. Dvije brane koje se nalaze u prvih 50 km rijeke su odgovorne za niske posmatrane brzine.

Slike 2 i 3 ilustriraju rezultate primjene QUAL2E na rijeku Tejo za ljetne uslove. Rezultati su analizirani uzimajući u obzir posmatranja na terenu, glavne upotrebe rijeke (kako se rijeka koristi) i u poređenju sa ciljevima kvaliteta vode uspostavljenim nacionalnom i medunarodnom legislativom. Sekvenca kalibracije za varijable kvaliteta bila je temperatura, rastvoreni kisik, BPK (BOD), fosfati, nitrati i amonijak. Rezultati kalibracije su općenito bili dobri, izuzev za amonijak.



Slika 2 – Poredanje između QUAL2E ucinka i posmatranih vrijednosti u uzimanju uzoraka sa stanica Tejo.

Profili pribavljeni za parametre (Slika 3) predstavljaju stvarni uticaj na kvalitet vode iz razlicitih izvora zagadenja koji pogadaju Rijeku Tejo. Veliki rezervoari u Španiji imaju nekog efekta tako što se smanjuje BPK (BOD), ali što se tice nutrijenata visoke kolicine nastavljaju dopirati do granice. Ovo će uticati na dva rezervoara na nacionalnoj strani koja vec ima problema sa eutrofikacijom. S druge strane, u nacionalnom slivu postoje neki problemi, narocito uticaj papirne industrije i rijeka Zêzere plus Nabão, koje imaju reprezentativan tok. Takoder dvije važne pritoke, Almonda i Alviela predstavljaju znacajan doprinos zagadenju koje pogada Rijeku Tejo više nizvodno.



Slika 3 - Profili QUAL2E koristeci GIS karte.

Reference

Cartaxo, L., (1987), *Estimativa das Cargas de Poluição Produzidas pela Indústria Transformadora na Administração da Região Hidrográfica na Bacia do Tejo*, Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais, Ministério do Plano e Administração do Território.

Environmental Protection Agency, (1987), *The Enhanced Stream Water Quality Models QUAL2E and QUAL2E-UNCAS - Documentation and user model*, Athens, Georgia, USA

INAG, Instituto da Água, (1994), *INSB - Inventário Nacional de Saneamento Básico* (dados não publicados), Direcção de Serviços de Planeamento, Lisboa.

INAG, Instituto da Água, (1995), *Bacia Hidrográfica Tejo - Avaliação de Recursos Hídricos*, versão preliminar, Direcção Geral dos Recursos Hídricos, Lisboa.

Orlob, T. Gerald, (1983), *Mathematical Modelling of Water Quality: Streams, Lakes and Reservoirs*, Wiley-Interscience Publication, International Series on Applied Systems Analysis, John Wiley & Sons.

Kontakt za daljnje informacije

Felisbina Quadrado (binaq@inag.pt) and Fernanda Gomes
(fernandag@inag.pt)

Instituto da Água, Direcção de Serviços de Recursos Hídricos

Av. Almirante Gago Coutinho, 30 - 1000 Lisbon, Portugal
Tel: ++ 351 21 8430352/92 Fax: ++ 351 21 8409218

Naslov:

Br.: 13

**KRITERIJI ZA ISTRAŽIVANJE ZNACAJNIH PRITISAKA I EVALUACIJU
NJIHOVIH UTICAJA U SVRHU IZVJEŠTAVANJA EU KOMISIJI; -
STRATEŠKI DOKUMENT RADNE GRUPE NJEMACKIH DRŽAVA O VODI
(LAWA) - (Njemacka)**

Tip uticaja:

Status i promjena kvaliteta vode (eutroficki i saprobni status, toksicnost, ponovno zagrijavanje/rewarming), promjene staništa, promjene hidrološkog režima

Tip pritiska:

Tackasti izvori, difuzni izvori, regulacija toka vode, morfološke izmjene, dovodenje topote

Tip analize ili alat:

Analiza postojećih podataka o emisijama i o stanju vodnog tijela, pragovima vrijednosti ili modelima ravnoteže za difuzne izvore; analiza uticaja na osnovu kvalitativnih ciljeva i pragova vrijednosti, znanje strucnjaka

Zahtijevi informacija i podataka

Podaci o emisijama (ispuštanja gradske otpadne vode, ispuštanja industrijske otpadne vode) podaci o korištenju zemljišta, podaci o stanju vodnog tijela (fizicko-hemijska mjerjenja, podaci o kvalitetu voda i strukturama vodnog tijela), podaci o zahvacanju vode

Kratak opis uključujući slike

U svrhu istraživanja znacajnih pritisaka i procjenjivanja njihovih uticaja, sastavljen je jedan strateški dokument u Njemackoj od strane Državne Radne Grupe za Vodu (LAWA). Cilj je efikasna procedura, dogovorene između svih država, za sastavljanje inventure u skladu sa Aneksom II [Okvirne Direktive o Vodama](#) (WFD) do kraja 2004. Za prvi opis, strateški dokument je orijentiran na dostupnost smislenih i stabilnih podataka. Ukoliko bude potreban ekstenzivniji opis, bice sastavljeni detaljniji podaci i, ako bude potrebno, prikupljeni lokalno.

Tabela 1: Podaci koji se trebaju prikupiti za razlicite pritiske

PRITISCI	Kriteriji
<p><i>Tackasti (koncentrisani) izvori</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Javni pogoni za preciščavanje kanalizacije >2000 PE (izvedeno iz Direktive o Tretmanu Urbanih Otpadnih Voda) • Industrijsko direktno ispuštanje • Oborinske vode / kombinovano otpadne vode ispuštanja • Ispuštanja sa toplinskim opterecenjem • Ispuštanja soli 	<p>Godišnja zapremina ispuštenje vode Populacija (P) i ekvivalenti populacije (PE) Opterecenje supstancama u skladu sa Aneksom I njemacke Direktive o Otpadnim Vodama Godišnja opterecenja prioritetnim supstancama, supstance iz direktive o kvalitativnim ciljevima, i specificne supstance za rjecni sliv, utoliko što su te supstance ogranicene direktivama o vodi Izjava o sistemima u skladu sa IPPC Direktivom = polutanti u skladu sa EPER Godišnja opterecenja iz pogona sa obavezom da izvještavaju u skladu sa IPPC Direktivom: razmatranje odredene velicine praga vrijednostiza godišnje opterecenje za 26 supstanci (cf. Tabela 1: Velicine pragova vrijednosti; EPER) Godišnja opterecenja prioritetnim supstancama, supstance iz direktive o kvalitativnim ciljevima, i specificne supstance za rjecni sliv, utoliko što su te supstance ogranicene direktivama o vodi Pogoni prehrambene industrije >4000 EP Ispuštanje otpadnih voda iz urbanih područja >10 km² Ispuštanja sa toplinskim opterecenjem >10 MW Ispuštanja >1 kg/s klorida</p>
<i>Difuzni (rasuti) izvori</i>	Još uvijek ne konacno definisani, koordinacija sa kriterijima za ugrožavanje tijela podzemne vode.
<i>Zahvatanje vode</i>	Zahvatanje bez recirkulacije >50 l/sk
<i>Regulacija toka vode</i>	Procedura za mala/srednje-velika vodena tijela: <ul style="list-style-type: none"> ○ Parametar "antropogene barijere" (Anketa potocnog staništa): ≥ 6 ○ Parametar "povratni tok" = 7 ili u skladu sa opštom procedurom: ○ Neprolazne antropogene barijere i povratni tok
<i>Hidromorfološke izmjene</i>	Zasniva se na rezultatima ankete rjecnih staništa ili sličnim istraživanjima: "Dinamika korita vodenog tijela" sa strukturalnim klasama 6 i 7

U svrhu popisivanja znacajnih pritisaka, WFD indicira koje supstance i grupe supstanci trebaju biti razmotrene. U nekim slučajevima, podaci koji su vec popisani na osnovi drugih direktiva (npr. direktive o gradskim otpadnim vodama) mogu se koristiti. Tabela 1 ilustruje koje informacije treba da se prikupe za razlicite pritiske.

Dodatno na podatke o emisiji, podaci o stanju vodnog tijela dostupni iz nadgledanja okoline trebaju se pregledati. Primarno podaci o stanju vodnog tijela bice razmotreni da se evaluiraju uticaji pritisaka i bice ocijenjeni u skladu sa kvalitativnim ciljevima i kriterijima prikupljanja. Kao pravilo u Njemackoj ovi podaci su prisutni u prostornoj gustoci prilagođenoj za kvalitativne aspekte i mjesto uticaja. Ako su ovi nedovoljni, procjena ili razmatranje na osnovu modela za uspostavljene pritiske su neophodni. Procjena vjerovatnoce da dobar ekološki status ili hemijski uslovi neće biti postignuti

unutar perioda posmatranja bice provedena na osnovu kriterija prezentiranih u Tabeli 2.

Tabela 2: Informacije neophodne za procjenu uticaja

Indikator	Pragovi vrijednosti
Saprobnii status	30% mreže vodotoka > nacionalni nivo biološkog kvaliteta (ovdje: biološki kvalitet nivoa II; indikator makrozoobentos)
Troficični status	> 30% mreže vodotoka > nacionalni nivo kvaliteta (ovdje: troficka klasa > II, indikator: klorofil a, pH, O ₂) > također u raspravi, ali još uvijek ne konacno definisano: procjena putem nutrijenata sadržaj/opterecenje rijeke
Fizicko-hemijske supstance	Prekoracujući postojeće ciljeve kvaliteta ili kriterije kvaliteta EU direktive 76/464/EEC i saznanja o unošenjima prioritetnih supstanci.
Zagrijavanje	U skladu sa EU Direktivom o Ribljem Životu: - max. godišnja temperatura: >21.5°C (salmonidno vod. tijelo) >28°C (cyprinidno vod. tijelo) - max. zimska temperatura >10°C (salmonidno vod. tijelo) >10°C (cyprinidno vod. tijelo) - max. zagrijavanje: 1.5 K (salmonidno vod. tijelo) 3.0 K (cyprinidno vod. tijelo)
Salinizacija	Srednja vrijednost: Cl > 400 mg/l
Morfologija	- Anketa riječnog staništa – metoda pregleda: Više od 30% riječnih distanci unutar upravne jedinice je anketirano sa strukturalnim klasama kvaliteta 6 ili 7 za odjeljak "rijecno korito". - Slabljene kontinuiteta rijeke >30% mreže vodotoka

Korištenje strateškog dokumenta je vec ispitano u pilot projektima "Große Aue" i "Middle-Rhine". Strateški dokument ce nastaviti od slucaja do slucaja da razmatra nove razvoje.

Reference

"Kriterien zur Erhebung von signifikanten Belastungen und Beurteilung ihrer Auswirkungen und zur termingerechten und aussagekräftigen Berichterstattung an die EU-Kommission", Strateški dokument Radne Grupe Njemackih Dražava o Vodi (LAWA) , 2002; Jezik: Njemacki

Kontakt za dalje informacije

Germany, Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (www.lawa.de)

trenutni ured: Niedersächsisches Umweltministerium, Archivstraße 2, 30169 Hannover
(lawa@mu.niedersachsen.de)

Naslov:

Br. 14

**STUDIJA SLUCAJA "GROBE AUE" - RAZVOJ PLANA UPRAVLJANJA
RIJECNIM SLIVOM ZA SLIV „GROBE AUE“ UNUTAR OBLASNOG
RIJECNOG SLIVA WESER**

Tip pritiska:

Urbana ispuštanja, korištenje zemljišta, regulacija toka vode

Tip uticaja:

Urbana ispuštanja, korištenje zemljišta: Povećana opterecenja; izmjena u saprobnom stanju (statusu).

Regulacija toka vode: Morfološke izmjene, migracijske barijere

Tip alata:

Urbana ispuštanja, korištenje zemljišta: Monitoring svih pogona za preciščavanje kanalizacije i kombinovanih ispuštanja oborinske vode, evaluacija podataka iz CORINE pokrivenosti zemljišta. Kombinovana procjena tackastih (koncentrisanih) izvora i difuznih (rasutih) izvora, za azot i fosfor sa modelom uravnotežene mase kao statistickim alatom (MOBINEG).

Regulacija toka vode: Dva nacina ankete rijecnog staništa

Zahtijevi informacija i podataka:

Urbana ispuštanja: Izvori Podataka: StUA (okolišne vlasti) Minden (North Rhine-Westphalia); Bezirksregierung (regionalna vlada) Hannover (Lower Saxony):

- Samokontrola sa nizovima podataka koji zavise od velicine pogona za preciščavanje kanalizacionih voda;
- Službeno kontrolisani 4 puta godišnje.

Korištenje zemljišta: Izvori Podataka: Federalna Agencija za Statistiku, na osnovi Podataka o:

- Landwirtschaftskammer (poljoprivredna uprava) North Rhine-Westphalia;
- Landwirtschaftskammer (poljoprivredna uprava) Lower Saxony.


Regulacija toka vode: Anketa rijecnog staništa

- Anketa rijecnog staništa North Rhine-Westphalia: Operativna detaljna procjena; koja se zasniva na „na lokaciji“ saznanjima; Omjer: 100 m
- Anketa rijecnog staništa Lower Saxony: Metoda pregleda; koja se zasniva na kartama, pogledu iz zraka, prikupljenim podacima; Omjer: 1000 m.

Kratak opis uključujući slike


Cilj ovog pilot-projekta za implementaciju [Okvirne Direktive o Vodama](#) je bio:

- da se istraže vodece snage i pritisci u slivnom području "Große Aue" (sjeverne njemacke ravnice) za površinska i podzemna vodena tijela;
- da se pokaže na primjeru program mjera za postizanje dobrog ekološkog statusa;
- da se sastavi orientacioni vodic za pribavljanje, organizaciju i tumacenje podataka;



Slika. 1:
N-opterecenja
iz tackastih i
difuznih izvora
u slivnom
području rijeke
„Große Aue“

Kao glavni pritisci identifikovani su, urbana ispuštanja (tackasti izvori), korištenje zemljišta (difuzni izvori) i regulacija toka vode. Da se procijene uticaji of tackastih i difuznih izvora na unos nutrijenata azota i fosfora u površinske vode korišten je kombinovani model uravnovežene mase, MOBINEG. Sa ovim alatom efekti izvora mogu jasno biti prikazani:




Slika. 2:
Procenat
imenovanih
difuznih izvora
što se tice N-
opterecenja u
slivnom
području rijeke
„Große Aue“

Vezano za difuzna ispuštanja obradiva područja su glavni izvori. Blizu 90 % od difuznih ispuštanja azota u površinska vodna tijela dolazi iz obradivih područja.

Unutar opsega studije slučaja „Große Aue“ istraživanja flore i faune rijeke „Große Aue“ i nekoliko studija su provedeni. Trenutni sastav vrsta pokazuje da nedostaju neke domace vrste i migratorne ribe, što rezultira iz narušavanja kontinuiteta rijeke kao i hidromorfoloških izmjena (regulacija toka, zaštita od poplava). Rezultati ankete riječnih staništa su prikazani u obliku karte koja također uključuje informacije o migracionim barijerama:

Slika. 3: Rezultati ankete riječnih staništa



U Njemačkoj iz razloga istraživanja značajnih pritisaka i procjene njihovih uticaja Državna Radna Grupa za Vodu (LAWA) razvila je održivi strateški dokument. Cilj je efikasna procedura, dogovorene od strane svih država, za sastavljanje inventure u skladu sa Aneksom II WFD do kraja 2004. Za prvi opis, strateški dokument je orijentisan na dostupnost smislenih i cvrstih podataka. Primarno podaci o stanju vodenog tijela (saproben status, trofici status, fizicko-hemijiske supstance, struktura vodnog tijela) bice korišteni za procjenu uticaja pritisaka i bice ocijenjeni u skladu sa ciljevima kvaliteta i kriterijima prikupljanja. Korištenje strateškog dokumenta je vec ispitano u pilot projektu "Große Aue".

Reference

Kurzfassung "Modellhafte Erstellung eines Bewirtschaftungsplanes am Beispiel des Teileinzugsgebietes Große Aue im Flussgebiet Weser, Febr. 2001, Language: german;
http://www.bezirksregierung-hannover.de/0..C40033_N5205_L20.00.html

Kontakt za dalje informacije

Bezirksregierung Hannover, Lower Saxony, Am Waterlooplatz 11; 30169 Hannover; GERMANY; e-mail: dezernatspostfach-502@br-h.niedersachsen.de,
Ansprechpartner: Hans-Wilhelm Thieding, phone: ..49-(0)511-106-7792;
Jens Becker, phone: ..49-(0)511-106-7784, Fax: ..49-(0)511-106-7586

Naslov:

Br. 15

PILOT-PROJEKT MIDDLE-RHINE: IZRADA PLANA UPRAVLJANJA RIJECNIM SLIVOM

Tip uticaja:

Izmjene staništa, modifikacije hidrološkog režima

Tip pritiska:

Difuzni izvori, regulisanje toka vode, morfološke izmjene

Tip analize ili alat:


Analiza dostupnih podataka o emisiji i o stanju vodnog tijela, modeli uravnoteženja, analiza uticaja koja se zasniva na ciljevima kvaliteta i pragovima vrijednosti, strucno saznanje

Zahtijevi informacija i podataka:

Podaci o stanju vodnog tijela (fizicko-hemijska mjerena, kvalitet vode i struktura vodnog tijela), podaci o zahvatanju vode, strukturalno stanje voda

Kratak opis uključujući slike:

U svrhu anketiranja znacajnih pritisaka i procjenjivanja njihovih uticaja LAWA-grupa u NJemackoj razvila je održivi Strateški Dokument (vidi prethodni primjer trenutne prakse). Sa "Middle-Rhine-Projektom" njemackih federalnih država Hesse i Rhineland-Palatinate dat je primjer, slijedeci LAWA-kriterije, što se tice poduzete inventure u skladu sa ANEKSEM II WFD do kraja 2004. Slika 1 pokazuje anketirano slivno područje projekta:




Slika 1: Slivno područje "Middle-Rhine"

U projektu neki LAWA-kriteriji i njihove kombinacije što se tice tackastih (koncentrisanih) i difuznih (rasutih) izvora ispitani su na bazi jedinica od 10 km². Kao primjer difuznih (rasutih) izvora:

- Obradivo zemljište > 50% (o trenutnim vrijednostima se još raspravlja);
 - Urbano zemljište > 15%;
 - Zemljište za specijalne usjeve > 5%;
 - Obradivo zemljište > 50% i urbano zemljište > 15%;
 - Obradivo zemljište > 50% i zemljište za specijalne usjeve > 5%;
 - Zemljište za specijalne usjeve > 5% i urbano zemljište > 15%;
- su ispitani.

Slika 2. pokazuje znacajna područja:




Slika 2: Znacajna područja što se tice difuznih (rasutih) izvora (zagadenja) u slivnom području "Middle-Rhine".

Dodatno na podatke o emisiji, ostali dostupni podaci o stanju vodnog tijela iz okolišnog nadgledanja su razmotreni. Za procjenu uticaja, primarni podaci o stanju vodnog tijela su korišteni. Što se tice morfologije bivši LAWA-kriteriji u vezi sa anketiranim riječnim distancama (Anketa potocnih staništa - metoda za male i vode srednje velicine u Njemackoj; LAWA (2000)) sa:

- Strukturalna klasa kvaliteta >4 u slobodnom pejsažu/krajoliku (je prilagodena sa 3 na 4)
- Strukturalna klasa kvaliteta >5 u urbanim područjima

su ispitane.



Slika 3: Kolicina anketiranih rijecnih distanci sa strukturalnim klasama kvaliteta >4 u slobodnom pejsažu/krajoliku ili strukturalnim klasama kvaliteta >5 u urbanim područjima u slivnom području "Middle-Rhine"

Reference

Pilot-Projekt „Upravljanje Rijecnim Slivom Middle-Rhine“: Zajednicki Projekt njemackih federalnih država Hesse i Rhineland-Palatinate, izvještaj (nacrt).

Pilotprojekt „Bewirtschaftungsplan Mittelrhein“, 2. Statusbericht, Teile A und B, Entwurf vom 30.04.2002. Gemeinschaftsprojekt der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz, Federführung: Regierungspräsidium Giessen , Geschäftsstelle Pilotprojekt „Bewirtschaftungsplan Mittelrhein“

Jezik: Njemacki

Kontakt za dalje informacije

Germany, Regierungspräsidium Gießen, Abt. Staatliches Umweltamt Wetzlar

Geschäftsstelle Pilotprojekt „Bewirtschaftungsplan Mittelrhein“

Schanzenfeldstraße 10/12

D-35578 Wetzlar